



Я89  
A45

ЧЕЛЯБИНСКАЯ  
ГИБРИДНАЯ  
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ  
ФАБРИКА

Жданта  
Бомур










РОССИЯ НАУКАЛАРЫН АКАДЕМИЯТА  
СИБИЙРДЭЭБИ САЛАА  
ГУМАНИТАРНАЙ ЧИНЧИЙИИ УОННА ХОТУГУ  
АБЫЙАХ АХСААННААХ НОРУОТТАР  
ПРОБЛЕМАЛАРЫН ИНСТИТУТА  
М.К. АММОСОВ ААТЫНАН ХОТУГУЛУУ-ИЛИНГНИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ХОТУГУЛУУ-ИЛИНГНИ ОМУКТАР ТЫЛЛАРЫН  
УОННА КУЛЬТУРАЛАРЫН ИНСТИТУТА  
РЕСПУБЛИКАТААБЫ «ОЛОНГО» АССОЦИАЦИЯ  
ОЛОНГО УОН СЫЛЫН (2006—2015 сс.)  
БЭЛЭМНЭЭН ҮҮТҮҮГА САХА РЕСПУБЛИКАТЫН  
НАЦИОНАЛЬНАЙ ТЭРИЙЭР КОМИТЕТА



21 ТОМНААХ



Дьокуускай

2015

РОССИЯ НАУКАЛАРЫН АКАДЕМИЯТА  
СИБИИРДЭЭБИ САЛАА  
ГУМАНИТАРНАЙ ЧИНЧИЙИ УОННА ХОТУГУ  
АБЫЙАХ АХСААННААХ НОРУОТТАР  
ПРОБЛЕМАЛАРЫН ИНСТИТУТА  
М.К. АММОСОВ ААТЫНАН ХОТУГУЛУУ-ИЛИНГНИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ХОТУГУЛУУ-ИЛИНГНИ ОМУКТАР ТЫЛЛАРЫН  
УОННА КУЛЬТУРАЛАРЫН ИНСТИТУТА  
РЕСПУБЛИКАТААБЫ «ОЛОНХО» АССОЦИАЦИЯ  
ОЛОНХО УОН СЫЛЫН (2006—2015 сс.)  
БЭЛЭМНЭЭН ҮҮТСҮҮГА САХА РЕСПУБЛИКАТЫН  
НАЦИОНАЛЬНАЙ ТЭРИЙЭР КОМИТЕТА

Я89  
A45



16 ТОМ

**АЛАНТАЙ БООТУР**

Олонхо

Намсая ЦБС  
РС(Я) ФАБ

Дьюкуускай

2015

611963

УДК 398.224(=512.157)+821.512.157-343.4 Охлопков  
ББК 82.3(2Рос=Як)6-5+84(2Рос=Як)6-5  
О-92

«Саха боотурдара» серия  
Республиканаы «Олонхо» Ассоциация президентэ *М.Е.Николаев*  
көбүлээннинэн олохтоммуу

Гуманитарний чинчийн уонна хотугу абыйах ахсааннаах  
омуктар проблемаларын институтун  
Учуонай Сийзэт бичээкээ билгрэгттээ

Редколлегия:

*А.Н. Жирков* (бас редактор), *В.В. Илларионов*, *В.Н. Иванов*,  
*А.В. Егоров*, *С.Д. Мухопава*, *Н.А. Оросина* (эпизодтийр секретарь)

Эпизодтийр редактор *В.В. Илларионов*

Олонхооут *Е.Г. Охлопков-Буоратай* тылыттан *С.И. Охлопков* суруйуута

Рецензэннэр:

*А.А. Кузьмина*, ф.н.к.,  
ГЧУоХААОПИ саха фольклорун секторын алын научнай үзэхитэ,  
*Л.С. Ефимова*, ф.н.к., М.К. Аммосов аятынан ХИФУ доцена

Бичээкээ бэлэмнээтилэр: *доц. Т.В. Илларионова*, *П.Н. Дмитриев*

Компьютерга таллылар: *Л.Ф. Рожина*, *Н.С. Наумова*, *Н.В. Павлова*  
«2007—2015 сымларга олонхону харыстаанын, ўэртии уонна тарбатын»  
Государственнай тус сыйлаах бырагыраама тускулунан бичээкээ бэлэмнээнэ

**Охлопков, Егор Герасимович-Буоратай.**  
О-92 Алантай Буют : олонхо / [Е.Г. Охлопков-Буоратай тылыттан  
С.И. Охлопков суруйуута ; бичээкээ бэлэмнээтилэр: Т.В. Илларионова,  
П.Н. Дмитриев ; редкол.: А.Н. Жирков (бас ред.) уод.а.]. —  
Дьюкууский : Бичик, 2015. — 192 с. (Саха боотурдара : 21 т. ; Т. 16.).

ISBN 978-5-7696-4949-3.

Агентство СИР НБР Саха

ССРС Сурүааччыларын сойуунун чилиэнэ, норуут ырыаңыта, олонхооут  
Е.Г. Охлопков-Буоратай тылыттан суруллубут олонхоо Алантай Буют айын  
аймаын арангаччылыры, күн улууун көмүскүүр сырыйлара көстөр. Маныма-  
ха одун хаан онгоуута, дылда хаан дылдата, чынтыс хаан ыяаца күүстээвээ  
стиллэр, од быннытынан Алантай Буют Кыыс Нуургустайы кэргэн ылара  
кэлсэнэр. Итиэнээ олонхоо айын дынон тонустардын кэргэн уруу буолал-  
ларын сюжета бинирэмнээх миэстэнни ылар.

Олонхо киннигээз фольклористарга, аацааччи киэнг арангатыгар, олонхону  
кэрхсээчилэргэ ананар.

УДК 398.224(=512.157)+821.512.157-343.4 Охлопков  
ББК 82.3(2Рос=Як)6-5+84(2Рос=Як)6-5

© Охлопков Е.Г.-Буоратай, 2015

© Институт гуманитарных исследований и  
проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 2015

© Республиканская Ассоциация «Олонхо», 2015

© Национальный организационный комитет РС (Я)  
по подготовке и проведению десятилетия Олонхо (2006—2015 гг.), 2015

© Оформление серии. НКИ «Бичик» РС(Я), 2002

© Оформление. НКИ «Бичик» РС(Я), 2015

ISBN 978-5-7696-4949-3

---

---

## Е.Г. ОХЛОПКОВ-БУОРАТАЙ УОННА КИНИ «АЛАНТАЙ БООТУР» ОЛОНХОТО

Норуот муудараа, үйэлэргэ муспут баай уопута, айар дьобура, талаана, сиэрэ-туома, угэс нөнүү көлүөнэттэн көлүөнэбээ бэриллэн иһэр. Норуот тылынан уус-урган айымныта — саха төрүт культуратын биир ураты, чаылхай көстүүтэ. Олонхо, үнүйээн, номох, сэнэн, кэпсээн, оствуоруя, чабырдах, ёс хонооно, таабырын, угэ, алгыс, тойук, ырыа, дьүүйүү, туойсуу, ойуокай төрөөбүт тыл умсулжаныгар, кини эгэлгэ кырааскатыгар, бараммат баайыгар тирэйирэллэр.

Саха уус-урган айымныларыттан саамай бастынга, чулуга олонхо буолар. Ол туунан саха народнай суруйааччыта Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон маннык бэлиэтээн суруйбуута: «Саха норуота тылынан айымнытын саамай куобайар чыпчаала — олонхо буолар. Кини суолтата ангаардас тыл уус-урган айымныта буоларынан эрэ бүппээт. Кини саха норуотун историятын, философиятын, итэбэлин, төрөөбүт айылжатын үөрэлэргэ суолтата эмиз улахан. Бу иһин кининэн, поэтический ныма сабыдыалын арангалаан араардахтарына, туттухтарын сөп — этнограф даҕаны, историк даҕаны, лингвист даҕаны. Оттон литература, поэзия уонна музыкальной фольклор ёттуунэн олонхо — саха норуотун энциклопедията, бары күндүтэ мустубут музея. Кини саха фольклорун бары жанрдарын синтез — лирический ырыатыттан драматыгар тийэ, кини билэр бары поэтический ныымаларын сиэркилэтэ» (Суорун Омоллоон. С. 85).

Олонхо — норуот күндү қылаата, норуот муудараын, этэр тылын эгэлгэтийн муспут баай айымныта. Ол да иһин С.В. Ястремской: «Здесь, в олонхо, мы вступаем в очаровательный мир, полной поэзии, полных могучих красок. Поразительна могучая, страстно полна поэзии бывает олонхо», — дисн (Ястремской. С. 3), оттон саха бастаки суруйааччыта А.Е. Кулаковской: «Язык этот поэтичен, красочен и богат... образностью и обилием слов, присущих исключительно сказкам и песням» (Кулаковской. С. 380), дисн олонхо тылын баайын, сөйүмэр кэрэтийн бэлиэтээн этэн тураллар.

---

---

Саха олонхото — бу киэн философской далааыннаах уус-урган өттүнэн олохко, кэрээ, кырдыкка тардыныннаар холобура суюх күүстээх, поэтический убараастарынан дэгиттэр баай, атын үгүс омуктарга суюх улуу айымны. Олонхо — бу бинги сахалар бүттүүн киэн туттуубут уонна дуухубунай баайбыг. Ол иин норуот олонхону таптаан, күн бүгүнүгэр дэрий күндү нэхилиэстибэ быннытынан илдээ сыйльдар.

Норуот бу сүдү баайын үйэттэн үйэлэр тухары көлүөнэттэн көлүөнэээ биэрэн, бүгүнгүү күннэрбитигэр олонхоуттар абаллылар. Ол да иин норуот кинилэргэ сиынаана ураты этэ. Олонхоуттар тустарынан кинилэр чаылхай талааннарын, абаанылары кытта күрэстэспиттэрин, уус-урган тыл күүхүнэн ыарыылары, дъяннары кайбыттарын, хаппыт мас көөрөн тахсыар, эбэтэр үүнэ турар мас хагдарыйыар дэрий туойбуттарын тустарынан үгүс үүйээннэри, номохтору истиэххэ сөп (Илларионов, 1982, 1997, 2006). Итин таңынан «улуу олонхоут», «ааттаах олонхоут» дээн дъяралык ааттары биэриилэр бааллар. Ити барыта норуот талааннаах дьонугар, олонхоуттарыгар, дирин ытыктабыл, сүгүрүйүү кэрэхитинэн буолаллар.

Олонхоут — айылбаттан сүдү талааннаах киши. Ылбычча киши санаата да олонхолоон барбата биллэр. Онуоха эбии олонхоут буоларга үгүс сыра, эрэй, дъулуур, баџа наада. Олонхолооңун үгэс быннытынан киэнэ тэриллэрэ уонна түүнү бына, соровор хас да күн салжанара. Бу былааны тухары олонхоут истээччилэри салгыппакка эрэ, толоруутун умсулжанын, уус-урган кэпсээхининэн, бухатырдар ырыаларын араастаан биэрэринэн, куолана кэрэтийнэн өрө күүрдэн иниэхтээх.

Олонхоут бары еттүнэн дэгиттэр талааннаах буолара эрэйиллэр. Кини дорбоонноох тойуксугут уонна алгысчыт, сээркээн сэхэнныйт уонна алыптаах оствуорийын, чабыржасыт уонна үгэхнит. Ити-ни тэнэ түөлбэ күөл саја түүлгэни төрүтгүүр охуокайдыгт, хомууннаах ойуун да буолуон сөп. Манылаа С.А. Зверев-Кылы Уолун уран тыл ууһугар уүнийбүт, дорбоон тойук тунатыгар танаарбыт, көргө-нарга көүүлээбит Я. Васильев-Ырдан Дъяакып тобус суол тойуту, тобус суол үнкүү тылын, тобус суол олонхону, тобус суол ойуун кырытын, быната, бары көрүнтэн тобустуу суолу тутуан толорор киши, саха ырыатын-тойугун, олонхотун, көрүннарын баылаабыт курдук сананыхтаах дээн этэр мээнээ буолбатах. Чуолаан, Сергей Зверев хаалларбыт баай нэхилиэстибэтийн анааран көрдөхө, фольклор бары жанрдарын тэнгээ кэриэтэ толорор дэгиттэр талааннаах эбит. Кини курдук нохтолоох тойон сүрэйи долгутар тойуксугуттар, омуннаах-төлөннөөх олонхоуттар бааллара

---

---

эбиттэрэ буолу да, хомойох ичин, сурукка-бичиккэ үйэтийбэkkэ, биллибэkkэ-көстүбэkkэ хаалбыта угус буолохтаах.

Олор истэригэр Нам улуунун Көбөкөн нэнилиэгин биир талааннаах олонхоута, норуот ырыаыга, ССРС Суруйяаччыларын сойуунун чилиэнэ Е.Г. Охлопков-Буоратай (1897—1974) киэн эйгээ биллибэkkэ, төрөөбүт түелбэтийн эрэ эргин биллэн-көстөн баран умнууга хааллаа. Дойдтуун дьоно-сэргэтэ туруорсаннаар, кини аатын-сулун үйэтийигэ аналлаах тэрээхиннэр сажаламмыттара кэрх-сэбийлээх. Көбөкөн нэнилиэгин баылыга В.Н. Петров олонхоут төрөөбүтэ 115 съллаах үбүлүүйгэр аналлаах уурааы танаарбыт. Кинизэх аналлаах ахтыы киэхэнти тэрийбит. Улууска Е.Г. Охлопков-Буоратай сыла биллэриллибит. Манан сибээстээн, намнаар, бэйэлэрин түелбэлэрин олонхоуттарын ааттарын үйэтийигэ тускуллаах үлэни ыытан эрэллэрэ хайбаллаах (көр сыныарыны).

Нам улуунун олонхоуттарын туунан проф. В.В. Илларионов улус историятын, культуратын, фольклорун кинигэтигэр балачча олохтоохтук сырдатан турар (Илларионов, 2011). И.Д. Винокуров-Чаылдан аатынан музей дириектэрэ У.Д. Сивцева «Энсиэли хотогут олонхоуттара» дийн дьобус брошюраны бэчээттэпнитэ. Маныаха кини Нам улуунутар төрөөн-үескээн ааспыт 45 олонхоут аатын испиниэктээбит (Сивцева, 2008. С. 7). Итини тэнэ биллэр олонхоуттар Е.Г. Охлопков-Буоратай, В.Н. Попов, П.П. Ядрихинский, П.Л. Колесов тустарынан тэттик ыстатыйалар, ахтыылар, РНА СС Научной архызыгар харалла сытар Нам олонхоуттарын паспордара киллэриллибиттэрэ.

Научной литератураны уонна архызы матырыяалларын үөрэтийн көрдөххө, Нам улууha — син атын улуустар курдук былсыр-былсыр-гыттан улахан олонхоуттар үескээбит сирдэрэ, түелбэлэрэ эбит. Намга Энсиэли хотогутар кэпсээнгэ сылдьар ырыаыт ымыылар, устар ууну сомоёлуур уус тыллаахтар төрөөн-үескээн ааспыттар. В.Л. Серошевской Намга Артамон дийн улахан ырыаыт олоро сылдыбытын ахтар. Артамон Хамајаттаттан төрүттээх кини эбит. Кини Кинээхийэ дийн баай кинизэх харчы, ас иннингэр баран ыллыыра, олонхолуура эбитэ үнү. Кинээхийэ бу кини ырыатын истээри ынтыттаран ыллааына, түүн да, күнүс да буоллун, аныр анын, үлэлиир үлэтийн быраа турал ыллыы баараа. Манньятын ардыгар сылгынан бэлэхтэтэн ылара. Артамон олус ураты куоластаах, исдуунатыттан иййэн-куойан турал ыллыыр эбит. Кини ыллаатааына дыхтар аймах мэнэрийэн баар эбит, онтон эр дьон кини кэрэ куолааыгар абылатан, арахпакка истэн олороллоро. «Артамон ырыатыттан тииттэр хаталлара, дьоннор өйдөрүн сүтэрэллэрэ», — дийн номох баар эбит (Серошевской. С. 573).

---

---

Нам улуунуттан Салбан нэшилиэгиттэн төрүттээх Мачайар дин ырыаныт туунан эмиэ элбэби кэпсииллэр. Мачайар ёссө бэйэтин курдук куоластаах киини кытта ылтыра буоллар: «Үс тииттэн биирэ хагдарыйыа эт», — дин кэпсииллэр (эмий онно).

Маны тэнэ, Э.К. Пекарский «Образцы народной литературы якутов» дин үлтигэр ахтыбыт Николай Прядезников, фольклорист-этнограф Г.В. Ксенофонтов «Ураанхай сахалар» үлтигэр сөюн-махтайан 45 олонхотун толору испинэктээн ылбыт Атамай нэшилиэгин олонхонута П.Л. Колесов революция иннигэр Нам улуун нэшилиэктэригэр киэнник биллэн олонхолоон ааспыттара. Кинилэр XIX үйэ бүтүүтүгэр олонхолоонун үгэчин сайыннарыттара уонна кэнники сүүхөх Нам олонхонуттарыгар талааннарын, баай репертуардаарын биэрбиттэрэ сэрэйиллэр. Онтон сэбиэскэй былаас сылларыгар П.П. Ядрихинской-Бэдзээлэ, Е.Г. Охлопков-Буоратай, В.Н. Попов-Бочоох олонхонут бынытынан дьонгосэргэбэ киэнник биллийттэрэ.

1937 сыллаахха Автономия 15 салын туолар үбүлүйүтээр Нам улуунугар П.А. Ойунускай, В.М. Новиков-Күннүк Уурастырап тахса сылданнар уонча олонхонуту мунньян икки күн устата олонхолошуттар. Од көрсүүгээ П.А. Ойунускай норуот ырынтын хас биирдииллэрин кытари илии тутуунан, ирэхоро кэпсэппит. Онно Дыибэ Бытык, Чааскылатар, Хабыанья, онтон даатын олонхонуттар мустан олонхолообуттар.

П.А. Ойунускай кинилэр ырыаларын-тойуктарын истэн, олус дин үөрбүт уонна түмүгэр барыларыгар туаайан тыл эпипит: «*Бу олонхонуттар дин энгиги сүрдээх талааннаах, уус-уран шийэ тылынан баайдваах дьонгнут. Онон анаардастын олонхонон эрэ мунурдаммаккафыт, билинги дьоллоох олохнут сайдытын, киэн хардыыларын туунан аныгылыы ырыата-тойукта айарга холонун.*» П.А. Ойунускай этиитин, истинник сэхэргэниитин Нам олонхонуттара бинирии-кэрэхсий истибиттэрэ. Кэлин П.А. Ойунускай «Социалистическая Якутия» хаңыакка «Эпоха счастья и радости» дин ыстатыйаны танааттарбыта: «*Неизгладимое впечатление остало у меня посещение Намского района. На районном слете народных певцов и сказителей с хранителями и носителями народного творчества встретились наши молодые советские писатели. Это — был праздник народного творчества, веселья и радость широких трудящихся масс... На вечере встречи народных певцов, сказителей и писателей были выступления народных певцов и писателей. 4 народных олонхосута (сказители) исполняли одну героическую поэму из якутского богатырского эпоса*» (Ойунский, 1937). Мантан да көстөрүнэн, П.А. Ойунускай Нам олонхонуттарын толорууларын, ырыаларын-тойуктарын чахчы

---

---

ис сүрэбжиттэн сөбүлээбит, бижириээбит. Кинилэр ортолоругар саас ортолоох күгэйэр күнүгэр сылдьар талааннаах олонхоут Буоратай эмийэ баара.

Егор Герасимович Охлопков Нам улууун Көбөкөн нэхилиэгэр сиргэ түспүт сэргэбийнэн, окко түспүт оногуутунан Оронооспо тымныыларын тыыннанан тохсунныу 5 күнүгэр 1897 сыллаахха орто дойдуга кэлбигээ. Санга үйэ үүнүүтэ — Буоратай улаатар кэмэ. Оччотооюу олох сиэринэн, обо эрдэбжиттэн устар ууну сомоболуур уран тыл ууңугар, абыгар ылларбыта. Кини норуот тылынан уусуран айымнытын сэргээн истэ улааппыт, умсугуйяа истибит ырыатын-тойутун өйүгэр түхэрэн, үтүктэн, этигэр-хааныгар инэриммит. Устунан олонхоут быннытынан тыла-өнө сөллөн, куолана чөлөрүйэн, кылаацран сайдан барбыта сэргэйиллэр.

Аймах дьоно ахталларынан, Буоратай 17 саңыттан кынынты ууңун киэхэлэргэ дьон-сэргэ ортолтугар, улахан түмсүүлэргэ ыллыыр, олонхолуур буолбут. Онуоха эбии бэйэтэ айылбаттан бэрилигит чуор куоластаа, эгэлгэ уус тыллаах олонхоут быннытынан биллигитэ.

Буоратай обо сылдьан, сэргээн истибит олонхоуттарыттан биирдэстэринэн сандаа эмээхсин Хобороос (Охлопкова) эбигээ. Бу унуччу ылбаажай уус тыллаах-өстөөх, хатан ныригиэрдээх, кэрэ куоластаах Хобороос эмээхсингэн элбэххэ үөрэммит. Маны таынан Мынчаар эмээхсингэн хас да олонхону истибитэ. Мынчаар остуоруяалыыр да, олонхолуур да үгээстээбээ. Кини норуот тылынан уусуран баайын инэриммит, тугу истибитин тута ураты кэбээстик, ураты үйанык ылбаажай ырыатыгар ыпсаран, тупсаажай хоноонугар холбоон иһэр талааннаах кырдьаас эбигээ. Аатырбыт олонхоут Прокопий Ядрихинской-Бэдэээлэ бэйэтэ ахтарынан, кини олонхо баай эгэлгэ матынштарын, энгин араас бэйэлээх дыгискэннээх ырыаларын-тойуктарын, сиэлтээх-кутуруктаах дирин баай тылын-өнүүн Мынчаартан инэриммитэ (Габышев. С. 124). Киниттэн Буоратайдаах Бэдэээлэ «Улуу дойдуну тумнары баттаан үескээбит мөоннүүн анныгар бугул саа мөөхтоох Модуяа Баай Тойон», «Сонор хаарын суола көстүбээт, кылбай хаарга кылсыта биллибээт, киргилзээх киис сабынньяын кэппитинэн төрөөбүт Кириэс Бэргэн», о.д.а. олонхолору истэн бэйэлэрин репертуардыгар киллэриммиттэр.

Егор Герасимович-Буоратай төрдүгэр олонхоуттар бааллар. Ол курдук кини энэтэ Охлопков Даакып олонхоут, ырыаныт бэрдэ эбигээ. Талааннаах олонхоут энэтиттэн сиэн киши элбэххэ үөрэммитэ сэргэйиллэр.

Биир дойдулаахтара ахталларынан, Дыөгүөр эдэригээр саха киши тигэр үрдүк сојус көбүс-көнө унгуохтаах, биилээх харахтаах, көнө

---

---

муурнаах, сангата-инэтэ суюх хара бараан киhi эбит. Билэр дьоно кэпсииллэринэн, Көбөкөнгө саамай кэрэ куоластаах, унун тыыннаах олонхонут бынытынан биллэрэ. Ити курдук санга уйэни кытта тэнтэг хамсан, олох уларыйытын бэйэтин этинэн-хаанынан билэн, эргэ-санга охсуууттар унаарыллан оччотообу эдэр саанааспыта.

Буоратай туунан дойдтуун дьоно ахтыыларыгтан көрдөххө, бэйэтэ баарбатааын үрдүнэн, күүстэринэн күнэйэн, кылгас кэмнэ үрүннэргэ кытта сылдыбыт курдук суруйулар бааллар. Ол сылдан, бынылаах, кыыл этэрээтигэр сылдар киhi кэргэнин бандыыттар тутаары гыммыттарын сэрэтэн, өлөр өлүүттэн быылаабыт.

Онтон 1976 с. тахсыбыт «Писатели Якутии» био-библиографический ыйынныыкка Е.Г. Охлопков ревком бэрэсэдээтэлинэн үлэлээбитэ дин ахтыллар. Онно олоуран В.В. Илларионов Е.Г. Охлопковы сэбиэскэй былаас олохтоонуттар кыттыспыт олонхонуттар кэккэлэригэр киллэрэр (Илларионов, 1982). Бу түгэни Нам кыраайы ўрэтээччилэрэ чуолкайдаахтара дин эрэниэххэ сөн.

Баар, Е.Г. Охлопков-Буоратай уолан эдэр сааныгар олох уларыйытын тута ойдүү, ылыша охсубатар да, сэбиэскэй былаас дъяналларыгтар, санга олох тутууттар күүнэ кыайарынан, санаата хоторунан үлэлээбитин биир дойдулаахтара билинэллэр. Кини сэбиэскэй былаас саамай уустук, мөккүөрдээх кэмнэригэр холкуос бэрэсэдээтэлинэн, ферма сэбиэдиссэйинэн, биригэдьириинэн, мас, тимир ууунан үлэлээбит. Ая дойду Улуу сэриитин сылларыгтар үлэ фронугтар балыкка сылдыбыт, аччык аас-туор сылларгага байанайдаах булчут буолан, кыаммат-хотуммат дьонгно көмөлөспут. Көбөкөннөр бэркэ ытыхтыыр, киэн туттар киһилэрэ буолбут.

Е.Г. Охлопков-Буоратай төхө да саанырдар нэхилийк общественний олоюор, уус-уран самодеятельноска кыттарын Ленинград куорат блокадатын кыттылааца Т.К. Ядрихинская ахтарынан, 1947 с. Буоратай үелзэннээбэ норуот ырыаыты, олонхонут П.П. Ядрихинской-Бэдэээлэ «Күн Дьөнүөлдүүт» олонхотун «Фрунзе» холкуос санга тутулубут кулуубун аныллытыгтар сценаца туроруута Ая Тойон алгыынн толорууга кыттыспыт. Кэлин Көбөкөннөр Нам нэхилийктэринэн, оройуон киинигэр турорууларыгтар барытыгар Буоратай кыттыспытын ахталлар.

Е.Г. Охлопков норуот ырыаытын бынытынан П.А. Ойуунуска-йы кытта көрсүөбүттэн биллэн барбыт. Бу кэмнэ кини «Арыгы ырыата», «Борогуулсук Боскуруоп» дин ырыалары, «Сталин 60 саанын туолууттар аныбын», «Верховной Советы быыбардаанынгна» дин тойуктары айбыта. Биллиилэх фольклору хомуяаччы П.Н. По-

---

---

пов норуот ырыаңыта «Сир үрдүттэн сидыннэри сиппийиэбин» дизэн ынырыы тойугун уус-урган альманахха бэчээтгэшитэ.

Г.М. Васильев Суруйааччылар сойуустарын мангнайгы съенигэр норуот ырыаңыттарын Г.Н. Илларионов (Чурапчы), Д.Т. Элбэрээ-кэп (Таатта), С.П. Герасимов, М.М. Скрябин (Орджоникидзевский), Н.А. Абрамов-Кынат (Мэнэ-Хангалас) айымныларын сэргэ Е.Г. Охлопков «Сир үрдүттэн сидыннэри сиппийиэбин» тойугун холобурдаабыта. Онуоха оччотообу кэм тынынан суруллубут кылаассабай сэргэх туунан хохуйуутун киллэрбитэ:

Кылаассабай кыраңы  
Кытаанахтык күүһүрдүөбүн!  
Өстөөхтерү билэргэ,  
Үмүрү тутан ыларга,  
Үнту охсон инэргэ  
Өрүү чуор, сэргэх,  
Имигэстик истигэс,  
Кыраҗатык көрүгэс,  
Кытаанахтык тутугас  
Буолуох тустаахыт —  
Бу соругу толоруохтаахыт.

(Доклады, 1940. С. 78)

Көстөрүн курдук, норуот ырыаңытын тыла бэрт имигэс, хомоёй, оччотообу кэм тыныггар бары еттүнэн ис хононо сөп түбэхэр эбит.

Онон Е.Г. Охлопков 1939 с. Саха сирин Суруйааччыларын мангнайгы съезтэригэр сойуска чилиэнинэн ылалларыгар төрүөт буолбута. Бу съезкэ кэлин биллэр фольклорист, литературовед буолбут Г.М. Васильев дақылаатынан норуот ырыаңыттарын айар үзэлэрин ейөөһүннэ уураах ылыллыбыта, улахан суолта бэриллибитэ, кинилэр айымныларын сурукка-бичиккэ түнэрии соруга турбута. Ол эрээри Е.Г. Охлопков төхө да сойус чилиэнэ буоллар, сыйя норуот ырыаңытын быңытынан умнууга хаалбыта хомолтолоох.

Баар матырыааллары кытта билсистэххэ уонна РНА СО Саха сиринээби Научной кинингэр уурулла сыйтар «Алантай Бootur» олонхону ырытан көрдөххө, Е.Г. Охлопков-Буоратай олонхонут быңытынан ордук талаана тахсыбыт. Биир дойдулаахтара кинини туюх ханнык иннинэ талааннаах олонхонут быңытынан билинэллэр эбит, ёссө сорохтор республикаа олонхонут быңытынан киэнник биллибит П.П. Ядрихинской-Бэдьээлэттэн ордорор курдук этэн ахартаабыттар. Кини Бэдьээлэнни кытта үөлээннэнхэн ўескээбит. ёссө уруулу-аймахты дьон эбит. Кини сыйыта-хотуута П.П. Ядрихинской уус-урган самодеятельность кэнсиэрдэри-

---

---

гэр көхтөөхтүк кыттар уонна «Тараңана сайылык» дιэн тойутуун норуут ырыаңыттарыттан киэнник биллибитэ. 1948 с. уонна 1959 с. олонхоуттар республикатаабы көрүүлэригэр кыттынан, Таатта олонхоута И.Е. Огочуяров «Унук Түрбүү» олонхотун кыттыгас толорууга таптаан толорор абааңы бухатырын оруулун толорон олонхоут быңызынан бинирэммитэ. Кэлин Бэдьээлэ сурыйааччылары, ордук С.П. Даниловы, фольклористары кытта билсийн, айымнылаах үлээж кыттыспыт. Фольклорист П.Н. Дмитриев П.П. Ядрихинской «Дырыбына Дырылынатта кыс бухатыр» олонхотун сурыйан, туспа кинигэнэн таһааттаран олонхоут быңызынан аатын бигэтигүйтэ.

Онтон Буоратай, П.А. Ойуунускай ыңыран Нам олонхоуттарын кытта көрсүүн олонхо дьоро күннэригэр кыттыбытыттан ураты, 1937 с. киэн эйгээж олонхоут быңызынан тахсыбатаа. Бајар, репрессия ыар сыллара айылбаттан талааннаах, ахаас эттээх кишихээ ыар охсуу буолбут буолуухтарын сөп. Үеңэ этиллибитин курдук, кинини үрүнгээ кыттыспытадиэн күтүрээхин дајаны, онно-манна кыттынан чобуоххайар санаатын сарбыйбыта чуолкай. Кини киэнэз көнөтө-кессүөтэ дойдтуутар Кебекенгэ бүгэн олорбута, холкуос күнүску күүс үлэтин кэнниттэн чугас дьонугар, дьизтигэр-уотугар көр кэриэтэ олонхолуур, ыллыыр-туойар, дьээбэлэннэзинэ, ойуунна кутуркусутга бытын ахтан турал, ойуун кырырытын үтүктэн көрдөрөр эбит. Е.Г. Охлопков төһө да киэн сирдэринэн тэлэхийн олонхолооботор, ыллаабатар-туойбатар, хара кырдыяар дылы айылбаттан бэриллибит талаанын чугас дьонугар көрдөрө сыйлдыбыт.

Буоратай талаана, дьон да билинэринэн, олонхоут эбит. Научнай киин архыбыгар П.Д. Кузьмин 1941 с. кулун тутар 18 к. Е.Г. Охлопковтанд толорбут анкетата баар. Онно кини ордук олонхонон таптаан дыарыктанарын, энэтэ Яков Охлопкова олонхоут, ырыаңыт идэлээбин, сангаңыттан Охлопкова Хобороостон олонхолуурга үөрэммитин, сахалыы үөрэхтээх буолан, олонхолору аахптын туунан ахтан ахаарбыт. Итиэннэ бу анкетаа олонхоут репертуара ыйыллыбыт. Онно биэс олонхо аата киллэриллибит:

1. «Үс сүүс киенини үрдүнэн өнгөлдүүйэн көтөр, үс былас өтүктээх, үрүмэччи манган аттаах Урун Уолан бухатыр».
2. «Ала кэрэ аттаах Алантай Бootур».
3. «Урун Уолан бухатыр».
4. «Күннүк сиртэн күөх оттоон сиир көбөччөр элэмэс аттаах Күн Эрилик бухатыр».
5. «Сонор хаарынан суола көстүбэт, кырпай хаарга сырыйта биллибэт киргиллээх киис сабыньязын кэппитинэн төрүөбүт Кириэс Бэргэн».

---

---

Манна олонхолорун сангаыттан Хобоостон уонна Мыычаартан истибитин ыйбыт.

Бишиэхэ биллэринэн, Буоратай тылыгттан «Ала кэрэ аттаах Алантай Боотур» уонна «Үүн Уолан» олонхолоро суруллан научнай кин архыбыгар ууруллубуттар. «Алантай Боотур» бииргэ төрөөбүт убайын уола С.И. Охлопков балачча толору латынны алпаабытынан П.А. Ойуунуский Намнга кэлэн барбытын кэннэ, 1937 с. атырдах ыйыгар, кини сорудаын толоруу сизэринэн суруллубут. Ол аата Е.Г. Охлопков Нам олонхоуттарыттан биир бастакынан олонхото сурукка-бичиккэ киирбитин бэлиэтийбит уонна кини аатын дьонугар-сэргэтигэр, научнай эйгээз тиэрдэр бацттан Нам общественноын тууорсуутунан бэчээккэ бэлэмнээн танаарар соругу тууордубут.

Буоратай бэйэтэ «Үүн Уолан» олонхотун 1941 с. олунны ыйга сурукка-бичиккэ түнэрбитэ РНА СС Научнай кинин архыбыгар уурулла сытар (ф.5, оп.8, д.13-20 л.) Е.Г. Охлопков олонхону норуот айыгта диэн анаан суруйута, кини бэрт сэмэйин кэрэнилиир. Олонхону латынны алпаабытынан биир күдьүс суруйбутун, олонхо кылгатыллыбыт тиэкинэ диэххэ сөп. Ойуулааныннары кылгапыт. Персонажтарын саналарын сүрүн ис хоноонун бизэрбит. Олук хонооннору, хохуйан этиилэри балачча элбэхтик тутгубут.

Олонхо, төхө да «Үүн Уолан» диэн ааттаах буоллар, балта Дырыныатта Дырыбынай кыыс бухатыр туунан ордук кэпсэнэр. Үүн Уолан балтын Дырыныатта Дырыбынайы Күн Тулуурдаангна кэргэн бизэрэ сатыр да, балта Тойон Дьөллүүккэ кэргэн тахсара кэпсэнэр.

«Үүн Уолан» олонхо персонажтарын аатыттан кердеххө, П.П. Ядрихинской «Дырыбына Дырылыатта кыыс бухатыр» олонхотугар майтынныра үгүс курдук. Ол курдук «Дырыбына Дырылыатта» (ааттара дорбоонунан да майтыннааллар) сүрээз сөбүлүүр киһитигэр кэргэн тахсара кэпсэнэр.

ОНТОН «Алантай Боотур» олонхо сюжетын хаамытынан ураты ис хоноонноох. Олонхо кээмэйинэн, сюжетынан уот курдук орто олонхолорго киирсэр. Ол эрээри, ойуулур-дьүүнүүр тыла-өнө, олук хонооннору, мэлдий туттуулар уларыйбат хохуйуулары олонхоут олус табыгастаахтык сөнгүүк туттара кини талаанын кэрэнилиир. Хайа да олонхо сурукка-бичиккэ киирэригэр тылынан тута



С.И. Охлопков  
олонхону сурукка кийлэрбит

---

---

толоруллар үгэхин ситэ арыйбатын олонхолоохун үгэхин анаан үерэтээчилэр фольклор теориятыгар бэлиэтээн суройбуттара үтүмэн үгүс.

Саха олонхолорун биир сүрүн сюжетынан айны бухатыра уруу хаан аймахтарын абааны аймаыттан арангаччылаанына буолар. Ол курдук «Ала кэрэ аттаах Алантай Бootур» олонхо сүрүн геройа Алантай Бootур орто дойду дьонун, айны аймаын, күн улуухун көмүскээн, абааны ангаарыйар атамааннарын кытта өлөр-тиллэр охсуууга киирсэн, элбэх эрэйинэн, сыранан кыайталыр. Кини ити мүччүргэннээх хорсун сырсыларын хохуйуу — бу олонхо сүрүн темата. Олонхо Аан дойду айыллытынан, хара сир төрүтгэннигинэн саёланар. Ол кэннэ олонхоут бухатыр алаанын дьүүйэн баар. Алантай Бootур бу алаастан тыын ылан, баай-сүөл ииттэн олорор. Орто дойду олохтоохторун мэтириэттэрэ, дьизлэрэ-уоттара, тутунан дьарыктаналлара олонхобо толору көстөр. Бу маннык үтүө дойдуга эйз дэмнээхтик олордохтуруна, аллараа аат дойду абаанылара айны аймаын олобун аймыылларын көрөбүт.

Алантай Бootур соютох балтын, Бэйбэнсэ Куону, абааны бухатыра Оруулур Уот Мөйж кэргэн ылаары адаажыыта, Алантай Бootур геройдуу сырсыларыга бастакы төрүтүнэн буолар. Олонхо сюжета итингэн ыла уустууран баар. Алантай Бootур хоодуут сырсыларыга бииртэн биир солбуулан, бэйэ-бэйэлэриттэн сиэттийн, тишилэн иһэллэр.

Олонхо сүрүн идеята — айны аймаын туһугар тургулаан охсунарга, кинини арангаччылырга ынгыры буолар. Алантай бары охсуууга айны дьонун көмүскүүргэ, кинилэри быынырга тууланар. Алантай Бootур бары ёстөөхтөрүн кыайыыта, эйэлээх олову төрүтгээнийнэ олонхо идеята сырдыгын, норуут бары харанга күүстэри кыайарга ханаан бајарар эрэлтээбин туохуулур. Алантай Бootур охсуууга барыта күн сирин көмүскэлигэр ананар буолан, бу олонхо Ийэ дойдуга таптал тыыныгар иитэр.

Олонхо сүрүн геройа — Алантай Бootур. Кини — айны геройдарыттан бастыннара, дуолан күүстээх, олус быñий, орто дойду онгохуулаах остуолбата, аан дойду аналлаах ыччата, ала кэрэ аттаах бухатыр. Кини:

- 311 Сиһин этэ сиппите,  
Буутун этэ мунутаабыт,  
Бухатырга мөссүөннээх,  
Күүстээххэ көрүннээх,  
316 Быñийга быñылаах киһи эбит.

---

---

Алантай Бoотур сүрүн герой буоларын бынытынан, олонхо сюжета кини тула сайдар.

Олонхо сағаланытыгыгар бухатыр кимтэн кииннээх, хантан хааннаах эр бэрдэ буоларын билиэн баџарар. Онон Алантай Бoотур бэйэтинэн көр онгостон көрөөрү, үөһээ уонна аллараа дойду ааттаахтарын көрсүүгүгэ ынгыран, күүхүн боруобаланарага бардам санааны ылынар. Кини бэйэтин күүхүн билиммит, бэйэтин улаханнык санаанар, ордук туттар киһи эбит.

Алантай Бoотур Бэйбэнсэ Кuo диэн дүүхүннээх үтүөтэ, майгылаах бастынга балтылаах. Кини балтын сојотојун ийтэн-бүөбэйдээн, маанылаан улаатыннаар уонна кини туңгар хайа да бэйэлээх өстөөхтүүн киирсэргэ өрүү бэлэм. Алантай Бoотур элбэх сылтылаах, ынахтаах. Ол сүөнүлэрин эмиэ бэйэтэ сојотојун тутан олорор.

Балта сааһын ситиитэ, Алантай Бoотурга Бэйбэнсэ Куону кэргэн кэпсэтэ, онтон-мантан бухатырдар тиэстэллэр. Ийэ-аџа оруулун толорор убайдаатар убайа өр толкуйдаан баран, айыны бухатырыгыгар, Көр Дээлликкэ, балтын ойох биэрэргэ сананар. Итинник бынаарыны ылынан, уруу аһын бэлэмнийн сүүрэ-көтө сырыйтгаына, аллараа дойду ааттааџа, Орулуур Уот Моёй бухатыр, кэргэн кэпсэтэ кэлбитин сөбулээбэккэ, олус уордайар уонна күөн көрсүүнэргэ сананар. Олус хатыйсылаах охсуүгуу кэнниттэн айыны бухатыра кыйяар. Ол кэннэ абааһы бухатыра балтын уоран баар, Алантай Бoотур ууга-уокка түһэр уонна быныы ыраах айаннга аттанар.

Ити курдук, олонхо ё кини абааһы ааттаахтарын, туспа дойду туйгуттарын кытта дуолан охсуүнуу гиирсэр уонна кыл сағаттан салжанан кыйайылаах тахсар, ардыгар өлө сыйнар дафанды.

Алантай Бoотур охсууна киирэригэр тимир тириитин кэтэр, хайх хаана хааннаар. Үтүөнү үтүөнэн төлүүргэ бэлэм, бынаабыт-абыраабыт дьонгно махтала улахан.

Буоратай геройдарын ис туруктарын итэбэтийлээхтик ойуулаан көрдерергэ кыһанара көстөр. Бары олонхолорго сүрүн миэстэнни бухатыр кэргэннэниитин туүнан сюжет ылар. Алантай Бoотур Кыыс Ньургустай кэргэн кэпсэтэ барыытаа биир суол туспа ойуулааһын курдук көстөр.

«Ала кэрэ аттаах Алантай Бoотур» олонхо ё тыла-өһө сүрдээх уусурган, хомоёй, ураты киэн кырааскалаах. Олонхолор ис хоноонноро, сюжеттара төһө да маарыннааспүт курдуктарын иһин, бу олонхо бэйэтин турук форматынан, истиилинэн уонна тылынан-өһүнэн атын олонхолору соччо-бачча үтүктүбэт, бэйэтэ туспа суюллаах-иистээх.

«Ала кэрэ аттаах Алантай Бoотур» олонхо ё норуот тылынан айымнытын ойуулуур-дүүхүнүүр нымаларын бары дэгэтэ тү-

---

---

мүллэн туттуллубут. Ол Е.Г. Охлопков-Буоратай ойуулур-дьүүнүүр тыл бары эгэлгэтийн, хохийуу бары нымаларын дэгиттэр банылаабыт олонхонут буоларын туонуулур. Кини — тыла-өнө ылбаажай, нохтолоох сүрэйи долгутар, хайдаахаа хара быары хамсатар, ыраас сүрэхтээх, кини хараын уутун сађан танаарар, сълаас тыл, истин, кинилии сыйын, чулуу, туйгун олонхонута.

Олонхо сюжета төһөнөн киэн да, сочноон кини ойуулур-дьүүнүүр нымата, поэтиката баай буолар. 4716 хоноонунан стро-калаах «Ала кэрэ аттаах Алантай Бootур» олонхо ѿ биир да сиргэ кэпсээнинэн этиллибит судургу этиигэ майгынныр түгэн суюх. Барыта тылтан тыл төрөөн, сиэттийн ылбаажайдык тахсан иһэр. Буоратай араас архаизм тыллары, сиэллээх-кутуруктаах тэннийбит дьүүнүүлэри, сомою донохтору, уус-урган олук хонооннору сatalлаахтык туттара олонхоттон дъэнкэтик көстөр.

Саха народнай поэзиятын төрүтүнэн олук хонооннору аађыахха сөп. Олук хонооннор дизэн үерэ-дьүөрэ тыллартан холбоспут этииллэр ааттаналлар. Бу олук тыллар «Ала кэрэ аттаах Алантай Бootур» олонхо ис хоноонугар дьүөрэлээн хойуутук туттуллубуттарын бэлиэтийхэ сөп.

Ол курдук олонхо үгэс буолбут олук хонооннортон сађалаар:

- 1 Былрыгы быылааннаах,  
Былааждаах дыллар  
Быраман быралыйар мындааларыгар,  
Урукку орускоттаах,  
Оноллоо Одун дыллар...
- 6 Уларыйар унагры ёттулэригэр, —

дизэн олонхо ѿ кэпсэнэр кэм өйдөбүлэ үгэс быысытынан сађалаан этииллэр.

Хас да олонхо сађаланытыг гар туттуллубут олук хонооннору аађан-тэннээн көрбүтүм: бары бэйэ-бэйэлэригэр майгыннаспаттар, араас быылаахтык бэриллибйттэр.

Аан дойдуу хохийууга көстөр олук хоноон:

- 26 Бурий-сэмэ  
Муунтalammat эрдэбинэ,  
Аађис иилээх-сађалаах  
Аан ийэ дойду
- 30 Аан мангтай арылларыгар...

Сир-дойдуу киэбин-киэлитин көрдөрөр олук хоноон:

- 50 Ойоболоон тахсар ыйдаах,  
Уолан көбүрүүр уулаах,

---

---

Уостан сүтэр оттоох,  
53 Охтон баранар маастаах...

Олонхо ѿ айыы бухатыыра ёстөөхтөрүн саанар, иэстэхэр тылла-  
ра маннык олук хоноонунан бэриллэр:

- 4001 Күлэ-кулэ  
Күлгүтүн булкуйом,  
Ооньнуу-ооньнуу  
4004 Уоккутун умуруоруом ...

Бу олук хоноон Буоратай олонхотугар хаста да хатыланар. Олонхо  
персонажтара кылга, көтөргө кубулуйулара киэнник тарбаммыт  
матып буолар. Ол курдук удаёттар кытальк кылга кубулуйаллар.  
Ону Буоратай маннык олук хонооннорунан хохуяар:

- 3426 Онуоха абыс абыраллаах  
Айыы туяар удаёттар  
Иниттибиэт-истибиэт диэт,  
Үс хартыгастаах  
Үрдүк манган халлаан  
Алын кырытын диски  
Тантнары көтөн түстүлэр.  
3433 Абыс кытальк кысы буолан...

Айыы бухатыыра кэлбитигэр дыиэлээхтэр куотуулара:

- 4020 Утүелэрэ үгэххэ киирдэ,  
Хохууннара хотоннго киирдэ,  
4022 Бэттэрэ биллириккэ түстэ.


Көстөрүн курдук, ааъыллыбыт холобурдар олук хонооннорунан  
таныллыбыттар. Кинилэр киһи ейүгэр түһүмтүелэр, хоноонунан  
хомоёйдук этии холобурунан буолаллар. Е.Г. Охлопков-Буоратай  
олонхотугар олук хонооннор, ойуулаан-оныордаан этиилэр үгүстүк  
туттуллалларын бэлизтээн турал, кини биир дойдулааџа аатырбыт  
олонхо нут П.П. Ядрихинской «Дырыбына Дырылыатта» олонхо-  
тун кириитигэр олус майгынныыр түгэннэрдээх:

**Буоратай**

- 457 Бу мас  
Сиэр-дьорую кулуну  
Сиин оруутунан охсуллар  
Сиэрэй солко  
Сэбирдээз тэнийбит,  
Буулуур дьорую кулуну  
Моонньун оруутунан охсуллар

**Бэдьээлэ**

- Кини баражсан  
Сиэр дьорую кулун  
Сиин оруутунан  
Нэлбигийдийн охсуллар  
Нэлиэр көмүс  
Сэбирдээз сирэлийбит,  
Арајас дьолую кулун



---

---

Мотуок солко  
Мутучата мутугаабыт...

Санннын байаатынан  
Санннылыччы тардыллар  
Лаппа көмүс  
Лабыкчата далаажайдаабыт.  
Буулуур дьоруу кулун  
Моонньун оруутунан  
Нуюжалдыччы охсуллар  
Солко нуулур мутукчата  
Мунуттуу нусхайбыт. (8 с.)

Бу холобурга хайаларыгар да «сис оруута», «моой оруута» диэн өйдөбүллэр биирдэр уонна, арааһа, бу түөлбээ туттуулар олук хоноон кэрчигэ сыйдъяар быһылаах. Олонхо олук хонооннорун уонна тылын-өһүн чинчийээччилэр маннык майтыннаңар түгэннэри анаан үөртиижтэрэз диэн эрэнэ саныбыт.

Олонхо олук хонооннортон, уларыйбат ойуулааһыннаартан таңылларын, кинилэр ойуулуур-дъүһүннүүр тыллартан, нымалартан туралларын тустарынан учуонаидар Г.М. Васильев, Н.Н. Тобуроков, Н.В. Покатилова, В.В. Илларионов, Н.Н. Ефремов үлэлэригэр сырдатыллан тураллар. Биңиги кыттыгас «Указатель типических мест героического эпоса народов Сибири» үлэбитигэр анаан көрдөрүллүбүтэ (Илларионова, 2005. С. 1217–1374). Е.Г. Охлопков-Буоратай олонхотугар, анаан чинчийэр киңи, бу ыйыннныкка киллэриллибит олук хонооннору (типический миэстэлэри) барытын булуохха сөп. Ойуулуур-дъүһүннүүр тыл эгэлгэтэ: тэнгнэбилилэр, хатылаан туттуулар, эпитеттэр, гипербола, метафора, онуоха эбии доржоннор дъүөрэлэхнилэринэн наардаммыт аллитерация бары көрүнтнэрэ көстөн ааһаллар. Кинигэ таңыстаына, олонхону ким эмит үөртиизн сөп.

Түмүктээн эттэххэ, Е.Г. Охлопков-Буоратай дэгиттэр талааннаах, олус баай уус-урган тыллаах, саха фольклорун бары жанрдарын дирингник ингэрилмит бастынг олонхонут буолар эббит. Кини айылбаттан талааннаабын, үрдүк маастарыстыбалаабын олонхотун сюжета, дъүһүлгэннэрэ (уобарастара), уус-урган тыла-өһө көрдөрөр.

Олонхо кинигэтин бэлэмнээхиннэ, латынныы алпаабыттан билингни сурукка-бичиккэ түһэрийг саха фольклорун секторын үлэхиттэригэр Л.Ф. Рожинаңа, Н.С. Наумоваңа, Н.В. Павловаңа, уонна Е.Г. Охлопков-Буоратай туунан ахтылары, матырыяаллары хомуйууга көмөлөспүт У.Д. Сивцеваңа диринг махталбытын тиэрдэббит.

В.В. Илларионов, ф.н.к., профессор,  
Т.В. Илларионова, ф.н.к., доцент

2012 с., муус устар 22 к.



## Хлантай Боомтур

Былыргы быңылааннаах,  
Былаңайдаах дыллар  
Быраман быралыйар мындааларыгар,  
Урукку орускоттаах,  
Оноллоох Одун дыллар  
Уларыйар унарты\* ёттулэригэр,  
Эргэтээби этихиилээх,  
Иирээннээх дыллар  
Чиэрэс анараа ёттулэригэр,  
10 Ньюучча\* диэн тунуяа илигинэ,  
Саха диэн сабалана илигинэ,  
Омук-өүүк\* диэн олохсуйя илигинэ,  
Үөхээ бөө үлүгэрдээхтэрэ  
Утүен-атаан  
Быльдынналларын сабана,  
Аллараа бөө адьырбаалаахтара  
Аата-үүтэ hyox\*  
Альдьархайы\* тардалларын сабана,  
Орто дойду туйгуттара  
20 Онол-иирээн  
Энгэрдэнэллэрин сабана,  
Сэт-сэлээн  
Дэлэйэ илигинэ,  
Айыы-хара диэн  
Аахайа иликтэринэ,  
Буруй-сэмэ  
Муунталааммат эрдэбинэ,  
Абыс иилээх-сабалаах  
Аан ийэ дойду  
30 Аан мангтай арылларыгар  
Аан дойду

---

---

Абыс анды балык ангаабыллаах\*,  
Тобус тут балык тулааыннаах,  
Сэтгэ тиит балык тирээбиллээх,  
Үс сордон балык өһүөллээх  
Үөскээбитэ эбитэ үү.

Онон

Сир ийэ  
Симэхтээх сири ихит  
40 Сиксигин сађа эрдээбиттэн  
Тэннийэн, тэлгэнэн үөскээбит.  
Халлаан  
Үүс кыл тэрийтэ бэргэхэ  
Чааччаын сађа эрдээбиттэн  
Тардыллан тараадыйан\*,  
Тэннэхэн-сэргэстэхэн  
Сир-халлаан Сибиир\* буолан  
Үөскээбиттэрэ үү.

Ойон тахсар күннээх,

50 Ойоёлоон тахсар ыйдаах,  
Уолан көбүрүүр уулаах,  
Уостан сүтэр оттох,  
Охтон баранар маастаах,  
Оноллоох-иирээннээх,  
Оруスクота биллибэт  
Орто туруу дъяыл туой буор  
Сибиир-дойду  
Ол курдук оногуллубуга эбитэ үү.  
Сөн буор түгэхтэнэн,  
60 Аранас\* буор ардайданан,  
Кыһыл кумах кыбытыланан,  
Туой буор дуйданан,  
Сирэм от мэнчирэннэнэн  
Үөскээбитэ эбитэ үү.

Аан дойду

Алгыстаах ыччатын,  
Орто дойду  
Онгуруулаах ојотун  
Олорор дойдутун,  
70 Иэrimэ дызтин  
Ирдиэн-сураан ихиттэххээ,  
Маннык эбит:  
Орто дойду

---

---

Дъоллоох киинигэр,  
Аан дойду  
Саргылаах түөлбэтигэр,  
Арђаа ётгэ  
Таас хайа дьайыннаах,  
Сођуруу ётгэ

80 Умайа турар  
Уот байжал улађалаах;  
Илин ётгэ  
Итии муора эн'эрдээх;  
Хоту ётгэ  
Муустаах муора муннуктаах эбит.  
Бу түёт\* дойду  
Түөллэр арыыта,  
Түһүмэт\* хотого,  
Саргылаах дьайаата,

90 Ааттаах арыыта  
Уон көс усталаах,  
Тобус көс туоралаах  
Дъоллоох толоон  
Үрүт ньуурун  
Өйдүөн көрөн турдахха:  
Кытальк кылым  
Кынайа көтөн  
Кытытын булан,  
Түһэн ахаан ааспатах

100 Киэн кытальктаах  
Кыладыкы эбэ хотун  
Кыстыктаах эбит.  
Турийа кылым  
Тула көтөн  
Тулатын булан,  
Түһэн ахаан ааспатах  
Киэн турийалаах  
Долодуулур эбэ хотун  
Отордоох эбит.

110 Хаас кылым  
Ханайа-ханайа көтөн  
Харт-таманын халты харбаан  
Түһэн ахаабатах  
Киэн хаастаах  
Даладылыр эбэ хотун

---

---

Сайылыктаах эбит.

Манык үтүө

Үс түһүмнээх дойду

Үөскээбит эбит.

120 Манык үтүө дойду

Үрүк кырытын

Өйдүөн, көрөн турдааха:

Баттаатар маталььыйбат,

Үктүөтэр өбүллүбэт,

Кэбизлээтэр кэйбэльдийбэт

Кэтит киэлтигэр,

Өрөгөйдөөх үрдүк арбаңыгар,

Туман түспээтэх дурдатыгар,

Хаңын түспээтэх хальдаайытыгар,

130 Букатын киирбэт булунар

Арбаңыттан тэнииннээх,

Аһынылаах санаалаах

Айыс-тайбыыр\* аймаңын

Алаха дыэтэ,

Аал-ута

Ананан айыллыбыт эбит;

Көхсүттэн көнтөстөөх,

Көмүскэллээх санаалаах

Күн Дъёллүк\* улууһун

140 Кей киинэ,

Көмүс-нъээкэ уйатын онгорбуттар эбит.

Олорор ордуутун

Одуулан көрдөххө —

Айыс кырылаах,

Үс күлүктээх

Көндөй көмүс дыэтин

Көрө истэххэ:

Дыгиñийбит ат

Тиритэ сиэлэн тиййэр

150 Дъэллик маңан

Тиэргэннээх эбит;

Көлөһүннээх ат

Көбө-саба сиэлэн тиййэр

Күндул көмүс

Күүлэлээх эбит;

Айыс кыыс дыхтар

Албаңынан аһар

- 
- 
- Алтан дъаакыр халъанын  
Арыяа баттаан,  
160 Аанын мольојотун  
Атыллаан киирэн,  
Иэримэ дъиэтин  
Ис кэрдитин  
Эргитэ баттаан көрөн турдааха:  
Киэн алаас курдук кэтэбэрийлээх,  
Улуу алаас курдук унга дижкилээх,  
Суомах\* алаас курдук суол ааннаах;  
Дыэс сиэкэнийз диэн  
Сэтгэ силиргэхтээх тиит тирээбиллээх,  
170 Айгырыа диэн  
Айыс арбаахтаах тиит амааччылаах,  
Тулхатыйыа диэн  
Тоёус тонг тиит тулааһыннаах,  
Өбүллэнниэз диэн  
Үс тиит өһүөлээх эбит.  
Үөһэ үүрээннээх-аарааннаах  
Үс-биис ууha  
Өнгөйөн көрөн  
Үргүөр үргүө диэн  
180 Үс хос тиит маһынан  
Үрүтгээбиттэр эбит.  
Аллара өттүнэн  
Адааатын кэппит,  
Арбааһын бүрүммүт  
Арсын тиистээх  
Арсан Дуолай  
Бииһин ууha тахсан  
Аргыар аргыйдабына,  
Тулуурдаах буолаарай диэннэр  
190 Алта хос тиит дыалталца  
Муостанан муосталаабыттар.  
Ол үрүт өттүнэн  
Бөрө кыыл  
Уорбатын түүтүнэн  
Үс хос гына  
Бүрүйбүтгэр эбит.  
Собуруунан  
Тоёус өргөстөөх  
Туус маџан күн

- 
- 
- 200 Туналыччы тыган киирдин дизн,  
Тобус сиринэн  
Тобулуга охсон  
Түннүктээбиттэр эбит.  
Арбааннаан  
Абыс өргөстөөх  
Аламай маџан күн  
Ангаарыччы тыган киирдин дизн,  
Абыс сиринэн  
Анааџас түннүктээбиттэр эбит.
- 210 Кытылысыр сылгы  
Кыныһахтыы сытарын курдук  
Кырындымал маџан  
Сынаһалаах эбит.  
Хангарбаастаах хаппаахчылаах.  
Түөт саастаах  
Сур дъајыл  
Атыыр сылгылар  
Сыйыылаах сиэллэрин-кутурктарын  
Уннынулуччу бырахсан баран,
- 220 Өрүтэ тупшахтаа  
Ооньнуу туралларын курдук,  
Суорба-хаан  
Охочтоох эбит.  
Үстээх саастаах,  
Боролуйар буор-хара  
Атыыр обустар  
Кыныһахтыы түһэн  
Муостарыттан иилистэн,  
Күрдүүттэхэн, хассына
- 230 Сыгалларын курдук,  
Буордьун хаан  
Модьојолоох эбит.  
Манниык киэнтээх онохко  
Сэттэ тэргэн тиити  
Дэлби маастаан килэрэн  
Оттон кэбистэххэ,  
Күлэ унга өттүнэн  
Улуу күрдүүк саба  
Сирэлийэ тохго турар,
- 240 Көмөрө хангас өттүнэн  
Улуу бугул саба

- 
- 
- Үнкүрүйэ тохто турар эбит.  
Бу ohox  
Ньиргиэрдээх итиитэ,  
Аллара дойдуга  
Отут абыс бииин  
Баылыга буолбут  
Адаажатын кэппит,  
Арбаажын бүрүммүт
- 250 Арсын тиистээх  
Арсан Дуолай  
Атамаана буолбут  
Адаажалаах Ала Буурай  
Тойон овоньньор  
Сүүхүн хаба оттотугар  
Соётох харахтаа  
Төгүс сиринэн  
Эргэлээн ыальдыбыта  
Абыс уон сыла туолбут эбит.
- 260 Ону  
Төбөтүн оройугар  
Дьөлө суонаан түспүт,  
Бу ohox суохугар угуттанан\*,  
Иринэтэ-хаана  
Чараанынан сайды,  
Халыннынан ётө сырттар эбит.  
Онтон, маннык суюстаах ohox  
Үөхээ төлөнө  
Ханна тиййэрэ эбитэй дизэн,
- 270 Өйдөөн көрдөххө —  
Үс хартыгастаах  
Үрдүк мађан халлааны  
Өтөрү итийэн тахсан,  
Туман халлаан дьулайыгар,  
Чиччик былых сирдээх,  
Ойох ылбатах  
Дьурајай уоллаах,  
Эргэ барбатах  
Эристиэл кыыстаах,
- 280 Чугуруйар сүөхүлээх,  
Чинэрийэр киһилдээх,  
Уллунгаын тыаһапнат  
Уорда Моёй ойохтоох,

---

---

Улуутуйар Улуу Тойон овонынъор,  
Эр киhi  
Ыалыньарыгар булларан,  
Иигэ-сааja кэлбэт буолта,  
Оруобуна отут сыла туолбут.  
Ону бу ohoх

290 Доржонноох суюха  
Өрө итийэн тахсан,  
Сиин үөhүн угутгаабытыгар\*  
Хойута-убајана  
Чараанынан сайдыбыт,  
Халыннынан өппүт эбит!  
Эр-дьяалы, иэрт татай!

Маниык бэйэлээх  
Ийэ-киэли сир,  
Иэримэ дыэ

300 Итэжэлээх иччитэ,  
Туhaаннаах тойоно  
Кими — дизн,  
Ирдээн-суроон иһиттэххэ,  
Өйдүөн-дьүүлээн көрдөххө —  
Орто дойду  
Онгурулаах остуолбата,  
Аан дойду  
Аналлаах ыччата,  
Ала-кэрэ аттаах

310 Алантай Бootур дизн киhi үөскээн,  
Сиин этэ сиппит,  
Холун этэ хойдубут,  
Буутун этэ муунугаабыт\*,  
Бухатырга мөссүөннээх,  
Күүстээххэ көрүнгнээх,  
Быһыйга быһылаах киhi эбит.

Кини балта  
Бэс тумула  
Быстыбытын курдук

320 Мэбин сиэр аттаах  
Бэйбэнсэ Кую дизн  
Көрөр дьүүнүнэн  
Көрө-сүөргү  
Үчүгэй дъахтар  
Үөскээн олорор эбит.

- 
- 
- Ыңык кунга сиппит,  
Ырба дъаама туолбут,  
Балык этинэн байааттар,  
Сүннүүөх этинэн дъүөдьэйэр,  
330 Туумун эрэ долгуйар\*,  
Аатын эрэ алтахтыыр,  
Былыштаах халлааннга  
Быган көрбөтөх,  
Халлаан танараа  
Хайынан көрбетех,  
Кинскэ кистэнэн,  
Саарбаа саһан,  
Буобураа мунан  
Сааһын тухары
- 340 Көндөй сулуоға\*  
Көмүс чуулаан иһигэр  
Үөскээбит эбит.  
Бу дыон таннаар танастара:  
Сарыыттан тыйына,  
Бөрөттен бөртөлөөбө,  
Эһээтэн эриэkkэhэ,  
Киистэн киргиллээбэ  
Таннаар дыон эбит.
- Уол оюо, эр киhi  
350 Оронуттан уордайан,  
Ойон туран,  
Бөре истээх  
Сарыы сонун кэттэ,  
Эhэ тына  
Этэрбээниин аньнынна,  
Бөре тына  
Үтулүгүн тутта,  
Үүс кыыл тэрийтэ бэргэhэтин  
Төбөтүгээр уурунна,
- 360 Аарыктаах алтан дъаакыр халжанын  
Арыйа баттаан,  
Таһырдья тахсан,  
Тобус туллук бана тохгооботох  
Дъоллоох дъулую маџан туһанатыгар\*  
Туоллан-томтойон  
Хаама сыльдан,  
Мооньын куобас кыыл

Мооньнүун курдук

Токурччу туттан туран

370 Толкуйдаата:

«Мин хантан кэлэн

Бу дойду

Дъяллоох туонатыгар ўескээбитимий?

Мин, бу көстөр

Үс хартыгастаах

Өрөхөлөөх үрдүк маџан халлаантан

Бына ыстанан түһэн

Үескээбитим буоллар,

Төбөм оройо

380 Хаардаах буолуох этэ.

Аллараа сэттэ биттэхтээх,

Тођус киспэлээх сиксиктээх

Сир ийнни етөрү үүнэн

Үескээбитим буоллар,

Бу орто туруу дъябыл дойдугтан

Ултунаьым оройо буордаах буолуо этэ.

Бу орто туруу дъябыл дойдугтан

Тођус хаамылаах

Үрүн көмүс өтүнгэх\* буолан

390 Устан кэлэн

Бу дойдуга чутуйан, тохтоон

Үескээбитим буоллар

Дъянхалаах буолуом этэ.

Дээ мин хантан сојотоун

Үескээбитим буолла?»— диэн

Ааха-абатыйа турдаа.

Бу туран

Атыяниаах-мөнүөннээх

Алгыстаах аан дойдугун

400 Саргылаах таңылжатын дижки

Таттара көрөн турдаа:

Саха ууha

Нъаалбааны тардан, таптайлан

Онорбутун курдук

Таңыыр көмүс

Хонуулаах эбит.

Хаамылаах ат

Харытыгар хатыллар

Хампа күөх от

- 
- 410 Ханылаха үүммүт;  
Сэлиик аты  
Сөһүөжэр сөрүөстэр  
Сүмэлээх күөх от  
Сүүнэтийэ үүммүт эбит;  
Бу дойду  
Хайах арыыта  
Харанг дарайдаммыт,  
Сүөгэй\* арыыта  
Чөнгөре чүөмпэлэммит,  
420 Быста бараммат  
Сыа сыырдаммыт,  
Иэдьэгэй эрбэхиннэммит,  
Үүт тураан,  
Өнгөрүк куйас олохсуйбут;  
Кыһына суюх  
Налыыр сайын  
Сатылаабыт сирэ эбит.  
Кэриэбэт кэёлэммит,  
Өрүөбэт ётөннөммүт,  
430 Барбат бараахтаммыт,  
Сырбаабат чыычаахтаммыт.  
Бу дьоллоох толоон  
Собуруу ёттүгэр  
Сонобос ат кутуругун  
Догдооччу бына баттаабыт курдук  
Дуомат хара тыата  
Тулалыны үүнэн түспүт эбит.  
Илин ёттүгэр  
Этгээх ат кутуругун  
440 Эрбии бына баттаабыт курдук  
Эргэнэ хара тыата  
Элзэнний үүнэн тахсыбыт эбит.  
Инирик ойура  
Эккиннээн\* үүммүт,  
Хатынг чаранга  
Ханылаха үүммүт эбит.  
Бу дьоллоох толоон  
Ханайар\* хаба оттотуттан  
Абыс салаата  
450 Абыс тыраахтаа аньныыллыбыт,  
Тобус салаата

---

---

Тобус тыраахтаа тутулубут  
Абыс салаалаах  
Аал Луук Мас  
Үүнэн, айгыраан турарын  
Өйдүөн көрө биэрдэ.

- Бу мас  
Сиэр-дьоруо кулуну  
Синин оруутунан\* охсуллар
- 460 Сиэрэй солко  
Сэбиридээж тэнийббит,  
Буулур дьоруо кулуну  
Мооньнуун оруутунан охсуллар  
Мотуок солко  
Мутучата\* мугутаабыт,  
Сиэллээх чороон инити  
Тантнары туппут курдук  
Лонгур көмүс туораахтаммыт,  
Күн ёттуунэн дьиэктэммит,  
470 Соххор ёттуунэн дьабаламмыт,  
Арангас күүгэн  
Чаллырбаччы таммалты туар эбит.  
Бу маска  
Киэн халлаан  
Көтөр кыннатааџа,  
Орто дойду  
Сүүрэр атахтааџа  
Барыта кэлэн  
Тохтоон,
- 480 Аараан,  
Ааннаан,  
Ахаан ааһар  
Ийэ мастара эбит.  
Онтон бу кихи  
Күр үбүн,  
Күдэн баайын  
Өйдүөн көрө турда:  
Үрүн түүлээх  
Сылты сүөһүтэ
- 490 Үкэ биллибэkkэ,  
Үтүүрүүн үөскээбитин  
Өймөкөөн омуктара  
Үнту хомуйян,

---

---

Уоран сииллэрин  
Биирин билэн  
Үп аахсан ылбатах.  
Хара эриэн түүлээх  
Ынах сүөхүтэ  
Хасса сух  
500 Хагдан ойобосторунан  
Хабырынан ўөскээбиттэрин  
Хамчаакы омуга  
Хампы хамыйн сиэбиттэрин  
Биирин билэн  
Хаччы аахсан ылбатах.  
Хара сүүрүгэ  
Ханыылаанан ўөскээбитин  
Ханан да харайан көрбөтөх эбит.  
Бу үлүгэрдээх бардам баай  
510 Хантан да үтүрүлтэн\*, үүрүллэн кэлэн  
Үөскээбитин өйдүөбэтэ.  
Онтон  
Бэт кишихэ мэйни киирдэ,  
Үтүө кишихэ ой киирдэ.  
«Бу  
Үөхэ көстөр  
Үс хартыгастаах өрөхөлөөх  
Үрдүк маџан халлаан  
Үрүт\* өттүгэр  
520 Отут тобус бинин ууha  
Баар буолохтаах.  
Онтон  
Бу аллара,  
Сэтгэ биттэхтээх  
Сир ийэ алын өттүгэр  
Отут афыс бинин ууha  
Баар буолохтаахтар этэ», — дин,  
Өйдүү биэрдэ.  
Онтон туран  
530 «Баай киhi бардам,  
Тот киhi дохсун» дийккэ дылы  
Сојотобүн ўөскээбит киhi тулуйбата.  
Тон сири  
Тобугун хараџар дылы  
Тођо нуоралаата,

---

---

Ириэнэх сири  
Иэччэбин харабар дылы  
Ильдий кэстэ.  
Былытаах халлаантга бынахтанна,

540 Халлаан тангаараа хардаастанна.

Сассыарда дыыбарга

Киэнг халлаангна

Хантайан туран

Ханытыыр киин буолла.

Сир ийэни дьеө үктүөн баран

Моонньоох баын уга сыган

Үөгүлүүр киин буолла.

Бу тухары

Этэр тылын эгэлгэтэ буолар эбит:

550 — Үөгүлүүр беөө

Үлүгэрдээхтэрэ түһэнгит

Күүрүктүйбүт ингиирбин

Көннөрбөт буолангыт!

Аллараа беөө

Адьыржалара салланнаан тахсан

Тарбах талан

Быльдьаспат буолангыт!

Мин бэйзлээх,

Төхө эрэ

560 Тор тэхиингнитин тутан,

Торжо уодьугантыны тардан,

Сордоох кунгнутун сулуяан,

Бытыса этим, — дийн баран,

Түёт сахаан сири

Өрө ыстанна,

Биэс сахаан сири

Туора ойдо.

Онтон ойон туран

Тобустуу сахаан сири

570 Тобута буурдаан,

Собуруу толоонун туораан,

Соноюс ат куттуругун

Догдоочу бына баттаабытын курдук,

Дуомат хара тытын

Иниттэн киирэн

Тобус хаамылаах

Суй маңан ураааны

- 
- Тостуу харбаан ылла да,  
Дъоллоох толоонун  
580 Соңуруу муннугуттан  
Үрүнг-хара сүүрүгүн  
Үнтуу хомуйян  
Абый үөстээх  
Араат байжалга уулатаары,  
Үнтуу үүрэн испитэ.  
Бу турдаына,  
Кырхах кыйаар сыйтыбатах  
Кылбагыр маңан халлаан  
Кыыппаңыран кэллэ.  
590 Илин илбиргэстээх  
Ньэлэй маңан халлаан  
Илин энгэрдтэн  
Эдэр кини  
Иннин айын  
Сэгитэ охсор  
Иибэр-сиибэр тыал  
Сирилэччи түһэн кэбистэ.  
Үрэх баңыттан  
Үөр курупааскы кыл  
600 Өре кетөн  
Үөмэхтэхэн иһэллэрин курдук,  
Тыстаах баттахтаах  
Үрүн былыттар  
Өрүтэ кетөн таңыстылар.  
Уулаах-хаардаах  
Най хара былыт  
Халыйан тахсан  
Халлааны барытын барыйдаата,  
Бүтүннүүтүн бүөлээтэ.  
610 Ол кэлин ёттүтгэн  
Сир ийэтгэн  
Сэтгэ кулукулаах  
Силлиэ халарык\*  
Сирдьитгэнэн барда,  
Абый харафалаах  
Ахсым халарык  
Аргыстанан барда,  
Тоңус кулукулаах  
Дохсун халарык

- 
- 
- 620 Дөвөрдөнөн барда;  
Кур-хара тыа баһа  
Кумаланан барда;  
Кус баһа быһынна,  
Кута баһа тиэрилиннэ;  
Эр киһи  
Сиргэ силиэбите  
Сиргэ тиййбэт  
Силиэ-боллоо  
Сирдьитгэнэн барда;
- 630 Алаа киһи  
Ааны булан киирбэт  
Аан туман  
Аргыстанан барда;  
Үтүө киини  
Өттүгүн баһынан охсуллар  
Тон хомурах хаар  
Тибэн түһэн кэбистэ,  
Ол кэлийн өттүгтэн  
Халлаан түөт муннугуттан
- 640 Түөт сүүллэр этин  
Өрө этэн, ньиргийэн табыста.  
Бу тахсан  
Халлаан төбөтүн оройугар  
Мустан сааллан эстийтигэр  
Халлаан  
Биилэнэн мэтэльдийдэ,  
Кырыланан кылбальдыйда,  
Самырдаан дабдыгыратта,  
Тобурахтаан добдугуратта.
- 650 Онтон  
Кырбай кыыл  
Тынтыраа кыттыбат  
Кыппайка тонгото буолла,  
Хахай кыыл  
Тынтыраа хатаммат  
Хаптаанын тонгото буолла,  
Суор кыыл  
Тумса тохтообот  
Дыулую тонгото буолла.
- 660 Онуоха биһи киһибите  
Өттүк баттанан баран

---

---

Өсөһөн көрөн турдаңа.  
Бу туран санырып эбит:  
«Мин дизтэх киңи  
Үөмэн тиййбэт  
Үрдүк ааппар  
Үрэх баһын  
Үтүе ааттаахтара  
Өнгөйөн көрөөрү гыннахтара», — дизн,  
670 Өсөһө көрөн турдаңына,  
Илин дизки  
Эттээх ат кутуругун  
Эрбии бына баттаабытын курдук  
Эргэнэ хара тыа  
Ис кырытылтган  
Үрүмэччи маңан ат  
Дьоллоох күөнэ  
Былтас гына түстэ.  
Ол гынан баран  
680 Өр-илии, ётөр-илии буолбата  
Түһэрин дүүгүгэ,  
Тайбырын дъаабыта көстүбэккэ,  
Өрө сүүрдэн кэлэн  
Тураг киңи иннингэр  
Уонча хаамын холобурдаах  
Ат тура түстэ.  
Бу кэлбит ат  
Сэттэ былас  
Тэлии көмүс сиэллээх,  
690 Уон былас  
Унаар солко кутуректаах,  
Түөт хаардаах бугул саңа  
Чүөрэм көмүс туйахтаах,  
Баһыгар барыллыа кыллаах,  
Кэтэүэр кэбэ кыллаах,  
Санныгар сарт кыллаах,  
Үрдүгэр ётөн кыллаах,  
Кутуругар курахаччы кыллаах  
Ат бөјө  
700 Үрүт мындаатыттан өбууллубэт  
Үрүн көмүс куйахтаах  
Үс сахаан холобурдаах киңи  
Чиккэс,

---

---

Туоллас,  
Томтос гына тура түстэ.  
Бини киһибит  
Соһийбут киһи быһыытынан  
Ултуңабын оройуттан  
Төбөтүн оройугар дылы

710 Өрө көрөн таһаарда.

Ол көрдөбүнэ  
Киниттэн кирис ордук,  
Абааныттан ассынынан атын,  
Быспыт чуукка курдук быгчыннаах,  
Хастаабыт чуукка курдук харылаах,  
Суллаабыт чуукка курдук сотолоох,  
Хара саһылы  
Хардары-таары туппүт курдук  
Хара сураанын хаастаах,

720 Кыһыл саһылы

Кырытынан туппүт курдук  
Кыһыл тэтэркэй имнээх эбит.

Айыы киһитин

Алыс бэрдэ қэлэн  
Үс төгүл нөрүс гынан кэбистэ.

Ол қэлин өтгүттэн  
Кыттыһар санныттан кытаран,  
Холбоой санныттан хоноонноон,  
Тымтык тыла мөгүеллээн,

730 Көбөйө көбүөхтээн,

Хоммут уоһун хонгиорон,  
Өрүөбүт уоһун өһүлэн  
Үтүө ат харабын курдук  
Өргөстөөбүнэн өрө көрде.

Үнүү-батас курдук ўөгүлүүр

Өнөгөйдөөх өһүн хонооно маннык эбит:

— Дъэ-буо, дъэ-буо, дъэ-буо!

Орто дойду

Оноруулаах обото,

740 Аан дойду

Алғыстаах ыччата,  
Киэн дойду  
Кэскиллээх киһитэ,  
Тус бэйэбэр  
Дьоллоох ытыскар

---

---

Дорообото тут!  
Кэлин өттө кэпсэтиилэр буоллуннар.  
Мин  
Хонуктаах дойдуну куонаран,  
750 Күннүктээх дойдуну  
Көтөн кэллим.  
Суон соругун тутуй? — диэтэргин  
Тустаах суорумнуунан,  
Итэбэллээх ильдьитинэн кэллим.  
Ол хантан кэллин? — диэтэргин,  
Илиин илбиргэстээх, эйиэхситтээх\*  
Нэлэй маџан халлаан  
Эндир маџан энийэтин  
Үрдүгэр ўоскээбит  
760 Аан Чалбай дойдулаах,  
Көдьүгэ маџан аттаах,  
Көрдөөх-нардаах,  
Көр Дъэллик бухатыр  
Эн диэтэх кихи  
Бииргэ төрүөбүт балтыгын,  
Бэс тумула  
Быстыбытын курдук  
Мэбин сиэрэ аттаах  
Бэйбэнсэ Кую дийн оёо  
770 Ытык кунга сиппилт,  
Ырба дъаама туолбут үнү дийн,  
«Кэргэниинэн кэмэй,  
Дъахтарынан дъадах буоллум,  
Иэримэ дьиэни иччилиэхпин  
Бизэрр биэрбэт тылын билээрдин», — диир.  
Бэйэн аатын кими? диэтэргин —  
Айыы бухатыра  
Адыы Будьу дийн  
Албан ааттаах кишибин.  
780 Дээ доюор,  
Суол киһитин тохтолтума,  
Айан киһитин ааратыма,  
Балтыгын бизэрр биэрбэт тылгын  
Биллэрэ туруй!  
Маннык суон тойуктаах  
Тустаах суорумны  
Кэлбитин истэн

- 
- 
- Биhi киhiбит мооньнуn  
Куoжас кыл мооньнуn курдук  
790 Токуруччу тутан туран tolкуйданна.  
Бэт киhiэхэ мэйии киирдэ,  
Утүө киhiэхэ өй киирдэ:  
— Кыыс obo  
Омук анала буоллаja,  
Онон көхсүттэн көнтөстөөх  
Күн Дьёллүк улууhугар биэрбэтэхпинэ,  
Кимиэхэ биэриэхпиний.  
Онон аныгы ый  
Кылбайар кыныл туолуута  
800 Уон биэс хонук хаалла,  
Онно кэлээрий, — диэтэ.  
Ону истээт анараа киhi  
Эппэнэ-тэппэнэ ihэнэттэн үктэннэ,  
Уйттан көппүт  
Куртуйах улар курдук  
Халлаан мөгүөнэ ынтырыгар  
Олоро түстэ,  
Долоюдоhун тиит  
Бынацаын саёа  
810 Тор тэниинин  
Тэгиличчи тардан кэбистэ,  
Ойбуруун-тойбуруун  
Айыы салбар кымныытынан  
Күөс эти  
Көнгү дайбаата,  
Салыыр\* эти  
Сайа обуста.  
Ыраас буортан ойутта,  
Чэгизн буортан тэбиннэрдэ.  
820 Ол баран ihэн  
Этэр тылын умнубут бынылаах,  
Атын хантаччы тардан туран,  
Кэннин хайынан баран,  
Көбүелээх уоhун көтөхтө,  
Албан уоhун аста:  
— Дьэ-буо, Дьэ-буо!  
Доjордоотор доjорум,  
Түнүрдээтэр түнүрүм\*!  
Ала кэрэ аттаах

- 
- 
- 830 Алантай Боотур!  
Дъэ дөбөр,  
Мин этэр тылбын умнан ихэр эбиппин.  
Эн төхө бэлэмнээх,  
Туох тэриирдээх киңигиний?  
Биһи кэлиэхпит.  
Түөрдуон\* түнүрдээх,  
Түөрдуон ходоойдоох\*  
Биир күтүөт, биир суорумны буолуоба.  
Ол дьон
- 840 Аттыын бэйэлиин  
Айыс атахтаах  
Арангас үрдүгэр түүхөхтэрэ.  
Ол дьон айыр астарын эгэлгэтэ!  
Биэбэ турбатах  
Соноюс аттыыр сылгы  
Суон саала,  
Аттыыр турбатах  
Кытый биз  
Ханальдыйар халынг ханаат,
- 850 Ынааы баппатах  
Кунан обус  
Чочолыдьуйар мүдүргэйэ\*,  
Обус күүхээбэтэх  
Бургунас ынах  
Намыльдыйар тааһа  
Айылыктаах дьон.  
Бу айы асттыыр киhi:  
Биилээби кытта биссибэтэх\*,  
Оноолообу кытта орооспотох,
- 860 Төгүрүк тэллэхтээби кытта дьүгэлэспэтэх,  
Уолунан сыльдьяар  
Уол киhi,  
Кыыһынан сыльдьяар  
Кыыс дъахтар  
Астаабыг айын  
Айыр дьон.  
Ону эн кыайар киңигин дуо?  
Ону биллэрэ туруй!
- 870 «Ээ-дъэ барытын кыайар киңибин».  
Ол кэлин ёттугтэн

---

---

Атгаах киһи  
Биирдэ мэлис,  
Соботохто суюх буолан хаалла.  
Онтон биһи киһибит  
Сүөһү-ас көрөр, ахатар  
Санаа суюх буолла.  
Дыиэтин диехи  
Тобустуу саһаан сири  
880 Тобута буурдаан  
Сүүрэ турда.  
Дыиэтигэр тиийэн  
Кэргэннээхпин диеэн  
Балтыгар кэпсии барбата –  
Эйниггин атын улуус ааттааџар,  
Чиэрэс улуус бэрдигэр  
Омук сиргэ  
Ойох биэриэх буоллум диеэн,  
Кериэс тылын кэпсээбэт киһи буолла.  
890 Сэттэ харыс биилэх  
Тэрэээр сүгэтийн  
Сулбу тардан ылла.  
Таһырдья тахсан  
Саха ууһа  
Нъяалбааны тардан,  
Таптайлан онгорбутун курдук  
Таһыры көмүс хонуутун  
Быһа сүүрэн тахсан,  
Илин эттээх ат кутуругун  
900 Эрбии быһа баттаабытын курдук  
Эргэнэ хара тыатын  
Үнтү кэрдэн  
Алаанын быһа туоратан  
Абыс атахтаах  
Арангас\* онгорон барда.  
Үлэтийн бүтэрэн баран  
Дьон кэлэн  
Аһыр астарын  
Астаан барда.  
910 Абыс ахта баайтаын бизни  
Араара үүрэн татаааран  
Хаамтара сыльдьан  
Халың ханааларын хайытта,

---

---

Сүүрдэ сыльдьан  
Суон саалларын  
Тобута бысталата.  
Кимнээх буолан  
Кимэ кэлэн көмөлөһүй?

Бэйэтэ эрэ буоллаа дии.

920     Бу сырыттааына,  
Төхө да хонукка  
Үлэлээбитин билбэт.  
Арай биирдэ  
Соёруу сордоох, суруктаах  
Дъулую-маџан халлаан  
Соёруу улаажа  
Алтан салыыр түгээжин  
Арыяа батгаабыт курдук  
Арылла түстэ.

930     Онтон халлаан хаанынан  
Хатайдаабыт курдук буолла,  
Сир ийэ сиһигинэн  
Бутуйбут курдук буолла.  
Сир ийэттэн  
Силлиэ-боллоо  
Сирдьиттэнэн барда,  
Аан халарык  
Аргыстанан барда,  
Добун халарык

940     Дөвөрдонон барда.  
Дъааны хайата  
Дъахтар буолан  
Часкыйан барда,  
Кырыы хайалар  
Кыланан бардылар,  
Унук хайалар  
Унуктан, улуян бардылар.  
Үнүргү кэлэн барбыт киһитээбэр  
Уонунан отто.

950     Ону биһи киһибит өйдүү биэрдэ:  
«Мин дистэх киһи  
Өр баар үтүө ааппар,  
Өтөр баар үрдүк сурхшпар  
Омук ааттаахтара,  
Улуус-улуус туйгуттара

---

---

Кэлэр эбит буоллахтара», — дийтэй,  
Ол иккэрдигэр  
Көрөн бааран  
Чыпчылыых бэтэрээ ёттуунэ,  
960 Этэн бааран  
Эбийиэх бэтэрээ ёттуунэ  
Сојуруу дуомат хара тыатын  
Ис кырытыгтан  
Үс былас дүүкэл хара моийдоох,  
Сэттэ былас дэлиир хара систээх,  
Сыгыньяах өрөөтүгэр  
Алта субурба  
Хара атахтаах  
Хаан кугас ат  
970 Былтас гына түстэ.  
Бу ат кэлин ёттуун  
Өссө ахара баттаан көрбүтэ —  
Ат кэннигэр  
Абыс атахтаах  
Тимир наарта сыарбалаах эбит.  
Ол үрүт ёттуүгэр  
Үс сиринэн\* уобуччулаах\*  
Тимир киhi хоруобун  
Тангнары тиэйэн кээспит.  
980 Айаннаах гиэнэ түргэнэ,  
Сырылаах гиэнэ тиэтэлэ киhi  
Бу өрө сүүрдэн кэллэ.  
Киhi иннигэр  
Ат кэлэн  
Харыс гына түхэрин гытта,  
Сыарбаттан киhi ойон турда.  
Саадахыс-бэрэкис гына  
Тура түстэ.  
Дээ добоор,  
990 Көрөртэн көрө-сүөргү,  
Истэртэн игин эриэkkэ\*  
Киhi кэлбитин  
Уллунгаын оройуттан  
Төбөтүн сиигэр дийри  
Өрө көрөн танаардаа биhi киhiбит.  
Ол көрдөүнэ,  
Абыс күлүктээх

- 
- 
- Арсын тиистээх  
Адьарай уола
- 1000 Илэ бэйэтэ кэлбит быньялаах.  
Самаын туоратыттан  
Сојотох атах  
Таннары үүнэн  
Дъүккүйэн түнэн иһэн  
Хара бүлгэниттэн  
Икки салаа тыраацаах  
Алын ётто тэбиликтээх эбит.  
Түөхүн тылыттан  
Аал куоннатын\*
- 1010 Таннары туппут курдук  
Сојотох былаах илии  
Үүнэн түнэн иһэн  
Харытын хаба оттотуттан  
Икки салаа буолан түспүт эбит.  
Сыыр быстыбытын курдук  
Сылларыттааас сырайдцаах,  
Хайа хайдыбытын курдук  
Сүүхүн хаба оттотугар  
Тобус сиринэн эргэлзээх
- 1020 Уолбут ойбон курдук харахтаах.  
Ытык тэрийтэ ыстааннаах,  
Сут тэрийтэ сонноох,  
Бырыпаанай тэрийтэ ырбаахылаах.  
Ситэн кизргэниэн иннингэр  
Харбанын\* тэрийтэ хаалтыстаах,  
Сэттэ сыл түспүт хаара  
Биирдэ да ирбээтэх  
Дъэбиннээх дъэс бэргэхэлзээх,  
Тимир ииччигэн баттаа
- 1030 Бэргэхэтийн дъөлүтэ үүнэн тахсан баран,  
Саннын байаатыгар  
Таннары хатаммыт.  
Дээ доёор,  
Ураанхай бөөө  
Улаан ньурдааца,  
Лизхэй бөөө  
Илэ сиэхситэ  
Тимир лаппаччи сиэбититтэн  
Отут муунта

- 
- 
- 1040 Өрүс кыңыл кумаңын  
Ытынан ылан,  
Соботох өлөр-өлүү  
Дъүөкэт таныштыгар  
Кутан кэбистэ.  
Боруоскалаан бордостон,  
Сынсыйан сылластан,  
Аныырђатан ардастан турдаа.  
Ол гынан бааран  
Сынтаан кэбиспитэ —
- 1050 Хара бастаах  
Кыңыл үөнүнэн  
Киинни кыыс бэрбээкэйинэн  
Тунуйан кэбистэ.  
Туора улуус дьохуннааа  
Атын улуус аатгаа  
Кини бэйэлээх  
Амаан-дъамаан  
Аяаын атта,  
Кус Хоро\*
- 1060 Тойугун туойда,  
Ымдаан-эккин  
Ырыатын ыллаата  
Абааыны уола  
Тимир Суодабыллаан:  
— Бууйака да бууйака,  
Бууйантай!!  
Ойон тахсар күннээх,  
Ойоболоон тахсар ыйдаах,  
Охтон баранаар маастаах,
- 1070 Уостан бүтэр оттоох,  
Уолан көбүрүүр уулаах,  
Орускота биллибэтэх  
Орто турруу дъаыл  
Торуой Сибиир дойду  
Онгоруулаах оствуолбата,  
Итэбэллээх иччитэ  
Ала кэрэ аттаах  
Алантай Бootur  
Тус бэйэжэр, дъоллоох ытыскар
- 1080 Дорообото тута турий!  
Дъэ, доюор!

- 
- 
- Мин диэтэх кихи  
Этэр тылбын  
Истэн тураахайдаа эрэ!  
Мин  
Туһааннаах соругум –  
Тустаах суорумньунан,  
Аналлаах наадам —  
Итэбэллээх ильдитинэн
- 1090 Ол хайа дойдуттан хааман,  
Туох дойдуттан туран  
Кэллинг диэтэргин,  
Собуруу суректаах  
Дыулусхан халлаан  
Собуруу ёттүгэр  
Төбүс сур бөрө  
Дьогдьуурун түүтүн  
Туруоруу түпшүүт курдук  
Туруорбах ааттыктаах
- 1100 Сойво хара нэһилиэгин тойоно,  
Барынныры бараабыт,  
Күлүнгнүүрүү көбүрэппит,  
Сүөдэннири сүтэрбит,  
Өнүөбүтүн түөт бајанатын чөрөтөр,  
Анайбытын аёыс бајанатын адаарытар  
Ааттаах-суоллаах  
Оруулур Уот Мобой бухатырга  
Эн балтыгын  
Бэс тумула
- 1110 Быстыбытын курдук  
Мэжин сиэрэ аттаах  
Бэйбэнгэ Кую диэн дъахтary  
Ойох биэриэн үүү.  
Биэрэр биэрбээт тылгын  
Биллэртэлий туруй!  
Суорумны бэйэнг аатын  
Кимий диэтэргин —  
Тимир Суодабыллаан бухатыр дижмин.  
Дээ доюор,
- 1120 Суол киһитин тохтолтума,  
Айан киһитин сааратыма,  
Биэрэр биэрбээт  
Бигэ тылгын биллэр!

---

---

Бу омук мааллаабын  
Үгүө сэһэнин  
Истэн баран  
Биһи киһибит этэр:  
— Дъэ добор,  
Мин этэр тылбын өйдүөн иһит.

- 1130 Хahan да буолтун иһин  
Кыыс обо омук анала буолар диэн,  
Бар дьон майгыта буоллаа дии.  
Онон эһиэхэ,  
Улуус мааллаахтарыгар,  
Омук ааттаахтарыгар биэрбэтэхпинэ,  
Кимиэхэ биэриэхпиний?  
Онон, аныгы ый  
Кылбайар кыһыл туолуута  
Уон хонук хаалла.

- 1140 Онно хайаан да кэлээринг, — диэтэ.  
Ону истээт, Тимир Суодабыллаан  
Атын эргитэ татта да,  
Отут былас  
Уот дапсылда кымнныытынан  
Үөгүлүү түһэн баран,  
Үллэ-үллэ  
Үстэ кымнныылырын кытта,  
Хамса буруотун курдук  
Биирдэ мэлис,

- 1150 Сојотохто суюх буолла.  
Кини баарын кытта  
Сир-сиринэн,  
Дойду-дойдтуунан  
Туран хаалла.  
Ол кэнниттэн  
Ыальдыыт сылдыыбатааын курдук,  
Хоноһо хоммотооун курдук  
Биһи киһибит  
Үлэтин үлэлээбитинэн барда.

- 1160 Ити иккэрдигэр  
Дьонгго больдьюх биэрбит хонуга  
Туолан-тиийэн кэллэ.  
Аҕыс өргөстөөх  
Аламай маҕан күн  
Илин диэки күн төрүүр

- 
- 
- Көмүс хайатын көбөжүнэн  
Көнгүлүнэн күөрэйэн,  
Санаатынан лаглайан,  
Таас хайа дьайыннанан,  
1170 Дайгыл хара тыа тайахтанан  
Чабылыччы табыста.  
Тобус өргестөөх  
Туус маңан күн  
Ый төрүүр  
Алтан хайатын чабыржайыттан  
Туналыйа ойон тахсан  
От үрэх урсунунан,  
Ой-хара тыа олохтонон  
Оонньоон-күлэн  
1180 Уоттана ойуута  
Илин диехи илбиргэстээх, эйиэхситтээх  
Ньэлэй маңан халлаан  
Эндир маңан энгийэтин  
Ис кырытыттан  
Киис кыыл  
Тэрийтэ эркээйиллээх  
Килиз көмүс аартык  
Таннары сыйыллан  
Түхэн кэбистэ.  
1190 Ити кэлин өттүттэн  
Үрэх баңыттан  
Үөр курупааскы кыылым  
Өре көтөн иһэр диебитэ —  
Үрүн-хара сүүрүк сүөһүнү  
Үнту үүрэн иһэллэр эбит.  
Тобус сүй маңан ураастаах,  
Сүй маңан аттаах,  
Сүй маңан танастаах  
Тобус сүй маңан уол киhi  
1200 Сулуу-атыы сүөһүнү  
Тоёо үүрэн түхэрэн кэбистилэр.  
Ол кэлин өттүттэн  
Аарыктаах бөөө айгыһынна,  
Чуорааннаах бөөө чуобуйда.  
Абыс уон икки аттаах киhi  
Тоёо суулан түстүлэр.  
Бу дьон абыс атахтаах

- 
- 
- Арангас үрдүгээр түстүлээр.  
Бу дьонгэ аныылларыгар  
1210 Ким кэлэн көмөлөхүй?  
Бини кишибит  
Сојотобун да буоллар  
Бары дъаһалын,  
Аһын-үөлүн  
Толору бэлэмнээтэ.  
Онон омук сиртэн  
Ойох ыла кэлбит дьон  
Уруу улаханын уруулаан,  
Ооньнуу дизн  
1220 Тубараабыт дьулийн тобулан,  
Көр дизн  
Өрөгийдөөх көбүлүн өһүлэн,  
Тэнкэ маска тийбэт  
Дириг далай  
Түүлгэтийн олохтоон,  
Кустаах, хаастаах  
Үйгу-быянгы  
Туора тардан олордохторуна,  
Арђаа халлаан  
1230 Арылларга дылы гынна.  
Аан балана  
Аргыстанан барда,  
Туман халарык  
Довбордонон барда,  
Силлиэ халарык  
Сирдьиттэнэн барда,  
Киэнг халлаан  
Киэбэ-сигилитэ альдьанна.  
Үнүргү кихи  
1240 Кэлэн барбытынааџар  
Уонунан отто.  
Ону бини кишибит сэрэйдэ:  
«Собуруу суруктаах  
Сулудья маҕан халлаан  
Тойоно буолбут  
Орууур Үот Мөҕий бухатыр  
Истэбэ буолуу» — дизн.  
Ол гынан баaran  
Дьону-сэргэнни

- 
- 
- 1250 Анатартан уурайда.  
Кей кинин,  
Көмүс уйатын диэки  
Аргыйй абайдык  
Атыр обус  
Алтаын алтахтаан,  
Хат дъахтар  
Хаамытын хааман  
Таксан барда.  
Дыэтигэр тиййэн
- 1260 Абыс ампаары  
Аанын арыяа баттаата да,  
Ингэр киирэн  
Абыс кырылаах,  
Үс курдуулаах,  
Ыстаал тимир куйаын  
Ыга кэтэн кэбистэ.  
Кыыс дъахтар  
Кыламаннаах хаана  
Кыртальдыйан көстөр
- 1270 Кырааскалаах уктаах  
Кырыктаах үнүүтүн ылла.  
Уол киһи  
Уостаах тииһэ  
Ордолььдуйан көстөр  
Унуордаах уктаах  
Уйгу-туйгу  
Унун саба батаын ылла.  
Сүүс сүүрбэ биэс бууттаах  
Мэрилиир тимир мээчигин ылла.
- 1280 Хамаан-имээн  
Хатына хатынгаах,  
Томоон-имээн  
Туоха туостаах,  
Кимиэл-имээн  
Киилэ кииллээх,  
Өлүү кылын  
Сиһин ингиирэ инээччилээх,  
Өреөтө киристээх  
Муос муочуку саатын\*
- 1290 Ылла да,  
Туох да кэпсэтийтэ суох

---

---

Тус соёуруу диэки  
Хаама турда.  
Толоонун туораата,  
Алаанын ааста.  
Бу истэйинэ тыал үрэрин\* хоту  
Бэт\* ыраахтан сыйт  
Сабыта биэрдэ.  
Ол кэнниттэн

1300 Ныргиэрдээх тингилэх  
Айдааннаах атах тыана билиннэ.  
Ол кэлин ёттугэр  
Күндү киһи, күтүөт ођо  
Оруулур Уот Модой обургу  
Омук сиртэн  
Ойох ылар киhi быннытынан  
Үөрэ-көтө,  
Күлэ-ооньнуу  
Инэр быннылаах.

1310 Ымдаан-эккин  
Ырыатын ыллаан,  
Туман-дъайаан  
Тойутун туойар,  
Куба-хара  
Лахсырын түнэрэр:  
— Буйя-буйя, буйантайбыын нии, оболоор!  
Сору дајаны соньньюйабын,  
Муну дајаны күлээхтиибин.  
Ha-ha-ha!

1320 Мин диэтэх киһи  
Албан аатым  
Аллараа дойдуга  
Ааттык-ааттык ахсын  
Аарыктаах дуга буолан  
Аатырбыт киһибин,  
Дьонун сурајым  
Соллон мэнэгэй улуустарыгар  
Суол-суол ахсын  
Чуорааннаах дуга буолан

1330 Сурајырбыт бэйэкэм.  
Мин диэтэх киһини  
Ама кыыс дъахтар  
Туох ёттугүйтэн көрөн

- 
- 
- Омсобун булуоðай?!  
Холум этиттэн  
Хорвольдьун тимэх саðа  
Хонуну булуо суюðа,  
Буутум этиттэн  
Буулускай тимэх саðа
- 1340 Буруйу булуо суюðа.  
Хайа доðоор, мин диэтэх киñи  
Хаан-чаðаан собуом,  
Сүдүүн-бараан үскэлим!  
Най-hat!  
Чэ эрэ, сонөөñум оðото,  
Айаннаабыт атахын кубулутума,  
Көрбүт харахын чыпчылыйма,  
Күммүн танаарар күөрэгэйим,  
Тангарабын сырдатар далбарайым,
- 1350 Көмүс түөстээх күөкээнэйим,  
Мантан үс күннүк сир хаалла.  
Бэт үтүө сыйт-сымар  
Сабыта биэттэлээн эрэллэр.  
Най-hat! — дизэн баран,  
Атын кымнныылырыр тыаñа  
Үс күннүк сиртэн иñилиннэ.  
Ону истээт бини киñибит  
Суол унга кырытыгар ойон тахсан,  
Баай тиити дурдаланан туран кэбистэ,
- 1360 Кыыс дъяхтар  
Кыламаннаах хааñа  
Кыртальдьыйан көстөр  
Кырыктаах үнгүүтүн  
Үөхө өрө тутан турда.  
Бу турдаñына,  
Үс былас  
Дьүөкэл хара моийдох,  
Хаан кугас аттаах  
Тимир Суодабыллаан бухатырыр бастаабыт.
- 1370 Ол кэнниттэн  
Алга субурðа хара атактаах,  
Үөн курдьаðа аñылыктаах,  
Тэбиэн кыыл ат  
Сэтгэ былас, үс бүгүйэх мөоннью  
Күөкэс гына түстэ.

- 
- 
- Бу аттар абыстыры атахтаах  
Тимир наарта сыарбалаахтар.  
Үстүү сиринэн уобуччулаах  
Тимир киңи хоруобун
- 1380 Тангнары тиэйэн кээстэр.  
Көрөртөн көре-сүөргү дьон  
Айаннаан иңэллэр эбит.  
Бастынг ат кэлэн ааста.  
Күтүөт ата ааңан истэбинэ,  
Бини киңибит  
Кыргыстаах халлаантан  
Кылабаччытан ажалла да,  
Кызырыктаах үнүүниэн  
Ат баын
- 1390 Бына дайбаан кэбистэ.  
Үөн-курдъаңа анылыктаах  
Тэбиэн кыыл баңа  
Бына ыстанна да,  
Собуруу умайа турар  
Уот байдал диэки  
Төкүнүйэ турда.  
Ат көндөй көхсө  
Атаңыттан өйенөн турган хаалла.  
Бастынг киңи бара турда.
- 1400 Кэнники киңи  
Ата өлбүтүн билбэkkэ олорор.  
Кыыныра биэрдэ:  
«Сибилиги иккэрдигэр  
Туох ааттаах  
Бына миииннэбэй», — диэн баран,  
Отут былас  
Уот садаңа кымныытынан  
Үллэ-үллэ  
Үстэ охсон кууһуннарда.
- 1410 Өссө ата барбат.  
Киңи сыарбаттан  
Соххор ёттуңиэн  
Сулбу ойон турда.  
Ону бини киңибит көрбүтэ —  
Туруоруга тојус саһааннаах  
Солојой үрдүк  
Киңи буолла.

- 
- 
- Атын кэлэн  
Ингэлдэйийн көрөн баран  
1420 Сор улаханнык сохийда:  
Түөт сахаан сиргэ  
Үөхэ өрө ыстанина,  
Бизс сахаан сиргэ  
Туора ойдо.  
Абааны уола —  
Оруулур Уот Мөбий бухатыр  
Көрө биэрдэ.  
Тойон кыннын  
Ала кэрэ аттаах  
1430 Алантай Боотур.  
Кыннын дээки  
Үс төгүл  
Нөрүс гынан кэбистэ,  
Ымдаан-эккин  
Ырыатын ыллаата,  
Туман-дъайаан  
Тойугун туойда:  
— Эр-дъаалы, иэрт-татай!!!  
Туспа улуус тойоно,  
1440 Атын улуус аатгаа  
Ала кэрэ аттаах  
Алантай Боотур,  
Тойон кынныха, дојор,  
Тус бэйэбэр, дьоллоох ытыскар  
Дорообото тута турий!  
Кэлин ётө кэпсэтийлэр буоллуннар.  
Бэт киhi бэтиэхэлээх дээккэ дылы,  
Үтүө киhi үөннээх дээккэ дылы  
Ооньньоотобун бајас тутун соловойй!  
1450 Сонобоюм ојотун  
Тојо баын быhан кэбистин?  
Дьэ, дојоор,  
Биир атыыр иигин аһыйан  
Ама тойон кынныбын  
Көрүстэ көрсөөт\*,  
Иирээн энэрдэнэйм дуо?  
Дьэ, дојоор,  
Иэrimэ дьиэн  
Аал уотун

- 
- 
- 1460 Төхө хаалла?  
Сирдий тардый! — дизэн баран  
Оруулур Уот Мөжой бухатыр  
Үс төгүл умсары холоруктаан ылла,  
Онуха тиити төргүү мутугунан  
Хара күдэн өр ытылла түстэ.  
Маны көрөн туран бини кишибит  
Киил мас курдук  
Кэдирги таттаран барда,  
Чуор мутук курдук
- 1470 Чоноччу таттаран барда,  
Кыныры биэрдэ,  
Кыыла турда,  
Кылама тэтэйдэ,  
Кыыс-хаас хабырынна,  
Кыычыр-хаачыр ингэтийнэ,  
Хамса уотунан хаахтаата,  
Сиэрэ уотунан силлиэтэ.  
Ангаар уоттаах харабын  
Киэн халлаан дизки
- 1480 Өрө көрдө,  
Ангаар уоттаах харабын  
Сир ийэ кырсын дизки  
Умсары көрдө,  
Икки чанчыгыттан  
Күөх сиэрэ уоттара  
Өрүтэ умайан тахсан  
Унаар солко баттабын  
Өрүтэ салаары гыммытын  
Икки илийтинэн сабыта тарынна.
- 1490 Ол гынан баран  
Кыттынгар саныттан кытарда,  
Холбоой саныттан хоноонноото,  
Кебөөйө көбүөхтээтэ,  
Хоммут уохун хонгордо,  
Өрүөбүт уохун өнүллэ.  
Үтүө ат харабын курдук  
Өргөстөөбүнэн өрө көрөн туран,  
Үнүү-батас курдук  
Үөгулүүр-ханытыр
- 1500 Өнөгөйдөөх өнүн хонооно маннык эбит:  
— Дьэ-буо! Дьэ-буо!

- 
- 
- Сојотох харах,  
Сойую тумус,  
Ангаар харах,  
Аньныы тумус!  
Адъарайым уолун атамаана,  
Көстүбэтиим уолун күтүрэ!  
Баынг саллайбытын аанынья  
Балай акаары,
- 1510 Көхсүн көппөйбүтүн аанынья  
Күөх мэник!  
Арђаыттан тэнииннээх,  
Айынылаах санаалаах  
Айыы-тайбыыр аймаңыттан  
Ойох ылан, олох олоро иһэр, абатын  
Көрөллөр, көрөттөр!  
Халынг тириигин\* хайтыам,  
Чэгиэн эккин сэймэхтиэм,  
Хара хаангын тоюом,
- 1520 Ултуубуккүн үөрэбэстиэм,  
Дагдайбыккын садајалыам,  
Сордоох дьуолканы  
Субай хаангынан суүйуом,  
Хатыраабыт хайгыаны  
Хара хаангынан абыныахтыам,  
Сордоох куннун сулууом,  
Айынылаах хаангын таһаарыам.  
Сэп барда, сэрэн,  
Ох барда, оногун,
- 1530 Өлөр асқын ахаа,  
Өлүннүүк тантаскын танын!  
Сэрэппэккэ сиэтэ дийэйэбин, — диэтэ да,  
Уол киши уостаах тиинэ  
Ордьольдьуйан көстөр  
Унуордаах уктаах  
Уйгу-туйгу  
Унун-саба батаһын  
Абааны уолун  
Төбөтүн сиигин устун
- 1540 Охсон куууннарбытынан барда.  
Абааны уола,  
Ахара көтөн  
Сыына обустаран,

---

---

Бини киһибит  
Хара буору  
Сэтгэ бэчээгинэй  
Күрэ\* иин хаһыллыар дылы  
Бына дайбаан кэбистэ.

Ити кэнниттэн

- 1550 Абааны уола  
Үнкүрүйэ-куөнэлийэ түстэ да,  
Уон тутум  
Сойо хара тумустаах,  
Сэтгэ тутум  
Дэгиэ тынтырахтаах,  
Үс хос  
Тимир чыллыраат түүлээх  
Кингиниир киэн халлаан  
Кэй өксөкү кыла буолан,
- 1560 Өрө көтөн тахсан  
Тобус тон тиит баын  
Холбуу тардан  
Олорон кэбистэ.  
Ол гынан баран  
Чугуун хара тумсун  
Икки бүлгүнүгэр  
Туора соттон баран  
Үс төгүл дьүккүк гынна,  
Ылар-дъянсал ырыалаах,
- 1570 Суон-дъянсал тойуктаах олоотто!  
— Буйака-буйака, буйя-тайа буйантай!  
Макайкаан аллаах  
Ааха көрөн атаастангын,  
Чиэрэс көрөн сэниэнгин  
Мин дийэтэх киини  
Күлүү-элэх гынан ынгыран,  
Бачча дойдуга  
Этгээх бэйэбин эмэниттин,  
Сыалаах бэйэбин сыманыттын.
- 1580 Мин  
Аллараа дойду  
Отут аյыс бинин ууһун  
Арђаанын ылбытам,  
Үөһээ отут тобус бинин ууһун  
Чуурун туппутум,

---

---

Көхсүттэн көнтөстөөх  
Күн Дьөллүк улууһун  
Даамын ылбытым.  
Сүөдэнниири сүтэрбитим,  
1590 Барынныры бараабытым.

Дээ нохoo!  
Сирдэри сиэбим,  
Буордары салыабым.  
Балтыгын биэрэр биэрбэт тылгын  
Биллэрэ турой! — диэн баан,  
Үс төгүл  
Илгистэн кулаһыйбытыгар  
Аан дойду  
Атыйахтаах уу курдук  
1600 Дыалкырыс гына түстэ.  
Ону ол диэбэтэ,  
Биһи киһибит  
Ириэнэхгэн иннибэт,  
Тонтон толлубат  
Киһи буолла.  
Кыыс дъахтар  
Кыламаннаах хааха  
Кыртальдыйан көстөр  
Кырыктаах үнүүтүн  
1610 Эргичитэн ажалла да,  
Олорор кыылы  
Охсон кууһуннарбытынан барда.  
Кыыл аһара көтөн биэрдэ да,  
Төбүс тонг тиит баһын  
Быһа дайбаан кэбиствэ.  
Абааһы уола сиргэ тура түһүүтүгэр  
Айыс кырылаах тимир килиэ куйахтаах  
Туруорута төбүс саһаан үрдүк киһи иннигэр  
Туоллас, томtos, берис гына түстэ да,

1620 Дээ добоор,  
Эйэ ааста,  
Этиһии-иирээн  
Энгэрдэнэн бардылар.  
Урууланаар уурайда,  
Охсуһуу-оспуор  
Отготугар турдулар.  
Хаһытана түстүлэр,

- 
- 
- Халбарытыспытынан бардылар.  
Үөгүлэх түстүлэр,  
1630 Өттүктэспитинэн бардылар.  
Хааннаах биилэр  
Хатыалаан киирдилэр,  
Өнөхтөөх үнүүлэр  
Үөмэхтэхэн киирдилэр,  
Саабылаан батастар  
Дьардырбаан киирдилэр.  
Сор содуома буолла,  
Балай матаалььдата буолла,  
Өлүү дүрбүөнэ буолла.
- 1640 Айынытаах сири  
Аймаан бардылар,  
Эйиэхситтээх сири  
Иэдэтэн бардылар.  
Куор бөөж көттө,  
Куомњах\* бөөж эргийдэ.  
Үс түүн харангатын түмэн,  
Холбоон түхэрэн кэбистилэр.  
Кинилэр бэйэлээхтэр  
Сутуруктарын тыаңыгар
- 1650 Киэнг халлаан  
Хаанынан хатайдаабыт курдук буолла.  
Ныргиэрдээх тингилэхтэрин тыаңыгар  
Сир ийэ  
Сиһигинэн бугуйбут курдук буолла.  
Тонг сири  
Тобуктарын хараџар дылы  
Тоёо кэһэн,  
Ириэнх сири  
Изччэхтэрин хараџар дылы
- 1660 Ильди кэһэн бардылар.  
Эргэнэ хара тыаны  
Ильди сынъян  
Бар хара тыаны  
Бачалаан бардылар.  
Байдал ийэ баала оонньоото,  
Муора ийэ мотуок овуста.  
Аан дойду  
Атыйахтаах уу курдук дъалкыйда,  
Сир ийэ

- 
- 
- 1670 Ихиттээх уу курдук иннэльдийдэ.  
Көтөр кынаттаах  
Көтөн барбат буолла,  
Муораа киирэн  
Таннары умсан  
Өлөрө үксээтэ.  
Сүүрэр атахтаах  
Хара тыа кылааннааца  
Күөх далайга түхэн өллүлэр.  
Муора мотуок охсуутугар,
- 1680 Байдал баал ооньнууругар  
Таас дайдыны дыалкытта,  
Буор Сибири булкуйда.  
Күөх далай күөх салыннааца  
Хара тыа хатан дыылба маңыгар  
Хайытыттан иилиллэн  
Өлөрө үксээтэ.  
Ол курдук улахан охсууруу буолан,  
Ый отут хонуга ситиэн тохору  
Охсуунан баран
- 1690 Айыы бухатыра  
Абааны уолун  
Абыс кырылаах куйаын  
Хайыта кырбаата.  
Сэтгэ сиринэн  
Синкэй баастаата,  
Абыс сиринэн  
Анаас баастаата,  
Тобус сиринэн  
Тобуллаас баастаата,
- 1700 Нохтолоох тойон болгуу сүрэээ  
Чопчу көһүннэ,  
Хайгыа хара быара  
Илэ көһүннэ.  
Чиккэйэн турар сиһин ўөһэ  
Эр киһи сиэхтээх илиитин курдук  
Чиккэльдийэ мөхтө.  
Онтон айыы бухатыра  
Овустаын ахсын
- 1710 Тэптэбин ахсын  
Тэмтэритэн истэ.

---

---

Өрө көтө түхэн баран  
Өнгөс баска охсугута —  
Тобус саһаан сиргэ  
Туруйалаабытынан сүүрдэ.  
Ситэ сүүрэн тиййэн  
Чиккэйэн туар  
Сиһин үөһүтгэн  
Батары харбаан ылла.

- 1720 Үөгүлүү түхэн баран  
Өтгүктээн ылан  
Сэттэ бэчээтинэй  
Күрэ иин ханыллан  
Үрдүнэн үс былас  
Үрүн кумах ыныллын дылы  
Тиэрэ быраан түхэрдэ.  
Ол гынан баран  
Түөһүгэр тахсан  
Туора олорон кэбистэ да
- 1730 Кытыйалаах эти көрөөт,  
Кыннынын кылаха түхээт,  
Сыаны быынынан сылтыбыраан,  
Эти саанынан талыбыраан  
Остуолга тахсан  
Кылбан-кылбан  
Эккирии туар  
Сытыы-кылыш бынаңын  
Сулбу тардан ылан,  
Онгойон туар
- 1740 Уолутун үүтүнэн  
Уган баран,  
Самаңын туорайыгар дылы  
Хайа тардан кэбистэ.  
Ый-күн ыныаңа гынан  
Ыла-тоо олордо.  
Ол иккэрдигэр  
Кэннин диэки  
Дъяхтар киһи  
Субан-дъайаан тойуктаах,
- 1750 Ылар дъансал ырыалаах  
Санныттан таптайга туар  
Суон тойугун хонооно  
Манык эбит:

- 
- 
- Дъиэ-дуо, дъиэ-дуо!  
Убайдаатар убакам,  
Абалаатар ажакам  
Тохтоо, болջой эрэ!  
Ким хайа кэллинг диэтэргин,  
Эн көрдөр хаараын харата,  
1760 Көтүрдэр тиининг,  
Көмүлүйдэр сүрэбин чопчула,  
Бэс тумула  
Быстыбыгтын курдук  
Мэђин сиэрэ аттаах  
Бэйбэнгэ Кую дизн  
Эн балтынг кэлэн турабын.  
Күн ојото көлөбүн,  
Айыы ојото аппын  
Бу тутан турабын.  
1770 Дээ кэбис, бырах  
Абааны уола  
Этин саана  
Хара бастаах  
Кыныл үён буолар.  
Аан дойдун  
Мандардаах маын барыава,  
Синьньэлээх сибээккитин сиэбэ.  
Хата, ол кэриэтин  
Миигин гытта барыс.  
1780 Хайа мин омук сэргэтигэр  
Кийинит дъахтар буолан,  
Сүктэн баар үнши  
Анала-чаана суюх барыам дуо?  
Аналбын анаа!  
Ытык-ыар лаастыбаныньяын  
Биэрэн ыыт!  
Кэлбит дьон буоллаына,  
Күүтэллэригэр күннэрэ бааранна.  
Ыксаан эрэллэр,  
1790 Чэ барыах! — диэтэ.  
Маннык суон тойуктаах  
Дъахтар үнши туарын  
Өрө көрө түспүтэ —  
Илэ бэйэтин балта  
Халлаан тангара

- 
- 
- Хантырыр хаанын хааннаммыт,  
Сир ийэ  
Мичильдийэр симэбин симэммит,  
Кыынар былыйт
- 1800 Кычымын кычымнаммыт,  
Сүүрэр былыйт  
Сөрүөтүн сөрүөлэммит,  
Дырибии былыйт  
Дыirimин таппыйт,  
Киэн халлаан мөнгүөнэ  
Ынтырын ынтырдаммыт,  
Күн күлүгэ буолбут тэниинин  
Тобонөөр иилинэн турар эбит.  
Ону көрөн
- 1810 Бини кишибит  
Ойон турда.  
«Кырдык даңаны  
Абааны уолун  
Үрүт күүхүн өһүлэн,  
Алын тирэбин альдьатан баран,  
Тоёо даңаны  
Бысталтыы олордомуй», — диэн  
Хаанын-сиинин  
Окко-маска сотунна да,
- 1820 «Дъэ барыах», — диэн  
Атын мииньнээ барда.  
Дыхтар иһэнэттэн үктэннэ,  
Эниэттэн көппүт  
Хартыйах улар курдук  
Халлаан мөнгүөнэ ынтырыгар  
Олоро түстэ.  
Ол кэнниттэн  
Алантай Бootur  
Ат самытыгагар
- 1830 Олоро түстэ.  
Дыхтар аты арђаа диэки  
Салайа тардан баран  
Табылыйарга дылы гыммыта да,  
Кини кулбааын тыана  
Өрө иниирэ испитэ,  
Үс түүн хараната  
Түмүллэн түхэн хаалла.

- 
- 
- Өр үлүгэр айаннаабытын билбэт,  
Өгөр үлүгэр айаннаабытын билбэт.
- 1840 Биирдэ өйдүөн көрбүтэ —  
Хааннаах хара эхэ тэрийтэ хайгыалаах  
Хара суорба ааттык устун  
Аллара адьарай аймаын  
Аныардаах ааттыгын  
Таннары батынан  
Түүнэн эрэр эбит.  
Онтон өйдүөн көрбүтэ —  
Кэлтэгэй ыйдаах,  
Кэлтэгэй күннээх
- 1850 Кэрис бараан дойдуну  
Таннары сыйдан  
Түүнэн эрэр эбигтэр.  
Ону өйдүөн көттө —  
Адьарай кыынин атамаанын,  
Көстүбэг кыынин сүрдээбин  
Ыга куунан инэр эбит.  
Көлөтүн өйдүөн көрбүтэ —  
Адаатын кэппит,  
Арбаанаын бүрүммүт
- 1860 Арсын тиистээх  
Арсан Дуолай атамаана,  
Аата  
Төгүрүк тэллэх,  
Түпгэ кутурук,  
Төлөн издэс,  
Сарын тангалай,  
Няалбаан тунахта  
Куюччэли  
Күөх сөлүөнъэй
- 1870 Кыыс Кыскыйдаан дизэн  
Дьяхтар талыштын  
Куунан инэр эбит.  
Кыыс Кыскыйдаан обургу  
Көй кинингэр  
Көмүс уйатыгар  
Тийэн кэлтэ.  
Тийти төргүү мутугунан  
Тимир күнкүйэ дьизээ  
Тийэй биэрэн кэллэ да,

- 
- 
- 1880 Киинни көхсүттэн  
Тутан баран  
Дыиэ инигэр  
Умсары аньнан кэбистэ.  
Кэнниттэн көтөн түстэ да,  
Дыиэ хангас ёттугэр  
Ойон тийдэ,  
Онно ыһыытатта,  
Манна ханыытатта.  
«Миигин хойут сиэр» диэбит.
- 1890 Киини сангата элбээтэ.  
ОНтон  
Тимир Тингсилики оюоньнор  
Үөхээ бынаажын,  
Хобордой удабан  
Алын бынаажын  
Ойутан ажалла,  
Быныта тыытан,  
Хайыта тардан,  
Үс курдуулаах
- 1900 Чой баҕырах күөскэ  
Хаалаан кэбистэ,  
Онно-манна  
Уу көрдүөн сүүрэклээтэ,  
Сүрэбэ suoх  
Уу баспатах,  
Ууну булбата.  
Хааттарыа дуо?  
Күлүк ёттугэр сөрүөн  
Олоро түстэ,
- 1910 Ииктээн сырыйлатта.  
Ол гынан баран  
Өлөкү-сөлөкү  
Уотугар ажалан  
Олордо бырахта,  
Аарыктаах үөт-түрэби  
Сулбу тардан ылла,  
Туох да бокуойа suoх  
Күөхү өрө кетүтэн  
Үөхээ ёттэ
- 1920 Боролуйя буһа илигинэ  
Ойутан таһаарда,

---

---

Тойон эригэр,  
Маанылаах хононтугар  
Анатар киэп киирдэ.  
Соботох атахтаах  
Суодал хара  
Остуолугар ажлан  
Минниэри-оттору  
Иннэри тутан  
1930 Сүөкээн кэбистэ:  
«Дээ дөвочукаам!  
Айан киһитэ  
Ааспытын буолуу  
Ахын тардый!» — диэтээ.  
Бини киһибит  
Түэт суола мунурданна,  
Киэн далай санаата татыарыйда.  
Ол да буоллар  
Кини иннигэр  
1940 Тардымлыбыт ахы  
Ахаабытга буолар да,  
Остуол анныгар  
Түһэрэн кэбистэ.  
Кини ахаан бүтээрин сајана  
Кыыс Кыскыйдаан обургу  
ОНтон-мантан  
Чэн ылан кээспит  
Кэрэх тэрийтэ тэллэби,  
Сут тэрийтэ суорбаны,  
1950 Бырыпаанай тэрийтэ быыны,  
Сымара таас сыйтыги  
Ажлан орон онгордо.  
Ол кэнниттэн  
Үрут тангаанын  
Хастын тарта,  
Алын тангаанын  
Ныылбын тарта,  
Тиэрэ түстэ.  
Ымдаан эккин  
1960 Бырыатын ыллаата,  
Туман дьайын  
Тойугун туойда,  
Ыты быынта

---

---

Тэбизэлэбит курдук  
Ыыра сыйтыйан  
Үрыалаах сыйтгаа:  
— Ихэллэммин-чохалламмын,  
Иниэликпин-таһыалыкпин,  
Дуй бајас ођолоор!

1970 Алла кэрэ аттардаах  
Алантайдыыр Баатыр!  
Дојордоотор дојочукам,  
Мин дистэх дъахтар  
Этэр тылым эгэлгэтийн  
Истэ бајас сэргэбэлээ!  
Мин дистэх, киһи дуу,  
Тэннээх дојор көрдүөммүн  
Сэтгэ Сибиир улаажтынан  
Тэлэгэччийэ сырьгтгым,

1980 Тэннээх дојору булбатајым.  
Оллуура усталлаах туоратыгар  
Эйиэх тиййэр эр киһини  
Булан ахан көрбөтөбүм.  
Дојордоотор дојочуок!  
Сириэн суюа —  
Сэтгэ тутум  
Дэгиз хара тынырахтаах  
Биичин ууһун  
Бэрдэ буолабын.

1990 Хомойуон суюа —  
Тобус тутум  
Чугу хара тумустаах  
Туйгуна буолабын.  
Кыра сојус  
Кылар да буолларбын  
Кырабы үтүөтэ  
Кынгааччы бэрдэ буолабын.  
Алчаллаахтаан тураммын  
Асчыг атамаана буоллајым;  
2000 Астаахтаабыт аһым  
Аһыах иннинэ  
Аргыйталаан хаалара.  
Сүөдэллээхтээн тураммын  
Сүөһүнү көрөрбүнэн  
Сүрдээх киһи буолаахтыбын,

---

---

Сүөһүлээбит сүөһүкэм  
Сүүрбэччэлиир хоммокко  
Сүлүүнээй өлүү буолан  
Сүһүрээхтээн өлөрө.

2010 Иэжэллээхтээн олорон  
Иистэнъян бэрдинэбин.  
Тигээхтээбит иистэrim  
Иккилээхэй хоммокко  
Илиилэrim анныттан  
Ильдьирийээхтээн түhэрэ.  
Доjордоотор дөjочуок!  
Холум этиттэн  
Хоржольдьун тимэх саjа  
Хоhуну булуонг суюа,  
2020 Буутум этиттэн  
Буолусkай тимэх саjа  
Буруйу булуонг суюа.  
Сэттэ сэлээр  
Мэнэриктэй эмээхситтэр  
Систэрин унуохтара  
Илин-кэлиин кэбинэрдээх  
Кыльдыылаахпын курдуктай.  
Тобусчай өлөр өлүү  
Ньükэн ойууттарын  
2030 Чохолойун унуохтара  
Самыы дьанталда  
Кылтыргыыр кыабака  
Симэхтээх, аjай, дъахтарбын.  
Доjордоotor дөjочуок!  
Симэбинэн-тангаынан  
Сирдэриэм суюа.  
Бини дизтэх дьон  
Холбосуппут гиэннэ  
Аjыс алаа кыыс,  
2040 Тобус тараjай уол  
Орбосто субуллуохтара,  
Иниллэммин-таhылламмын! — диэн,  
Сангалаах-ингэлээх сытта.  
Бини киhiбит  
Ону истэн баран  
Эмээхсинин иннигэр кэлэн,  
Оронго олоро түhэн баран,

- 
- 
- Этэрбэхин быатын сүөрэ олорон,  
Кебөхөлөөх уохун кетеөн,  
2050 Албан уохун аhan  
Субан-дъайаан тойуктаах,  
Үтүө ат хараын курдук  
Өргөстөөбүнэн өрө көрөн олорон,  
Үнүү батас курдук  
Үөгүлүү-хаһтыы олордо:  
— Дьэ-буо, дьэ-буо, дьэ-буо!  
Күммүн таһаарар күөрэгэйим,  
Тангарабын сырдатар далбарайым,  
Оттоох оронгно сытар  
2060 Онгуруулаах ойобум,  
Мин этэр тылым эгэлгэтийн  
Сэтгэлээх тэргэн ньэмийтэ буолбут  
Тэлэгэркээн кулдааххынан истэн,  
Эттээх-хаангнгар инэр!  
Мин, бар дьон майгытын,  
Үтүө дьон кэскилийн кэпсийм этэ,  
Былыр, арбаагыттан тэхииннээх  
Айыы-тайбыыр аймааар  
Бастаан уол-кыыс  
2070 Ойох-эр буолсалларыгар  
Боруобаланаллара үhү.  
Күтуует ово дъахтары  
Кэтэбин аягттан илиитигэр  
Үстээ эрийэ баттаан олорон,  
Үс талааы төбөтүн өрөн баран,  
Дъахтары таһыяа ооннуур үhү.  
Онно эр киhi таһырын  
Тулуйбут дъахтар  
Таптыйрын тулуйар үhү.  
2080 Онон эн бини  
Бар дьон майгытын  
Хайтах бырааахпытый?  
Ол курдук боруобаланых!  
Ама билигиттэн  
Үтүө тылбын өлөрдөнүй,  
Харыан тылбын хаалларданый,  
Чэ эрэ, биллэрэ тардый! — диэбитигэр  
Дъахтар, кини бэйэлээх  
Дьон кэскилийттэн

- 
- 
- 2090 Туох туоруох киhi буолуой?  
«Чэ добор!  
Бар дьон майгытын,  
Үтүө дьон кэскилин  
Тоёо бини кэниэхпитий?!  
Төрөтөр оёо уйата хойутуоja,  
Ийтэр сүөhү курүөтэ тохтуоja,  
Тутта тардый!» — дияэтэбэ.  
Онтон Алантай Бootur  
Үс талафы киллэрэн
- 2100 Төбөтүн өрөн кэбистэ.  
Дьяхтары кэтэбин аһытган  
Үстэ илиитигэр эрийэ батгаата,  
Уол киhi уостаах-тиинэ  
Орбольдьуйан\* көстөр  
Унуордаах уктаах  
Уйгу-туйгу  
Унун-саба батаын  
Сулбу тардан ылла да,  
Торёо бинитинэн
- 2110 Дьяхтары таңыйда.  
Дьяхтар тулуйбата быннылаах  
Ытыы-сонуу,  
Ынтыы-хантыы сытта,  
Өлөр санатын сангарда,  
Үллэр үөhүн таттарда.  
Ыты бынытаа тэппит курдук  
Ынтыы-ытыы сыппыта:  
— Иниллэй-таңыллай!  
Абытайбын, халахайбын,
- 2120 Айыккайбын, альдьархайбын!  
Тутум түөкэй,  
Харыс албын!  
Бу аллаах  
Ситэн турэн сиэтэххин,  
Аанай-туонай абатын,  
Көрэллөр-көрбөттөр  
Нойоон киhiэ!  
Билигин өрөгөйүн  
Үрдээбитин иин
- 2130 Мин абынүон ааhар албаным,  
Куотар кубулжатым

- 
- 
- Эйизхэ сүтгэриэ суюба,  
Кутум-сүрүм  
Айыллыбыт аյабар,  
Иитиллибит ийэбэр,  
Сојуруу умайа турар  
Уот Кудулу байдал  
Уордаах иччитэ буолбут  
Уот Умсуурдаан
- 2140 Удаан ийэбэр,  
Тимир Нырилики  
Ойун аյабар киирэммин,  
Аны биирдэ үескээн,  
Төрүөн өлбөт үөстээх  
Кыыс обо буолан тахсыам.  
Дъэ онуоха дылы  
Быдан дыылларга бырастыы!  
Эн уол обон  
Чаачар сааннан ооннууруун сајана
- 2150 Хантас оноғун төрдүнэн күөрэйэн  
Күлэ-күлэ күлгүн булкуйом.  
Дъэ бырастыы!  
Кыыс Кыскыйдаан Куону  
Чиккэйэн турар сиһин үөһүн  
Бына охсон  
Буор этин-хаанын  
Ол дойдуга  
Ыт-кус ыһынаа онгорон  
Ылан-тоюн кэбистэ.
- 2160 Ол гынан баран:  
«Истэр сурахпар суюстуганнаах,  
Көрөр дьүһүммэр ынырыктаах  
Уол обо, эр кини буоллум.  
Адъарай аймаын  
Айылтарга айыллыбыт,  
Көстүбэт улууһун  
Көбүрэтэргэ үескээбит (эбиппин)» — дии.  
Санаан баран,  
Өһүөннээбинэн өһөгөйдөөбүт,
- 2170 Саастааынан дъаныйбыт  
Кини бынытынан  
Сис тутунна,  
Хара эхэ тэрийтэ хайгыалаах

---

---

Хара суорба ааттык устун  
Үөхэ өрө хааман тахса турда.  
Бу баран  
Орто дойду урсунугар  
Ойон табыста да,  
Тахсыбыт аартыгын  
2180 Эмэх маынан  
Угус\* онгорон:  
«Аллараа дойду  
Адаардаах аартыгын  
Бүолээтэбим буоллун.  
Кэнэжэхин кэнэжэс,  
Хойутун хойут  
Бу суолунан  
Көстүбэт биис уустара  
Орто дойдуга  
2190 Өрө дабайбат  
Буоллуннар», — диэн биэрэн,  
Тахсыбыт суолугар  
Таннары хайыныннаран,  
Үүрэн кэбистэ.  
Эмэх мас үгүс  
Адаардаах ааттыгы  
Бүолүү туран хаалбыта.  
ОНтон кихи,  
Иэримэ дьиэм,  
2200 Аал уотум,  
Аан дойдум  
Манан баар буолуо диэн,  
Айанныы турбута.  
Кынынгыны кырыатынан билэн,  
Сайынгыны самырынан көссөн,  
Сааскыны хахсаатынан түбэхэн,  
Күһүнгүнү өхүөнүнэн көссөн,  
Сатыы өр үлүгэр хонукка айаннаан,  
Эт бэйэтэ эмэхсийэн,  
2210 Сыа бэйэтэ сыманыйан,  
Көй киннингэр,  
Көмүс ньээкэ уйатыгар,  
Аан дойдугар тиийэн кэллэ.  
Алааһын арђаа сафатыгар  
Көтөн түхэн көрбүтэ —

- 
- 
- Туох да тойук дорбоон биллибэт.  
Тыас-усс биллибэт.  
Били кэлбит дьон  
Барбыттар бынтыта.
- 2220 Кини толоонун туораан,  
Алаанын ааһан  
Кей кинигэр  
Көмүс уйатыгар  
Тийэн кэллэ.  
Күтүөтэ, дьоно  
Былыргы үйэжэ  
Баран хаалбыгтар.  
Дыгинийбит ат  
Тиритэ сиэлэн тиййэр
- 2230 Дьэллик маџан тиэргэнин  
Aaha хааман,  
Көлөһүннээх ат  
Көбө-саба сиэлэн тиййэр  
Күндүл көмүс күүлэтийн  
Aaha хааман тиййэн,  
Айыс кыыс дъахтар  
Албанынан ahar  
Алтан дъаакыр халбандын  
Арыяа баттаата да,
- 2240 Инирдээ кетөн түнэн,  
Оронугар тиййэн,  
Сэбин-сэбиргэлин,  
Тангаын-сабын  
Саанылы ыйааттаата,\*  
Ыраахтан ыран-сылайан  
Кэлбит киши бынтынан  
Үс туоналаах  
Көлүйэ күөл  
Көһүччү тонгмутун курдук
- 2250 Күндүл көмүс оствуолугар  
Үнугар тиййэн олоро түстэ.  
Ол кэнниттэн  
Хангас диэки  
Көндэй көмүс  
Чулаан иһиттэн  
Бэйэтин балта  
Бэс тумула

- 
- 
- Быстыбытын курдук  
Мэбин сиэрэ аттаах  
2260 Бэйбэнсэ Кую  
Үөмэр-чүөмэр үктэнэн,  
Өгүрүк-төгүрүк көрөн,  
Туомун аёй долгуйан,  
Аатын аёй алтахтаан  
Тахсан кэлэн,  
«Сырыы киһитэ сылайбыта буолуо,  
Айан киһитэ ааспыта буолуо» дин,  
Кэрэ сылгы  
Кэдэльдийэр халынг хаһатын,  
2270 Соноюс ат  
Чонольдьуйар суон саалын  
Ыйдырыччы бунаран баран,  
Мас кытажха уган  
Көтөүөн аёлан  
Тойон убайын иннигэр  
Туора тардан биэрдэ.  
Ону буоллаына  
Ааспыт-харгыйбыт киһи бынытынан  
Сытыы-кылыс бынасын  
2280 Сулбу тардан ылла да,  
Хайыта бысталдаан  
Халынг хаһаннан  
Хаччы кэбиһэн,  
Суон саалынан  
Тоноюс кэбиһэн,  
Көмүрүе унтоојунан  
Тиигин чингэтэн,  
Саба унтоојунан  
Айаын сайдаан,  
2290 Саамал\* кымыңынан  
Санаатын тарҗатан,  
Хойуутугар бөтөн,  
Убаһынгар чачайан  
Аһы-сии,  
Ата-бөтө олордою.  
Бу олорон ёйдүөн көрбүтэ —  
Туора оронго  
Хаһыырдар саната инилибэтэх,  
Хайдар суола көстүбэтэх,

- 
- 
- 2300 Абааһыттан да атын,  
Айыгыттан да ураты  
Киһи кэлэн олорор эбит.  
Маны көрөн  
Соһийбут киһи курдук  
Өре көрө түстэ.  
Ол көрбүтэ —  
Эриэн таба  
Илиин тыһа үтүлүктээх,  
Кэлин тыһа этэрбэстээх,
- 2310 Быыһык тэрийтэ сабынъяахтаах,  
Дыаассын\* баттаџа бэргэнхэлээх,  
Инниинэн-кэннинэн истээх,  
Уу кыыһын курдук  
Былчайа сыйтийбит харахтаах  
Уонча саастаах  
Уол оёо  
Кэлэн олорор эбит.  
Били уол  
Унга орону
- 2320 Кэрийбитинэн кэлэн,  
Үс туоналаах  
Көлүйэ күөл  
Көһүччу тонгмутун курдук  
Күндүл көмүс остуолтан  
Тардыһан турда.  
Бу туран  
Аска инсэрбит киһи быһыгтынан  
Кыттыгар санныттан кыттаран,  
Холбоой санныттан хоһоонноон,
- 2330 Өргөстөөбүнэн өрө көрөн туран,  
Этэр тылын эгэлгэтэ манык эбит:  
— Улаата, алаатыгар!  
Орто дойду  
Онгоруулаах ојото,  
Аан дойду  
Алгыстаах ыччата  
Ала кэрэ аттаах да  
Алантай Боотур, обургу,  
Тус бэйэбэр,
- 2340 Дъоллоох ытыскар  
Дорообото тута турий!

- 
- 
- Сангаар сангам сабыдыалын  
Таайа бајас дъарыгылыны  
Олороохтоо, тойон убаай!  
Толооһургуу истимэ,  
Тойон убакаам!  
Мин эрэйдээх дуу, доюор,  
Сон кэтиэхтэн  
Сору көрбүт,
- 2350 Этэрбэс кэтиэхтэн  
Эрэйгэ анаммыт эрэйдээхпин.  
Ол курдук  
Хайа дойдуга айыллыбыт,  
Туух дойдуга үөскээбит  
Киһигиний дийтэргин, —  
Айыллыбыт aan дойдум,  
Үөскээбит үтүө сирим  
Мантан тус хоту диехи  
Тордохтоох туос дъааны дульайыгар,
- 2360 Ардахтаах таас дъааны арбааныгар  
Дойдулаах этим дуу.  
Онно Балыксыт Баканайдаан обоныньор  
Аялаах этим,  
Күөччүт Көдөлөйдөөн эмээхсин  
Ийэлээх этим.  
Атым иччитэ  
Ан Норохойдоон диеэн  
Албан ааттаах  
Дьонун сурхтаах.
- 2370 Абам барахсан  
Күндэ күөлтэн күннэнэн,  
Тыымпы\* күөлтэн тыыннанан  
Саллайар сааспыт тухары олорбуултуу.  
Абам сэтгэ тэрээк илимнээх этэ,  
Ийэм эрэйдээх тобус туулаах этэ.  
Ол олордохпутуна,  
Киэнг халлаан  
Киэбэ-киэллитэ альдьаммыта,  
Ый отут хонуга туулуон тухары
- 2380 Халлаан хаанынан хатайдаабыт курдук,  
Сир-ийэ сиһигинэн бутуйбут курдук  
Абыс харааалаах  
Аан халарык аргыстанна,

- 
- 
- Добун халарык дојордонно,  
Байдал ийэ баал ооньньоото,  
Муора ийэ мотуок ооньньоото,  
Ол курдук  
Альдъархайдаах  
Аан халарык аргыстанан
- 2390 Түһэн кэбиспите.  
Онуха бини эрэйдээхтэр  
Тугу да булан ахаамына  
Харгыйан өлөөрү тынан,  
Ажам эрэйдээх  
Сэлиик ата —  
Тигии бааттаах\* этэ.  
Онтукатын миинынъэн баран,  
Муораа сэтгэ тэрээх  
Илимин көрө киирэн иһэн,
- 2400 Муора мотуок ооньньообутугар  
Баата үстэ түннэри эргийэн  
Ажам эрэйдээх муораа түһэн  
Өлөн хаалбыта.  
Онтон ийэм эрэйдээх  
Дьоруу ата —  
Туос тылаах этэ,  
Онтукатын миинынъэн баран,  
Тобус туутун  
Көрө киирэн иһэн,
- 2410 Байдал баал ооньнууругар түбэһэн,  
Туос тыыта  
Үстэ түөрэ мөбөн,  
Төбөтүнэн ууга түһэн  
Өлөн хаалта.  
Онтон мин эрэйдээх  
Хара тыаџа  
Уларга тунахтыыр этим да,  
Онтукайбын көрөөрү  
Тыаџа тахсан
- 2420 Атах балай хаамтым да,  
Тунахпын булан көрбеккө  
Мунан хаалтым.  
Мунан мээнэ хааман,  
Ардахтаах таас дъааны хотуну  
Ааха хааман,

- 
- 
- Торолохтоох туос дъааныны  
Туоруу хаамаммын,  
Эн дийтэх киhi  
Олорор ордуугун,  
2430 Иэrimэ дьиэжин  
Субу булан  
Киирэн олоробун.  
Дъэ доёор!  
Тойонноотор тойоком,  
Убайдатар убакаам  
Үрүн тыыммын өрүүй,  
Хара тыыммын харыный!  
Миигин  
Аһырым-таннарым иннигэр  
2440 Кэргэн дөвөр гынан,  
Уот отуниара  
Олочкох обо оностуоххун  
Төhе-хачча буолуобай?  
Дизэтээ уол эрэйдээх  
Остуолтан тардынан туран.  
Онуха бини киhiбит  
Бу уолу көрөн аһынна,  
Истэ бэккинээтэ.  
«Мин дийтэх киhi  
2450 Уотгаах, оноллоох охсууубар  
Киэн халлаан  
Киэбэ киэллитэ алдьанытыггар түбэхэн,  
Сир дойду улацааларыггар  
Араанынай да альдьархай  
Тахсыбыт эбйт» дии санаата.  
Ол гынан баран  
Уолун дизки көрө түстэ,  
Аһыммыт киhi бынытынан:  
— Кэргэнэ-дојоро суох  
2460 Соjотобун да олорор  
Алыс кунаџана-куруга бэт,  
Онон дъэ нохoo,  
Итиннэ олоро түс да,  
Бу хаана суох  
Сымнаџас сыйаттан,  
Арангас арыыттан  
Ахаабытынан бар.

- 
- 
- Ол ахаан баарангын  
Мин күп үппүн  
2470 Күдэн баайбын көрөөр!  
Мин бэkkэ дийн  
Ыран сылайан  
Кэлэн олоробун,  
Онон утайдум, — дийтэ да,  
Бини кишибит  
Ойон туран  
Кытыйлыр сылгы  
Кынынхатын түхэ сытарын курдук  
Кырындыал мађан сынгаһатыгар,  
2480 Ойуулаах-үнхордаах оронугар  
Дьэрэкэннээх тэллэбин тэлгээтэ,  
Дуоматтаах суорбанин сабынна,  
Үргү тангааны ныылбы туттан,  
Алын тангааны хастыы туттан  
Утыйан бардаа.  
Төхө да утыйбуутун билбэтэ,  
Биирдэ уутутган үнүктан кэллэ да,  
(Халлаан сырдыы илик бынтыа,  
Ол да буоллар  
2490 Утуйуох санаата кэлбэтэ)  
«Хайтах эрдэ үнүктубум  
Эбитэй?» — дии санаан баран,  
Уолун үнүгүннаран  
Ыннытаата да,  
Уола үнүктубата бынтыа.  
«Ок-сиэ! Ол утайдада бајас  
Тутун ыараахана буолла», — дийн баран,  
Бэйэтэ ойон турда,  
Уотун оттон кэбистэ.  
2500 «Уол ханна сыппытай?» — дийн  
Ол бу орону көрдө,  
Уол ханна да суюх эбит.  
Муоканыргы санаата,  
«Аны кынны муокастыа» дийн  
Кыыс сытар,  
Урустаал таас чуулаан аанын  
Арыйа баттаата да,  
Инирдээ көтөн түстэ —  
Балтын ороно кураанах эбит.

- 
- 
- 2510 Кини сытар оронун үрдэ  
Үс мас үрэллэн хаалбыт.  
Ону көрөн баран  
Соһийа биэрдэ,  
Кэдиргитэ кэтэбинэн киирдэ,  
Киил мас курдук  
Кэдирги таттарда,  
Чуор мас курдук  
Чоноччу таттарда,  
Хатан мас курдук
- 2520 Ханаччы таттарда,  
Уохтаах санаата  
Уолугунан киирдэ,  
Күүстээх санаата  
Көбөгөйүнэн түстэ,  
Кыныыра биэрдэ,  
Кыыс-хаас хабырынна,  
Кыычыр-хаачыр тэбиннэ,  
Кыыла турда,  
Кыламана тэппэйдэ,
- 2530 Ангаар уоттаах хараын  
Киэнг халлаан диехи  
Өре көрөн таһаарда,  
Ангаар уоттаах хараын  
Сир ийэ диехи  
Тангнары көрөн түһэрдэ,  
Икки хараын уота  
Былыргы киһи  
Чакыыр хататын курдук  
Тангнары сардырбаата,
- 2540 Икки чанчыгыттан  
Күөх сиэрэ уотун курдук  
Уоттар өрүтэ умайан тахсан  
Икки чанчыгын аһын  
Бэскитин сиэри гыммыгын  
Икки илиитинэн  
Сабыта тарыйан кэбистэ.  
Кэлиэх-барыах сир көстүбэтэ,  
Хабараан үлүгэрдик ханытаата,
- 2550 Үс санаан үөһэ ойдо,  
Дыэ аанын булан тахсыбата,

- 
- 
- Дыэз анаар эккинин  
Тоёо көтөн  
Таһырдья табыста.  
Бу тахсан көрбүтэ —  
Үс түүн харангата холбонон  
Түхэн кээспит.  
Биһи кинибит  
Ханытыы-хаңытыы
- 2560 Мээнэ сүүрдэ,  
«Хатыай, ханна бааргыный?  
Нохoo, ханна бааргыный?» — диэн,  
Ыыс былахай  
Хабыс-харангта оттотугар  
Мээнэ сүүрэн  
Баай-хара тыаны баччалаата,  
Кур-хара тыаны кумалаата,  
Өр-өтөр сылдыбытын өйдүөбэтэ.  
Биирдэ өйдөнөн кэлбитэ —
- 2570 Халлаан сырдаан  
Күн тахсан кэллэ.  
Онтон өйдөөн тохтуу биэрдэ,  
Киэн далаан санаата татыарыйда,  
Өргөс кылаан санаата мутурданна.  
Мааҕы бэйэлээх балтын\*  
Хантан кэлэн  
Уоран-талаан бааттарын билбэт.  
«Маҕайкаан аллаахтар,  
Ааһар былых албаастаахтара,
- 2580 Куотар былых кубулҹаттаахтара!  
Бу аллаах  
Ааһа көрөн атајастаатахтарын,  
Чиэрэс көрөн сэниэтэхтэрин  
Аанай-туонай абатын!  
Хантан кэлэн  
Хайа харбаан,  
Туохтан кэлэн  
Туура тутан бааттарын  
Хантан истиэмий?» — диэн
- 2590 Мунаахсыйан, мунурданан  
Олоро түстэ.  
Бу олордовуна  
Күн оботун көлөтө,

- 
- 
- Айыы ојотун ата  
Уон былас  
Унаар солко  
Кутуруга субурийбут,  
Сэтгэ былас  
Тэлии көмүс сиэлин
- 2600 Ньэлэччи бырахпыт,  
Үс былас  
Күүрү көмүс көбүлүн  
Өрө охсон кээспит.  
Түөт, хаардаах бугул саџа  
Чүөрэм көмүс туйаа  
Түһэрин дъүүгүтэ биллибэт,  
Тайбырын дъаабыта көстүбэт,  
Бу өрө сүүрэн тиййэн кэллэ,  
Тойон иччитин иннигэр
- 2610 Харыс гына түстэ.  
Калүйэ күөл сајаны  
Күрүлэччи ииктээтэ,  
Атыыр бугул сајаны  
Баңыгыраччы саахтаата,  
Кунньюлу маңан кулбааын  
Умсары тутунна,  
Киһилии кэпсийэтэ,  
Сахалыы сангарда,  
Ураанхайдыы онолуйда,
- 2620 Этэр тылын эгэлгэтэ  
Маннык эбит:  
—Аньянаабын, тыбырыкпын, табырыкпын!  
Тор тэһиииммин тутар,  
Торђо уодьугаммын тардар  
Тойон иччикэйим барахсан!  
Эн тугу билиэххиний?  
Мин диэтэх киһи  
Истэр кулбаах сэргэнэ,  
Көрөр харах кырабыта —
- 2630 Мин истибитим  
Эн балтыгын.  
Мантан тус-хоту  
Тордохтоох туос дъааны  
Дыулагыгар дойдулаах,  
Ардахтаах таас дъааны

- 
- 
- Арбаһыгар олохтоох  
Үс дуй бии  
Үөскээн-төрүөн олорор.  
Бу дьон түөрдүон
- 2640 Кутар кубулбаттаах,  
Абыһуон ааһар албастаахтар.  
Улахан уол аата —  
Көмүс хайынаардаах  
Күн Эрэли диэн,  
Орто уол аата  
Хорболжын хайынаардаах  
Куоҗальдын диэн,  
Аччыгый уол аата  
Ныалбаан хайынаардаах
- 2650 Ныалгыаскайдаан Баатыр диэн  
Алыс аатырбыт дьоннор.  
Онтон улахан уол  
Көмүс хайынаардаах  
Күн Эрэли бухатыр  
Кэлэн, кубулуна сыльдан  
Балтыгын ылан барда:  
Хайтах гынан ситэбин?  
Дьолуун билиэбэ, — диэтэбэ.  
Ону истээт,
- 2660 «Инитиэм-истибиэм», — диэх курдук  
Ойон туран атын  
Күн күлүгэ көнтөһүттэн тутан,  
Үс уостаах уолан-маған сэргэтигэр  
Илиин атаға сиргэ тийжэр-тийжэт гына,  
Тобус төгүл  
Туомтуу тардан  
Баайан кэбистэ.  
Кыыһар былыт  
Кычымын кычымнаата,
- 2670 Сүүрэр былыт  
Сөрүөтүн сөрүөлээтэ,  
Дыирбии былыт  
Дыиримин дыиримнээтэ,  
Кинкиниир киэнг халлаан мөгүөнэ  
Ыңтырын ынтырыдаата,  
Күн күлүгэ  
Тэһинин тэһининнээтэ,

- 
- Икки сарыы эрэмэдэйин  
Ыңырыдан кэбистэ.
- 2680 Толоонугар сулбу сүүрэн киирэн,  
Хаан дъяралык атырыгттан  
Аյыс ахта байтаанын биени  
Араара баттаан танааран,  
Хаамтара сылдъан,  
Халын ханааларын  
Хайыта бысталдаан ылла,  
Суон саалларын  
Тобута бысталдаан ылла,  
Хардары-таары харбаата,
- 2690 Куду-хады кууста,  
Эрэмэдэйигэр  
Тиник биэрбэт гына  
Симэн кэбистэ.  
Омук ааттаахтарыгар,  
Туора улуус уйгуттарыгар  
Нөрүен кессөргө,  
Аат-соло былдъянарга,  
Үрүн тыын өрүүгэргэ,  
Хаарын тыын харыныгар
- 2700 Туттар сэп  
Унуктааын хомобойо,  
Биилээбин сытыыта  
Буолаарай дизэн,  
Ампаарыттан киирэн,  
Хамыйа харбаан танааран,  
Ат синэ хотойорунан  
Ыңырыдан кэбистэ.  
Сүтүгүн була  
Барар санаата  
Киирбитин гиэннэ
- 2710 Ким тохтолтуой,  
Туюхтан толлуоҗай?  
Куйаска буспат,  
Итиигэ хотторбот,  
Тымныга ылларбат  
Тангаым буолаарай дизэн,  
Киистэн киргилээбин,  
Бөрөттөн бөртөлөөбүн,  
Саылтан талытын,

- 
- 
- 2720 Сарыттан тыйынын,  
Эхэттэн эриэkkэни  
Булан тангнан баран,  
Атын тэнийнин  
Сүөрэ тардан ылла,  
Эбэнэ-тэбэнэ ихэнэттэн үктэнэ,  
Кургайах улар курдук  
Ханытаабытынан  
Халлаан мөгүөнэ ынтырыгар  
Хап-гына олоро түстэ,  
2730 Долојодохун тиит  
Бынацахын саџа  
Тор тэнийнин  
Тус хоту диэки  
Тэгилличчи тардан кэбистэ,  
Ойборуун-тойборуун  
Айыы-тайбыр кымннынан  
Үөгүлүү түстэ,  
Өттүккэ биэрдэ,  
Салсыр эти сайа дайбаата,  
2740 Күес эти көнү обуста.  
Ат ыраас буортан ыстанна,  
Чэгиэн буортан тэбиннэ.  
Аан дойдутун  
Атыйахтаах уу курдук  
Дьялкыта тэбиннэ,  
Ийэ киэли сирин  
Иниттээх уу курдук  
Ингэльдьиччи тэбиннэрэн кэбистэ.  
Тукулаан үрэбин баын  
2750 Туораан барда,  
Аабылаан үрэбин баын  
Ааан барда.  
Кыныны кырыатынан билэ,  
Сайыны самырынан көрүстэ,  
Күхүнү үксүөнүнэн билистэ,  
Ол курдук айаннаан,  
Күтүр дойдууну  
Күөнүнэн күссэн,  
Алыс ыраах дойдууну  
2760 Атаынан тэлэн айаннаата,  
Аан дойду баранан

---

---

От-ойуур буолан  
Охсуллан барда.  
Кулугур курунг устун,  
Талыгыр таас чагда устун  
Уурдаран, обустаран  
Айаннаан истэ.

- Бу истэбэнэ  
Туос дъааны дъулайыгар  
2770 Ус сарыы ураха  
Килбэчийэн кеңүннэ.  
Өр өтөр гыммата,  
Өрө сүүрдэн тиийдэ.  
Атын тэнийнин, көнтөхүн  
Мооньнугар эрийэн баран  
«Наада буолар күммэр  
Баар буолаар!» — диэн баран  
Самыыга охсон  
Кыпласка\* кыйдаата,  
2780 Субангга туойда.  
Ат кутуруга  
Илин диехи эмискэ  
Мэлис буолан хаалла.  
Ол кэнниттэн  
Абыс кырылаах  
Ус хос үрүнг көмүс куйаын  
Кэтэн кэбистэ.  
Кырааскалаах уптаах\*  
Кырыктаах үнгүүтүн  
2790 Таннары тайахтанна,  
Унуордаах уптаах,  
Унун сааба батаын  
Санныгар сүктэ,  
Сүүс сүүрбэ биэс бууттаах  
Тимир мэрэлиир мээчигин  
Өтгүгэр маанна.  
Атыыр обус  
Алтаяын алтахтаан,  
Хат дъахтар  
2800 Хаамыыттын хааман  
Ураха диехи барда.  
Сарыы ураха инигэр  
Батыйаны буруустуур тыас

---

---

Олус сүрдээх эбит.  
ОНтон толлон турбата,  
Бастын ураха анаарын  
Батыйяннан бына охсон  
Ыраах элитэн кэбистэ.  
Ол гынан баран

- 2810 Кыгтышар санныттан кытаран,  
Холбоой санныттан хоноонноон,  
Көбөйөө көбүөхтээн,  
Хоммут уохун хонгорон,  
Өрүөбүт уохун өхүлэн  
Үтүө ат хараын курдук  
Өргөстөөбүнэн өрө көре туран,  
Үөгүлүү-ханытыы тураг  
Өнөгөйдөөх өхүн хононо  
Маннык эбит:
- 2820 — Дьэ-буо, дьэ-буо, дьэ-буо!  
Хара быаны курдаммыт,  
Хара санааны санаммыт,  
Хааннаах бынаң туппуг  
Хара түөкүн!  
Түүнгүү сырлы —  
Түүлээх уллунгах,  
Түркүннээх түөкүн,  
Адъарайтан анаардаах,  
Көстүбэйтгэн төрүттээх,
- 2830 Көмүс хайышардаах  
Күн Эрэли бухатыыр  
Тус бэйзээр  
Дьоллоох ытыскар\*  
Дорообото тут!  
Магайхаан аллаах,  
Ааха көрөн атаастаабыккын,  
Чиэрэс көрөн сэниэбиккин  
Көрөллөр, көрбөттөр?!
- Халын айын  
2840 Хаардаах бугул сафа  
Харахар тийэ мустубутун  
Хантаардыам,  
Суон буруйун  
Буордаах бугул сафа  
Муннугар тийэ мустубутун

- 
- 
- Муунтальырга тиййэн кэллим.  
Ийэ уустаан иннэриэм,  
Ага уустаан аймыам,  
Күлэ-күлэ  
2850 Күлгүтүн көтүтүөм,  
Ооннуу-ооннуу  
Уоккутун умуруоруом,  
Аан дойдугутун  
Көхсүн дьөлө үктүөммүн,  
Өлөр өлүү уутун  
Өрө дэбилийтэн танааран  
Таннары сайгыам.  
Өлөр аскытын ахаан,  
Өлүнныүк тангаскытын тантнын!  
2860 Сэп барда, сэрэнин!  
Үнүү барда, өйдөнүн! — диэн баран,  
Урананы үс гына бына охсон,  
Ылан кэбистэ.  
Ураха иһиттэн  
Үс сыйныньях батыйалаах  
Үс тэгил, тэн  
Тонус уолаттара  
Сыссан таъстылар.  
Эрдэгтэн этихиитэ бараммыт  
2870 Кини быһытынан  
Үнүү-батас үөһээ  
Түһэрбитинэн бардылар.  
Аан дойду  
Аналлаах ыччата  
Алантай Бootур  
«Ийэм-ајам уруута обустафа» — диэн  
Иэс күүтэн турбата.  
Хардары-таары дайбанан  
Куду-хады охсуhan бардылар.  
2880 Бу дьон  
Орто дойду  
Оноллоох охсуһуутун олохтообуттар,  
Аан дайды  
Алдъархайдаах адьырба дайбаанын  
Арыбыттар.  
Кырыктаах үнүү  
Кылбачыйан киирдэ,

- 
- 
- Саабылаан батас  
Дъардырбаан барда,  
2890 Хааннаах батас  
Хатыалаан барда,  
Унуктаах бии  
Уннытуран охсуста,  
Үс түүн харангата  
Үмүөрүйэн түстэ,  
Куор бөжө көттө,  
Куомnyaх бөжө эргийдэ,  
Дъаанты хайалара  
Дъахтар буолан,  
2900 Часкыян бардылар,  
Омук хайалара  
Обо буолан,  
Орулаан бардылар,  
Сор-содуома туругурда,  
Бана-атаа биллибэт  
Балай матаалььяата барбарда.  
Бу уотгаах охсууу оттотугар  
Биирдэ өйдүөн көрдөххө:  
Тонус уолаттара  
2910 Хорвольдьун хайынardaах,  
Куобалдын бөжө  
Ньяалбаан хайынardaах,  
Ньяалгыаскайдаан бөжө  
Ангаарды илиилэрин  
Тохута обустарбыттар.  
Сабыта тутта-тутта  
Собуруу дизки  
Сысса турдулар.  
Отучча хааммы сири  
2920 Тэйэн баран  
Иккиэн биир куолаынан сүүрдэн  
Санглаах буола турдулар.  
Өнегейдөөх ёстөрүн хонооно  
Маннык эбит:  
— Улаатыр-алаата оболор!  
Эр-дъаалы, эр-татай  
Эбитин ини дуу!!!  
Хайа дойду  
Уутун тунгуйун иһэнгнин,

- 
- 
- 2930 Отун кэрэтин сиэнгин  
Торолуйан үескээбит  
Эрэйдээх эбиккиний?  
Хайа бэйэлээх  
Хатын дъахтар  
Хапчахайыттан халтарыйан,  
Хара буору булан  
Торолуйан үескээбит  
Унун дьоллоохунуй?  
Дээ нойоон киhi
- 2940 Эн тэнгээх доёргун  
Буллаынг буолуо.  
Биhi убайбытын  
Быспытынг иhин салжаныаџа,  
Хайыппытынг иhин самсаныаџа.  
Хата биhi  
Сүүс киhi субэтин субэлиибит,  
Саар-сэрии саргытын саргылыбыт:  
«Кыыс-оџо хаџан даџаны  
Омук анала,
- 2950 Онон эн балтыгын  
Биhi убайбытыгар  
Биэрэн кэбис.  
Эн даџаны  
Кэргэнинэн кэмэй,  
Дъахтарынан дъадах буолуоџун,  
Биhиги бииргэ төрүөбүт балтыбыт  
Унаальдын Үчүгэй дизн дъахтар  
Ытык кунга ситэн,  
Ырба дъаама туолан олорор,
- 2960 Эн балтыгынааџар  
Уонунан ордук  
Керөр дъүүннээх  
Кере-суөргү үчүгэй дъахтар.  
Ону ойох ылан барангын  
Иэримэ дъиэбэр  
Аал уоккар  
Айаннаан көрүөххүн  
Төhөлөрдөөх буолуоџай?
- 2970 Эрэй-буурый иннинэ  
Хаарыан тылбытын хаалларыма,

- 
- 
- Утүө тылбытын өлөрүмэ.  
Сүүс киһи  
Сүбэтин сүбэлэн! — диэн баран  
Кэннилэрин дижки  
Сысса турдулар.  
Алантай Боотур  
Балтын оннугар  
Дъахтар сүгүннэрээр  
2980 Санаата суюх буолла.  
Күүнэ кыайдына  
Күллэри көтүгүнг,  
Бэйэтэ кыаттардаына,  
Көмүс уоңа  
Күөрэ даккы,  
Алтан уоңа  
Арыы даккы  
Буоларыгар санаалаах.  
Ол курдук  
2990 Охсубутун уурапшат,  
Дайбаабытын тардыммат  
Кини буолла.  
Эр тэнгин  
Эрбии бийтийн курдук  
Тэбис-тэн дьон буоллулар.  
Эргийэн көрдеххе  
Эт киһи эймэнийбит,  
Сыа киһи сыманыйбит,  
Уох киһи уйадыйбит.  
3000 Ый оруулур отут хонуга  
Туулуон тухары  
Тэбис-тэннэ охсуhan  
Таас дъааны хайаны  
Тангиры сыссан түстүлэр.  
Бу иһэннэр  
Көмүс хайындардаах  
Күн Эрэли бухатыр  
Кэннинэн сүүрэ-сүүрэ  
Утүө ат харабын курдук  
3010 Өрө көрөн туран  
Үөгүлүүр-хаһытыр тылын  
Өнөгөйдөөх өһүн хонооно  
Манык эбит:

- 
- 
- Алаатыгар ду добор!  
Ала кэрэ аттаах  
Алантай Бootур  
Тойон кынныһах  
Тохтоо болջой эрэ!  
Эн биһиги
- 3020 Тура күүспүтүнэн  
Тэнг дьон буоллубут.  
Aahар былыт албаһынан,  
Куотар былыт кубулбатынан  
Охсуһан көрүөх эрэ.  
Хоту күлүгэ күлбэт  
Күөх муорабар киирэн  
Түөт миэстэбитигэр  
Балыксыт ыал  
Балаџанын саһа
- 3030 Сымара тааһы  
Маанан бараммыт  
Муораһа түһүөх.  
Биир күүспүт кыаттарара  
Муораһа тимиризбэ.  
Тэнг буоллахпытына,  
Туос тордуйга буолан,  
Кытыхыга устан тахсыахпыт.  
Тэнгнэ табыстахпытына,  
Аллара дойдуга
- 3040 Уус-хаан төрдө буолбут  
Кытай Бахсы уустарыгар киирэммит,  
Кынаһа туора сытан  
Күөттэтэн көрүөхпүт.  
Онно биир  
Итэбэс онгороулаахпытын,  
Кэлтэгэй кэскиллээхпитин  
Быһа күөттээн өлөрүөхтэрэ.  
Онтон иккиэн оттохпутуна,  
Орто дойдуга тахсан
- 3050 Биирдэспит илин халлаан  
Энгийтигэр үктэнэн турообща,  
Биирдэспит арђаа андаҕардаах  
Арајас маҕан халлааны  
Үктэллэнэн турообща.  
Ол тураммыт

- 
- 
- Ох сааннан  
Ытыалаһа ооньньохпут.  
Ким көрөр харах кыраңыта,  
Туттар илии хобулҗата билиэбэ.  
3060 Мин этэр тылбын тух дийтийн?  
Биллэртэлии турой эрэ, нохойдоон! — дизэн баран,  
Тонус уола кэннинэн сүүрдэ.  
Бини киңибит  
Тохтуу түһэн  
Толкуйданан көрдө:  
«Ама мин даңаны  
Киниттэн итэбэс буоламмын  
Кини этэр алbastарыттан  
Толлон, чугайан туроом дуо?»  
3070 «Чэ бэт сөпкө этэвчин.  
Барыах! — дийтэбэ.  
Илии илиилэриттэн сиэтгүүн  
Хоту муора дизки бардылар.  
Муора арбаа кытыытыгар тиййэн,  
Таас хайа үрдүгэр тахсаннар,  
Түөт мүнэлэригэр  
Балыксыт ыал  
Былаџанын\* саба  
Сымара тааһи буланнар,  
3080 Сөллүмээрэй дизэн  
Сүбэлэхэ-сүбэлэхэ баайдылар.  
Үөгүлүү-хаятыы түстүлэр да,  
Үрдүк хайа төбөтүттэн  
Ыстанан кэбистилэр.  
Онуха буоллабына  
Муора мотуок ооньньоото,  
Байдал баал ооньньоото,  
Буор дойдуну булкуйда,  
Таас дайдыны дылкытта.  
3090 Үс хонук тухары  
Муораја сылъдан бараннар,  
Мааммыт быаларын  
Быңыта тыыллан,  
Туос тордуяа курдук устан,  
Кытыыга тахсан бардылар.  
Хааннаах хара эхэ  
Тэрийтэ\* эккэйилээх

- 
- 
- Хара суорба аартык устун  
Аллара дойдуга
- 3100 Тангнары сүүрэн түстүлэр,  
Ус-хаан төрдө  
Кытай Бахсы уустарыгар  
Тийэй биэрдилэр.  
Көкөөнөй ууha күөттээбит,  
Банаанай ууha балталаабыт,  
Аабылаан ууha аалбыт  
Кутаа уотунан  
Өрө тыыммыт дьонгнö кэллилэр.  
Бу тийэннэр көрдөхөллөр:
- 3110 «Ус-хаан төрдө  
Кытай Бахсы уустара  
Тойон эхэлэрбит!  
Орто дойдуга охсуунан,  
Хайабыт да кыайсымына,  
Эниэхэ дьүүллэтэ киирдигит.  
Кынаацыгар сыйыаран  
Күөттээн көрүн.  
Биир күүспүт кыаттарара  
Ууллан тохтуоёа,
- 3120 Уу да ылбат, уот да сизбэт  
Одун хаантан онгуруулаахпыт  
Ордон тахсыађа», — дэстилэр.  
Ол кэнниттэн  
Кыыдааннаах кыымнаах,  
Уорааннаах уоттаах  
Кытак Бахсы кынатыгар  
Хонулуу сыйыаран баран,  
Көкөөнөй ууha  
Үс түүннээх күнү бына
- 3130 Үргүльдьү күөттээтэ да,  
Икки бухатыыр  
Унаарылаах болгую буолан  
Устан тахсан кэллилэр.  
Илии илиилэрриттэн сиэттинэн  
Орто дойдуга  
Сыссан\* табыстылар.  
Бу тахсаннаар  
Күн Эрэли  
Арђаа андааардаах

- 
- 
- 3140 Арајас маџан халлаан  
Алын кырытыгаг турان,  
Най хара былтыы  
Саба тардынна.  
Алантай Бootur  
Илин илбиргэстээх эйиэхситтээх  
Нэлэй маџан халлаан  
Энгийтигэр туран  
Итир былтыы саба тардынна;  
Хамаан-имээн
- 3150 Хатына хатыннаах,  
Томоон-имээн  
Туоха туостаах,  
Кимээн-имээн  
Киилэ кииллээх,  
Өлүү кылын  
Синин ингиирэ ингээчилээх,  
Өрөөтө киристээх  
Муос муочуку саатын ылан,  
Кыыс дъахтар иэмэбин курдук
- 3160 Токуруччу татта.  
Албын дъахтар айын курдук  
Куо дъэрэлий оюун ылла.  
Түэт обу  
Түэт тарбаын быйынан  
Сыйяа тутан кэбистэ.  
Ангаар атаын  
Сөнүргэстээн туран,  
Көбүөлээх уохун көтөхтө,  
Албан уохун аста.
- 3170 Субан-дъайаан тойуктаах,  
Баар-дъянгсал ырыалаах олордоо:  
— Дээ-бо, дээ-бо!  
Умса түстэхпинэ,  
Сүүспүттгэн өйүөбэ дийн,  
Тиэрэ түстэхпинэ,  
Кэгэхпилттэн өйүөбэ дийн,  
Эрэнэн итэбэйэн  
Эйигин ильдээ сылдыбытым.
- 3180 Дьоллоох оноюонум  
Дээ эрэ күн быата быстара,

- 
- 
- Күнэнэ быата туллара буолла.  
Уол оёо  
Үстэ саадаын ыйаан  
Кини буолар кэскиллээх дииллэрэ.  
Өлөр бөөө  
Өксүөннээх хаар курдук үтүрүйдэ,  
Хаалар бөөө  
Хаардаах самыр курдук хабырыйда.
- 3190 Көстүбэтгэн төрүттээх,  
Альярайтан ангаардаах  
Тонус уолун  
Нохтолоох тойон болгуу сүрэбин  
Тоёо сүүрэннин,  
Хайгыа хара быарын  
Хайа сүүрэннин,  
Субай хаангна суунангнын,  
Бөлүөх хаангна бөтөнгүн,  
Ардаа андаажардаах
- 3200 Арангас маңан халлааннга  
Кыталык кыыл курдук  
Кынкынччы ыллаан эрэргин  
Истиэхтибин! — диэн баран  
Икки эрбэбин тыана  
Этин этэ түстэ.  
Түөт ох  
Утуу-субуу  
Субунаан бардылар.  
Тонус уола
- 3210 Аллара ныылас гынан  
Ахаан кэбистэ.  
Онтон тонус уола  
Ойон тахсан саатын  
Кыыс дъахтар иэмэбин курдук  
Токуруччу татта.  
«Нохоо, сэп барда, сэрэн,  
Ох барда, онгонун» — диэтэ,  
Эрбэбин тыана  
Сүүл этинин курдук
- 3220 Этинг этэ түстэ.  
Бини киһибит санаата —  
Тонус уола  
Аллараннан ытыаца диэн,

- 
- 
- Үөхэ өрө ыстанан биэрбитэ  
Тонгус уолун оёо кэлэн,  
Харгыа хара быарыгар  
Хараџалана түстэ.  
Кини өлөр санатын сангарда,  
Үөхүн таттарда,
- 3230 Икки харабын өнүргэхинэн көрдө,  
Ингиир ситиитин таттарда.  
Тураг сириттэн  
Тутуму да чугуруйбата,  
Тизэрэ бааран түстэ.  
Бу нытан\*  
Көмүскэтэрэ көмүскэтин уута,  
Харыныттарара харабын уута,  
Киниэхэ эргийэн көрөр  
Эт уруу суюх,
- 3240 Хайынан көрөр  
Хаан уруу суюх эбит.  
Ытыы-сонгуу,  
Ыллыы-туойа сыйта:  
— Көр-бу!  
Күн ојото көлөм,  
Айыы ојото атым барахсан  
Көрөр харахтаах кырабыта,  
Истэр кулбаахтаах сэргээ!
- 3250 Ыраах да буолларгын чуганаа,  
Чугас да буолларгын бэлтгэх буол.  
Өлөр күнүм үтүрүйдэ,  
Хаалар күнүм хабырыйда.  
Эн бэйэлээх  
Сүүрэр атахтаах түргэнэ,  
Этэр тыллаах энинэ  
Көрөн бааран чыпчылыйыах иннинэ,  
Этэн бааран эбийрийнэх бэтэрээ өттүнэ  
Мантан тус илин диэки  
Илбиргэстээх эйиэхситтээх
- 3260 Ньэлэй маџан халлаан  
Эндир маџан энгийэтигэр  
Аан Чалбай дойдулаах,  
Көдьүгэ маџан аттаах  
Көрдөөх-нардаах  
Көр Дъэллик бухатырга

- 
- 
- Баран тыллыны обус.  
Тордохтоох туос дъааны дъулайыгар  
Тойон кыннын  
Тонус уолунуун
- 3270 Ох сааннан ытмалаан,  
Өлөөрү сыртар диэн кэпсий тат.  
Дъахтарга наада киши буоллаына,  
Ылыха буолбут дъахтарын  
Тонус уолуттан ыллын.
- Ала-кэрэ ат  
Ол дойду  
Сизэрэй солко сибээкитигэр  
Сиинин этэ сиппйт,  
Солко нуюй отугар
- 3280 Суон толуу куннаммыт.  
Иччитин санатын истэ биэрдэ,  
Илин халлаан улафатын диэки  
Түэт туйааын тыана  
Этинг курдук ныиргийдэ.  
Ат сылгы атааын анныгар  
Алтальыны күннүк сири  
Аралыдытан айаннаан  
Киис кыыл тэрийтэ эккээйилээх  
Килиэ көмүс аартык устун
- 3290 Өрө сүүрэн тахсан,  
Аан Чалбай дойдулаах,  
Көдьүгэ мајан аттаах  
Көрдөөх-нардаах  
Көр Дъэллик бухатыр  
Олоюор тийэй биэрдэ.  
Үс күлүктээх  
Абыс кырылаах  
Көндөй көмүс дъиэтин  
Бастын түннүүн
- 3300 Тумсунан силэйэн баран,  
Нөрүөннээх көхсүгэр дылы  
Түннүүнэн баын уга сыйтан  
Ыый ытыыр, сой сонуур,  
Киһилии кэпсийр, сахалыы санараар,  
Ураанхайдыы онолуйар  
Кэрэ дъаахаа кэпсээнэ  
Маннык эбит:

- 
- 
- Аньнъаңбын,  
Тыбырыкпын,  
3310 Табырыкпын!  
Көрдөөх-нардаах  
Көр Дъэллик бухатыр  
Мин тылым эгэлгэтийн  
Истэ съаналаа, көрө билгэлээ.  
Тус бэйэбэр, дьоллоох ытыскар,  
Дорообото тута турий!  
Эрэйдээх этигэс,  
Муннаах булагас дийккэ дылы  
Мин туһааннаах соругум  
3320 Аналлаах наадам маннык:  
Орто дойду онгуруулаах оствуолбата,  
Аан дойду аналлаах ыччата  
Алантай Бootур  
Өлөргө тиййэн,  
Туос дъаанты дъулайыгар  
Туора охто сытар.  
Ол хайтах буолла дийтэргин,  
Эн кэннигиттэн  
Тонгус бэрдэ  
3330 Көмүс хайынаардаах  
Күн Эрэли бухатыр  
Кубулунан баран  
Уоран-талаан кэлбитэ  
Эн ойоххун Бэйбэнсэ Куону.  
Ону батынан кэлэн  
Охсуура сатаан баран  
Тура күүстэринэн қыйсымына,  
Ох саанан ытыаланаан  
Хайгыа хара быарыгар  
3340 Обу түхэтгэрэн  
Өлөөрү сытар.  
Үрүн тынынын өрүүхүй,  
Хара тынынын харыный!  
Оттоох оронгно сытар  
Онгуруулаах ойоххун  
Баран ылышан үүхүгүн.  
Көрдөхөр да күттүөннээх,  
Аатгаар да ахсааннаах,  
Этэр да эрэйдээх,

- 
- 
- 3350 Сангарар да салгымтыалаах.  
Мин да иччим үтүөрдэбинэ,  
Үтүөбүн үтуөннэн төлүөжэ.  
Сүүс сэрии сүбэтийн сүбэлэн,  
Саар сэрии саргытын саргылан!» — диэтэ да,  
Ат арђаа кэлбит суолун устун  
Уон былас  
Унаар солко кутуруга  
Субулла турда.  
Маннык үлүгэр
- 3360 Кэрэ кэпсээни истээт,  
Көр Дъэллик бухатыр  
Үрүт тангаын  
Биирдэ саба тардынна.  
Сулбу сүүрэн тахсан  
Күн оёто көлөтүн,  
Айыы оёто атын тутта да,  
Үрдүгэр түстэ.  
Үс хаттыгастаах  
Үрдүк маған халлаан
- 3370 Үрүк кырытыгагар  
Саха киһи көрөр  
Саппахтаах сатыы саатай  
Түктүр халлаанын  
Алын кырытын диэки  
Кэрэ сылгы  
Кэрдинис хабарбатын  
Кэкэлэччи түпнүүт курдук  
Килиэ көмүс суол устун  
Өре сүүрдэн истэбинэ,
- 3380 Айыс аյас-балыс  
Айыы туйаар\* удаёттары  
Саргылаах киһи дабайар,  
Айыы сандалы ааттыгын  
Алын кырытыгагар кессе биэрдэ.  
Атыттан ойон түстэ,  
Үс тэрийтэ өлбүргэлээх  
Үрүн саар бэргэнхэтийн  
Сөүйээ аньынан кэбистэ,  
Үс төгүл сүгүүрүс гынна,
- 3390 Кыттынгар санниттан кытарда,  
Холбоой санниттан хоноонноото,

---

---

Өрүөбүт уоһун өһүллэ,  
Хоммут уоһун хоннордо.  
Үтүө ат харабын курдук  
Өргөстөөбүнэн өрө көрөн туран,  
Үнүү батас курдук  
Үөгүлүү-хәйтыны турдаа:  
— Дъэ-бо, дъэ-бо, дъэ-бо!  
Көмүскэллээх күн эдьийдэрим,  
3400 Харыһыктаах хатын эбэлэрим!  
Үс хара бараа күлүккүтүгэр  
Үнгэн-сүктэн сүгүрүйэн эрэбин.  
Ол курдук туюхха  
Энгин эрикэс тылын  
Баранна дизэтэргит,  
Ойон тахсар күннээх,  
Ойоҗолоон тахсар ыйдаах,  
Охтон баранар маастаах,  
Уостан сүтээр оттоох,  
3410 Уолан көбүрүүр уулаах  
Орускота биллибэт  
Орто туруу дъаҕыл дойду  
Оноруулаах оствуолбата,  
Итэбэллээх иччитэ  
Ала кэрэ атгаах  
Алантай Бootur  
Тонус уола  
Көмүс хайыһардаах  
Күн Эрэли бухатыры кытта  
3420 Ох сааннан ытыаланаң  
Хайгыа хара быарыгар түһэттэрэн,  
Өлөөрү сыйтар үһү.  
Ону түһэннит  
Сүлтүрдээн\* көрүөххүтүн  
Төһөлөрдөөх буолуобай?  
Онуоха абыс абыраллаах  
Айыы туйаар удаҕаттар  
Иниттибиэт-истибиэт диэт,  
Үс хартыгастаах  
3430 Үрдүк маҕан халлаан  
Алын қырытын диэки  
Таннары кетөн түстүлэр  
Абыс қыталык қыыл буолан.

---

---

Ол кэнниттэн аттаах киһи  
Эрбии биитин курдук  
Эр тэнгин курдук  
Тэбис-тэннэ тардыалаан  
Түһэн истилэр.  
Төө да өр айаннаабыттарын билбэтэ.

3440 Орто дойдуга  
Тордохтоо тусс дъаанты арђаһыгар

Айаннаан тийэн кэллилэр.  
Ол кэлэн көрбүтгэрэ —  
Алантай Бootur  
Үрдэ үс илии түүнүгүрбүт,  
Анна абыс илии ардахтаммыт,  
Хараџа харыс уолбут.  
Тыһы кыл саџа  
Айыы тыргыл тыына

3450 Муннун уһугар тахсыбыт.  
Ону кэлэн Көр Дъэллик  
Сул туоска суулаата,  
Арынга туоска сыйыарда.

Үөһэтгэн түспүт удајаттар  
Хампа кыанааннара  
Харыларынан охсуулунна,  
Солко кыанааннара  
Тобуктарынан эрилиннэ,  
Үс туоналаах көлүйэ күөл

3460 Көһүччү тон'мутун курдук  
Түүлээх түөлбэ түнүрдэрин  
Өре туттулар,  
Кыттылыр сылгы  
Былаах холун  
Бына баттаабыт курдук  
Быалыктаах айыы дъаргыл  
Таас былаайахтарын  
Таннары тайбаатылар.

Үөһэннэн-аллараннан  
3470 Сүгүйэ-сүгүйэ  
Кыырар тойуктарын хононо  
Манннык эбит:  
— Айхал буоллун,  
Нарын-наскыл,  
Уруй-тускул буоллун!

- 
- Биңиги Одун хаантан онгоруулаах  
Чынгыс хаантан ыйваахтаах  
Дыылђаттан төрүттээх  
Үөскээбипшигт эбэтэ!  
3480 Биңиги биирдээхпититтэн  
Билээччи буолбуупут,  
Иккилээхпититтэн ичээн,  
Үстээхпититтэн түүллээх  
Түөттээхпититтэн көрүөччү,  
Бизстээхпититтэн мэнэрик,  
Алталаахпытыттан арбах бастаах  
Атыыр ойун аатырбыппыт.  
Сэтгэлээхпититтэн  
Сэлээр мэнэрик буолбуупут.
- 3490 Аյыстаахпытыгар  
Арбах баңы салайар,  
Аар бајађы астараар аатырбыппыт.  
Товустаахпытыгар  
Куйгаар кутуругу көтөбөр,  
Кут бэйэ кубулуйар,  
Кутаа уот куйбуурданар буолбуупут.  
Уоннаахпытыгар  
Уот балана тыыннанар  
Уу куйгаар олохтонор буолбуупут.
- 3500 Биңи дистэх дьон  
Ийэ кыылбыт үөскээбит сирэ  
Чаллах халлаан дъайынгар,  
Өксөкүллээх халлаан үрдүгэр,  
Кэрэхтээх халлаан кэтэбөр  
Ойуун киңи кута-сүрэ иитилилэр  
Күндэ маңыгар  
Кэй кыыл\* кэтэбин түүтүгэр  
Уйаланан үөскээбипшигт эбэтэ!  
Этгээх-хааммытын эттэтэрбитигэр
- 3510 Тимир хоруудађа  
Тиэрэ бырађа сыйыараннаар,  
Басптын быђан  
Хаалдыкпыт үүтүнэн  
Сул урађаска аспыттара.  
Сүллүүллээх сүрэхпитин  
Сүлүйэн ыланнанар,  
Үс салаалаах

- 
- 
- Тимир атырдъахха аньныбыттара.  
Ол гынан баран  
3520 Тобуңуон тобус  
Өлүү төрдүгэр  
Ыңыха ыспыттара.  
Биңи эпитетин-хааммытын  
Бары ыарыыга  
Эм буолуохтуннар дизэн,  
Тыллаах сынгаахпытын  
Кэй кыыл  
Кэтэбин түүтүгэр кэнэрдииллээн,  
Өксөкү кыыл  
3530 Көхсүн өһөјөр хатарбыттара.  
Этэр тылларыгар сэгтээх,  
Сангаар сангалара собуордаах  
Буолтунар дизэн ол курдук  
Одун хаантан онгоруулаах,  
Чынгыс хаантан ыйваахтаах этибит.  
Тоңус уон дуолан ойуун  
Төрүттээх этибит,  
Абыс сэлээр мэнэрик  
Удьуордаах этибит.  
3540 Биңи диэтэх дьон  
Үстэ үөмэн туран домноотохпутуна,  
Өлбүтэ үс төгүрүүк сыл буолбут киңи  
Өндөйөн көрөр онгоруулаах этибит.  
Дом-дом-дом!!!  
Сүллэр домуунан  
Сүгүрүйдэхпүт буоллун,  
Дыаргыл домуунан  
Дыалбарыйдахпүт буоллун.  
Көстүбэйтэн төрүттээх,  
3550 Альярайтан ангаардаах  
Араас сүол алbastарын  
Араара домноотохпут буоллун,  
Дом-ини-дом! — дизэн,  
Үс төгүл үөмэн туран  
Домнуулларын гытта —  
Түүлээх ох сөллөн түстэ,  
Хаалаах ох халбарыйбытынан барда.  
Ох түнэрин гытта  
Алантай Бootur

- 
- 
- 3560 «Утуйбутум тугун үчүгэйй» — диэн,  
Ойон турда.  
Үөһэттэн түспүт удаштар  
Абыс кыталык кыл буолан,  
Үөһэ өрө көтө турдулар.  
Илин диециттэн кэлбит  
Урукку күтүөтүнээн иккиэн  
Көмүс хайындардаах  
Күн Эрэли бухатырга  
Хаама турдулар.
- 3570 Тонус уолаттарын  
Олорор дыиэлэригэр тииийдилэр.  
Дыиэ ийниттэн  
Аан айылла биэрдэ.  
Абыс сарданалаах  
Аламай маңан күн  
Мантан чабылыйан таңыста диециттэрэ —  
Дыхтар киин  
Кильбиэннээх сырдай,  
Туналданнаах ныура буолла.
- 3580 Тонус уолаттарын балыстара  
Аакка киирбит  
Көстөр дыүүнүнэн көрө сүөргү  
Үчүгэй дыхтар,  
Ону тэнинэн  
Бэс тумула быстыбытын курдук  
Мэбин сиэрэ аттаах  
Бэйбэнсэ Кую буолан  
Иккиэ тахсан тииийэн кэллилэр.  
Балык этинэн байааттан,
- 3590 Ытык этинэн ылбайан,  
Туомун эрэ долгуйан,  
Аатын эрэ алтахтаан иһэллэр.  
Икки дыхталлар  
Илии илиилэриттэн сиэттиспиттэр.  
Ангаар өттүлэригэр  
Абыс кыыс дыхтар  
Арыальдыятаахтар,  
Уна өттүлэригэр  
Тобус уолан киин добуһуоллаах
- 3600 Утары хааман иһэллэр эбит.  
Бу иһэннэр

---

---

Икки дъахтартан бастынгнара  
Бэйбэнсэ Кую  
Кыттынгар санныттан кытаран,  
Холбоой санныттан хоноонноон  
Этэр тылын эгэлгэтэ  
Манннык эбит:  
— Дээ-бо, дээ-бо!  
Астыйбыт астаах  
3610 Аар тойон  
Аյабын билбэппин,  
Күрэнгийбит астаах,  
Күндээр көмүс ытарбалаах,  
Көбүөр саға эмийдээх  
Күбэй хотун  
Ийэбин билбэппин.  
Онон эйиигин,  
Тойон убайбын,  
Аялаатар аяа онгостон,  
3620 Ийэлээтэр ийэ онгостон  
Үөскээбитим.  
Ол усталаах-туоратыгар  
Миигин  
Килбиэннээх халлаантан  
Киттийиэбэ дизэнгнин  
Киискэр кистээн ииппитин,  
Саппахтаах халлаантан  
Сапцаьрыа дизэнгнин  
Саарбајар саһыаран ииппитин.  
3630 Ол бэйэм  
Толору кунгнанан,  
Толуу бэйэлэнэн,  
Ытык этим  
Ырба дъаамым ситэн,  
Холум этэ хойдон,  
Буутум этэ мунугтаан,  
Сиһим этэ ситэн  
Омук сэргэтигэр  
Ороот ойжол бастынгар  
3640 Ойох баар кэмим буолла.  
Онон  
Эн миигин  
Ир-суолбун ирдиэмэ,

- 
- 
- Тор-суолбун тордоомо!  
Ханан да буолтун иин  
Кыыс оюо  
Омук анала буолар.  
Тойон убакайым,  
Мин этэр тылбын
- 3650 Истэ сыаналаа,  
Көрө билгэлээ!  
Хата мин  
Сүүс киин  
Сүбэтийн сүбэлийбин,  
Саар сэрий  
Саргытын саргылсыбын,  
Ону иһит эрэ:  
Эн даҕаны  
Иэrimэ дыиэнни иччилээ,
- 3660 Баараҕай дыиэнни баҕылыктаа,  
Оттоох оронго сытар  
Онгоруулаах доҕордо  
Булунан көрүөххүн  
Төһөлөрдөөх буолуоҕай?  
Эйизхэ тэннээх  
Кыыс оюо  
Кылаан чыпчаххайа,  
Дъахтар киин  
Таллан саарыга
- 3670 Мантан тус соҕуруу диэки  
Сэттэ байҕалы чиэрэстээн,  
Аҕыс муораны  
Ааҕан барыаҕын.  
Күн уота  
Көмүс аалыыта буолан  
Күүгүнүү тохто туар  
Сирэ буолуоҕа.  
Ый уота баранан  
Алтан аалыыта буолан
- 3680 Таннары саккырыны туар  
Сирэ буолуоҕа.  
Кыһына hyox  
Налыр сайыннаах,  
Өнгөрүк куйас үктэллээх,  
Унаар-манаар урсуннаах,

- 
- 
- Уйгу-быянг дугуудаах,  
Ол гурдук  
Бардам баайдаах,  
Дохсун тоттоох
- 3690 Дыон буолуухтара.  
Ол дыон  
Албан ааттара  
Кимий диэтэргин —  
Саха Саарын Тойон аялаах,  
Сабыйа Баай Хотун ийзлээх,  
Кыргыска мииньнээр  
Кыныл буулур аттаах  
Кыыс Ньургустай,  
Көргө мииньнээр
- 3700 Күөх элэмэс аттаах  
Үрүн Үөкэйдээн дийн дъяхтар  
Үөскээн олороро буолуода.  
Ол дъяхтары, баран  
Ойох ылан,  
Иэримэ дьиэнни иччилээ,  
Баарацай дьиэнни баылыктаа!  
Миигин быльдьяныма,  
Хата Күн Эрэли күтүүтүн  
Эн өлөр-хаалар күннэр
- 3710 Үрүн тыынгын өрүүйүөбээ,  
Хара тыынгын харынхийнаа.  
Ити доёргор,  
Илин халлаан бухатырыгар  
Көр Дъэлликкэ  
Бу мин эрим балта  
Унуухтаах көнөтө,  
Дьүүнгүнээх үчүгэйэ  
Дъяхтар киши  
Таллан саарыга бу тураг,
- 3720 Ону кини  
Сүрээ сөбүлээтэбинэ,  
Ойох ылан бардын.  
Хаарыан тылбын хаалларыма,  
Үтүө тылбын өлөрүмэ.  
Манна хонон, өрүөн,  
Сытан сиңнанан барыахын  
Төхөлөрдөөх буолуобай? — диэтэбэ.

- 
- 
- Маннык тыл тахсыбытыгар  
Биңи киһибит
- 3730 Киил мас курдук  
Кэдирги таттарда,  
Чуор мас курдук  
Чоноччу таттарда,  
Бадъайа баңыгар киирдэ:  
«Сырайын анаара  
Ныламан маңан,  
Баңын анаара  
Балыйа маңан!  
Үрдүн үрэллибит,
- 3740 Анины арыллыбыт буоллаңына,  
Умсугуйбут дөңгөр хаал.  
Эн айыын туспа,  
Мин айым туспа», — диэтэ.  
Ол киэннэ:  
«Көр Дъэллик бухатыыр,  
Эн, бэйэн  
Сүрэбин себүлүөтэйинэ,  
Санаан таптаатаңына,  
Унаальдын Үчүгэй диэн
- 3750 Тонус кыңыны  
Ойох ылан бар», — диэтэ да,  
Күн оюто көлөтүн,  
Айын оюто атын  
Тутан ылла,  
Эппэнэ-тэппэнэ  
Инэнэтиттэн үктэнэ да,  
Хартыйах\* улар курдук  
Хаңытаабытынан  
Халлаан мегүөнэ\* ынтырыгар
- 3760 Олоро түстэ.  
Долојодоңун тиит  
Быңаңын саңа  
Тор тәниинин  
Тус аржаса диэки  
Тэгилниччи тардан кэбистэ.  
«Аан дойдубар,  
Алаңа дызбэр,  
Аал уоппар  
Бардаңым», — дии санаата.

- 
- 
- 3770 Аата дъаабыта биллибэkkэ айаннаан  
Абыс ўестээх  
Араат байжалы  
Ааха баттаан түhэн истээж.  
Орто дойду  
Дуолан бухатыра  
Алантай Бootур  
Аата ахсаана суюх  
Альдьархайы тардан баран,  
Балтын кыайан ылбакка
- 3780 Күн Эрэли бухатырга  
Ойох бизэрэн бардаа!  
Ол кэнниттэн  
Эйиэкситтээх илбиргэстээх  
Нэлэй маџан халлаан  
Энгийтигэр олохтоох,  
Аан Чалбай дайдылаах,  
Кедьүгэ маџан атгаах  
Көр Дъэллик бухатыр  
Бу дойдуга хаалла.
- 3790 Ол хаалан  
Тонус кынын  
Унаальдын Учүгэйи  
Ойох ылла.  
Бу дьон  
Тоёус түүннээх күн тухары  
Ооньнуу бөө  
Тубараабыт дүлайын дьюобардан,  
Көр бөө  
Күүрүктүйбүт көбүлүн
- 3800 Өhүлэн турннаар,  
Кустаах-хаастаах  
Диринг-далай түhүлгэни  
Туора тардан туран,  
Уруу бөбөнү уруулаатылар.  
Ол гынан баран  
Уоллаах кыыс  
Аан дайдыларыгар,  
Бар льонноругар айаннаатылар.  
Ити дьон
- 3810 Барбыттара барбытынан,  
Бардахтара.

- 
- 
- Алантай Бootур  
Бу курдук айаннаан инэн  
Үтүө киhiхэ  
Өй киирдэ,  
Бэт киhiхэ  
Мэйии киирдэ.  
«Мин кырдык даңаны  
Бу курдук
- 3820 Соjотоjун да сыльдан,  
Туох үтүө ааты ыlyамый?  
Кырдык даңаны  
Туспа улуустан,  
Туора нэhилиектэн  
Тэнгээх доjор  
Булунухха сөп эбит», — дии санаата.  
Били балта ыйбыт дъахтара  
Өйүттэн, санаатыттан тахсыбата.
- Бу инэн атын
- 3830 Кыhынгны күн  
Кылбайа тахсытын туhунан  
Салайа баттаата да,  
Күннүктээх сири кётгө,  
Хонуктаах дойдуну куонарда.  
Аёыс ўестээх  
Араат байдалы ааста,  
Тоjус ўестээх  
Улуу муроры ааха айаннаата.  
Күн уота баранан
- 3840 Кемүс аалыыта буолан  
Таннары саккырыр  
Дайдытыгар тийидэ.  
Ый уота баранан  
Алтан аалыыта буолан  
Күүгүнү тохтор  
Сиригэр тийидэ.  
Хаан айыы  
Хара сүүрүгүн  
Хара тыына
- 3850 Аёыс хаттыгастаах  
Араjас халлаангна  
Хара күдэн буолан  
Халыйан тавыста.

- 
- 
- Ону көрөн баран  
Өр да, өтөр да гыммата,  
«Ити баар» дизн баран  
Икки хонон тийэр,  
«Ол баар» дизн баран  
Уон хонон тийэр
- 3860 Сирэ буолла.  
Оттотуттан күн тахсар  
Дьоллоох толоонун оттотугар  
Абыс кырылаах,  
Үс күлүктээх  
Суоруу мас  
Туруорбах дьиз  
Туналыйан көһүннэ.  
Чохо бастаах чуобуйдут,  
Атахтаах бөжө айгыстыбыт,
- 3870 Тилэхтээх бөжө тиэстибит,  
Өрөгөй көбүстээх үөрдүспүт,  
Ураа муостаах  
Манна эрэ мустубут.  
Бардам баайдыаах,  
Дохсун тоттоох,  
Сир кинэ сирдээх,  
Дайды далгырата дайдылаах  
Саха Саарын Тойон,  
Сабыяа Баай Хотун
- 3880 Көй кининэригэр,  
Көмүс ньээкэ уйаларыгар,  
Аал уоттарыгар,  
Алаха дьиэлэригэр  
Тийэ биэрдэ.  
Киһини-сүөһүнү оттотунан  
Тоёо хайа сиэллэрэн  
Тобус туллук баана тохтооботох  
Дьулую маңан тусаңа  
Өрө сүүрдэн тиййэн
- 3890 Үс уостаах  
Уолан-маңан сэргэ  
Үс сиргэ турарынтан  
Бастын байталы маңан дизн сэргэбэ  
Атыттан түнэн,  
Атын тобус сиринэн

- 
- 
- Туомтуу тардан  
Баайан кэбистэ.  
Онуоха олохтоох дьон  
От-мас тангастаах
- 3900 Оюо дъахтар  
Сохийа көрдүлэр.  
«Омук үтүөтэ,  
Туспа улуус тойоно,  
Атын улуус аартааца  
Кэллэ быйнылаах» дэхэн,  
Ибир-сабыр  
Кэпсэтий элбээтэ.  
Биhi киhiбит  
Истэр сурацаар суюстуганнаах,
- 3910 Көрөр дьүүнүгэр ынырыктаах,  
Үөхээ бөөөөө үтүмэхтэммит,  
Үлүгэри танаарбыт киhi диэн,  
Аллараа отут абыс бинистэригэр  
Арбыяа быстан айдаарбыт  
Албан аатгаах киhi эбит.  
Кини бэйзлээх  
Албан аата  
Ааттык-ааттык\* ахсын  
Атыыр сылгы буолан кистээбит,
- 3920 Суон сураца  
Суол-суол ахсын  
Сурацаарбыт эбит.  
Көрөр дьүүнүнүттэн  
Элбэх киhi сэрэйдэ,  
Үгүс билээ.  
Биhi киhiбит  
Алантай Боотур  
Сулбу хааман тийдэ,  
Дыиээ киирэн
- 3930 Киниллий кэпсэтэр  
Кэскилэ суюх киhi буолла.  
Тууорбах дьиэ  
Уна эккинин  
Тоюо харбаан  
Ардыа маын курдук  
Эхэн кэбистэ.  
Ол гынан баран

- 
- 
- Өлөрүүлээх  
Үөрбэ хара үнүүтүн
- 3940 Хаальдыгаг дылы  
Хара буорга  
Батары аньянан баран,  
Хара быарынан  
Таннары тайахтанан туран,  
Үтүө ат харабын курдук  
Өргөстөөбүнэн өрө көрөн туран,  
Үөнзэгэйдээх өнүн хононо  
Маннык эбит:  
— Дьэ-бо, дьэ-бо, дьэ-бо!
- 3950 Сир кириэх буолан ныйдьирээбит,  
Дайды кириэх буолан ньадьыраабыт  
Саха Саарын Тойон!  
Сабыйа Баай Хотун!  
Тус бэйэбигтигэр,  
Дьольлоох ытысқытгыгар  
Дорообото тута турунг.  
Ким хайа кэллинг диэтэргит,  
Мин төрүөбүт  
Төрүт дойдум,
- 3960 Үөскээбит үтүө дойдум  
Ойор күннээх,  
Ойоюулур ыйдаах,  
Охтор маастаах,  
Уолар уулаах,  
Уостар отгоох  
Орускуга биллибэт  
Орто туруу дьабыл  
Туой буор дойиду  
Онгоруулаах оствуолбата,
- 3970 Итэбэллээх иччитэ,  
Охтон биэрбэт онгоруулаах,  
Түнэн биэрбэт төлкөлөөх —  
Уол обо хара дьабыла  
Ала кэрэ аттаах  
Алантай Бootур диэн  
Тус бэйэм  
Бу кэлэн турабын.  
Тувааннаах соругун\*  
Тутуй диэтэргит,

- 
- 3980 Аналлаах наадан  
Ханныгый дизтэргит:  
«Энтигি көрдөр хараххыт  
Харат абуолбут,  
Көмүлүйдэр сүрэххит  
Чөпчүтэ\* буолбут,  
Хайгыа хара быаргыт  
Тулаайаџа буолбут  
Биир кыыс оюлоох үүгүт.  
Ону миэхэ
- 3990 Ойох биэрэр биэрбэт  
Тылгытын биллэрин!  
Мин кэргэнинэн кэмэй,  
Дъяхтарынан дъадах буолан  
Суон суруктанан\*,  
Халынг наадаланан,  
Хонуктаах дойдуну  
Куонаран,  
Күннүктээх дойдуну  
Көтөн, тиййэн кэллим.
- 4000 Биэрбэт күннээх буоллааххытына,  
Күлэ-кулэ  
Күлгүтүн булкуйуом,  
Ооньнуу-ооньнуу  
Уоккутун умуруоруом.  
Хат дъахтар дийн  
Хаалларыам суюа,  
Олорор оюо дийн  
Ордоруом суюа,  
Туран эрэр
- 4010 Уолан киһи дийн  
Тохтотуом суюа,  
Барыгытын барыам,  
Бүттүүнгүтүн бүтэриэм.  
Чэйинг, этэ тардын!  
Айан киһитин ааратыман,  
Суол киһитин тохтотуман», — дизтэбэ.  
Манник  
Суостаах тойтуу,
- 4020 Ынырыктаах ырыаны истээт,  
Утүөлэрэ үгэххэ киирдэ,  
Хохуннара хотонгто киирдэ,

---

---

Бэлгэрэ биллирккэ\* түстэ.  
Онтон өйдүен көрбүтэ —  
Үс курдуулаах  
Мөжол ураха саңа  
Оюоньнордоох эмээхсин  
Ханаалара халыйбыт,  
Халтааналара саба түспүт,  
Баттахтара хаар маңан буолбут  
4030 Дын олороллор эбит.  
Кэтэյэрий\* оронго.  
Дыз чиэппэрэ холобурдаах  
Хангас диэки чуулаан\* инигтэн  
Олуур мас тыаңа унуулунна,  
Хатааһын мас тыаңа халбарыйда,  
Аан аһылла бизрдэ да,  
Айыс кырылаах  
Кутуу көмүс куйахтаах,  
Үс быластаах  
4040 Өлөрүүлээх  
Үөрбэ хара үнүүлээх,  
Кыргыстаах  
Айыы саабылаан батастаах,  
Оноллоох  
Уйгу унун субуйя батастаах  
Дъахтар киһи таыста.  
Бу taxсан  
Кыыла турбут,  
Кыламана тэтэйбит,  
4050 Кыыс-хаас хабыриммыт,  
Хамса уотунан хаахтаабыт,  
Сиэрэ уотунан силлиэбит,  
Хараҕиттан хатан бии халтарыйыах,  
Сырайыттан сыйтыы бии  
Сынтарыйыах курдук  
Өнүөннээбинэн өрө көрдө,  
Өлөрүүлээх өнөгөйдөөх  
Өнүн хонооно  
Манннык эбит:  
4060 — Дыз-буо, дыз-буо!  
Көр бу, көр бу!  
Магайкаан аллаах  
Ааха көрөн атабастаан,

- Чизэрс көрөн  
Сэниэн эрдэжин  
Көрөллөөр, көрбөтгөөр!  
Дээ нохoo!  
Баынг саллайбытын ааньнья  
Балай акаары,  
4070 Көхсүнг көпөйбүтүн ааньнья  
Күөл мэйии эбиккин.  
Хайа дайды  
Беленөөөр бөскэйбүт,  
Тарыгар дагдайбыт  
Далайа эбиккиний?  
Эйиггин тух  
Унун суолгун оймообут,  
Кэтит суолгун кэспит,  
Халынг айылаах,  
4080 Харанга буруйдаах  
Дьону булангын  
Ийтэ нуюх ингэрээри,  
Аата нуюх альдьатаары  
Кэлэн тураг  
Аанай туонай абаын,  
Көрөллөөр, көрбөтгөөр!  
Ааттыкка баппат адьарай,  
Суолга баппат суолас  
Тумсун туунун,  
4090 Айаынн абатын  
Истэййт дуо?!
- Аан дойду акаарыта,  
Сир дайды чиччигэ,  
Үллүбүккүн үөрэбэстиэм,  
Дагдайбыккын садајалыам.  
Мантан тус собуруу диэки  
Кыргынылаах кыыс хайаја,  
Охсуунулаах очуос хайаја,  
Тэпсийнилээх дэриэспэ хайаја
- 4100 Тобуунон сордоох  
Остуулба аньныллыбыт,  
Сэтгэ уон биэс былас  
Илбистээх быа тиириллибит,  
Хааннаах бакыат саайыллыбыт,  
Лангкы саадахтаах\* дъаарыстаммыт,

---

---

Ингэччи саалаах ингэстибит,  
Биилээх бөёө бэттибит,  
Унуктаах бөёө уольдьаспыт,  
Ойуун кини кыырбыт,  
4110 Удаан дъахтар мэнэрийбит,  
Собуордаах тыллаах наыйдыйбыт,  
Илбис кыына илэ сүүрбүт,  
Охол уола  
Оп соллон  
Обот мэнэгэй  
Уот чупчурђан  
Чахчы сатылаабыт,  
Иннинэн-кэннинэн сырайддаах,  
Таллан таас эбириэн  
4120 Чыстыай буолак баар,  
Онно бара тардый!  
Сордоох кунгнун сулууом,  
Айылаах хаантын танаарыам,  
Кыныл эккин кырбастыам,  
Чэгиэн эккин сэймэктээм! — диэтэ да,  
Дъахтар таңырда  
Тэлэгэччийэн таңыста,  
Собуруу диэки  
Сүнүөба субулла турда.  
4130 Бини киһибит  
Алантай Бootur  
Үөскээбит үйтигэр,  
Төрүөбүт сааныгар  
Бу курдук  
Кимтэн да  
Үрдүтгэн анныгар диэри  
Үөбүллэ илигэ.  
Онон  
Атаажар айгыстар,  
4140 Тэллэбэр тиэстэр  
Кыыс ојоттон,  
Дъахтар киһиттэн  
Бу курдук  
Кынылаах тылы  
Истэн баран  
Туруо дуо?  
Дъахтар кэнниттэн

---

---

Сүүрэн иһэн,  
Атын сүөрэ тардан кэбистэ.

- 4150 Ол гиэннэ  
Уол киһи  
Уостаах тииһэ  
Ордъольдьуйан көстөр  
Унуордаах уктаах  
Үйгү-туйгу  
Унун турба батаһын,  
Кыыс дъахтар  
Кыламаннаах хааха  
Кырталдыйан көстөр
- 4160 Кырыктаах үнүүтүн  
Сулбу тардан ылла да,  
Сыссан истэйэ.  
Бу сыссаннаар  
Үс күннүк сири  
Бааттарын гэннэ\*  
Кыргыһылаах кыыс хайаһа,  
Охсууулаах очуос хайаһа,  
Тэпсийнилээх дэриэспэ хайаһа  
Иннинэн-кэннинэн сырайдцаах
- 4170 Таллан таас эбириэн  
Чыстытай буолакка  
Икки өттүгэр тиййэн  
Тура түстүлэр.  
Онуоха бу дойду  
Көстө сүүрбүт сибиэннээх,  
Илэ хаампыт абааһылаах эбит.  
Ohol өлүү уолаттара,  
Кыргыс өлүү кыргыттара  
Кычыгыраччы күлэ-күлэ
- 4180 Кырыя сыссар сирдэрэ буолла.  
Бу дойдуга  
Айыы киһи уоһа  
Биир туспа  
Арыы даккы\* буолбут,  
Абааһы киһи уоһа  
Биир туспа  
Күөрэ даккы буолбут.  
Ингэччи саалаах ингээстибит,  
Ланкы саадахтаах дъаарыстаммыт,

- 
- 
- 4190 Унуктаах бөөө уольдьасныт,  
Биилээх бөөө бэттибит,  
Ohол содуом турбут,  
Илбис-иирээн энгэрдэммит,  
Сор содуом туругурбут сирэ эбит.  
Бу дойдуга тийидилэр да,  
Эрдэтгэн этийниилэрэ бараммыт  
Кини быннытынан  
Үөгүлэнэ түстүлэр да,  
Өтгүктэспитинэн барылар,
- 4200 Ханыытаах түстүлэр да,  
Халбарыгаластынан барылар.  
Кырыктаах үнүү  
Кылбачайан киирдэ,  
Саабылаан батас  
Дъардырбаан барда,  
Хааннаах батас  
Хатыаланан киирдэ.  
Уот содуом охсууhyу  
Олохтонон барда.
- 4210 Иирээн-илбис  
Энгэрдэнэн барылар,  
Ohол содуом  
Ойоюстонон барылар.  
Бу дойдуга  
Икки ааттаах бухатыыраттар  
Тиэлэн тийсийилэригэр,  
Уорааннаах охсуууларыгар,  
Айдааннаах атхтарын тыаңыгар  
Аан дойду
- 4220 Атыыхтаах уу курдук иннэльдийдэ.  
Халлаан  
Хаанынан хатайдаабыт курдук буолла.  
Сир ийэ  
Синигинэн бугуйбут курдук буолла.  
Үс түүн хараната  
Холбоон түхэн кэбистэ.  
Сир ийэттэн  
Сэтгэ кулкуулаах  
Силлиэ халарык\*
- 4230 Сирдьиттэнэн барда.  
Аан дойдуттан

- 
- 
- Аյыс хараҗалаах  
Ахсым\* халарык  
Аргыстанан барда.  
Дойду ийэтгэн  
Тобус кулукулаах  
Дохсун халарык  
Дөвөрдөнөн барда.  
Байjal баал ооньньоото,  
4240 Муора мотуок обуста.  
Муора уута  
Буор сири булкуйда,  
Таас дайдыны чалкытта\*.  
Күөх далай  
Күөх салыннанна,  
Хара тыа  
Хатан дыылja маңыгар  
Хайытыттан иилилэн  
Өлөрө үксээтэ.  
4250 Хара тыа  
Үрүн-хара түүлээбэ  
Күөх далайга киирэн  
Умса түhэн  
Өлөрө үксээтэ.  
Кинкиниир киэнг халлаан  
Көтөр кыннатааа  
Үөhэннэн көпнөт буолла.  
Бу уотгаах охсуhyу  
Усталаах-туратыгар  
4260 Орто дойдуга  
Төрүүр төрүөх  
Төптөрү домнонно.  
Үс сыл тухары  
Көтөр кыннатаах  
Сымыыттаабат буолла.  
Тангалайдаан кэбинээр  
Хара тыа  
Сүүрээр атаахтааа  
Тутуттаан кэбинээр буолла.  
4270 Сылгы кулуннаан,  
Ынах торбуяхтаан  
Кэбинээр буолла.  
Ол курдук

- 
- 
- Кэтиг иирээни,  
Киэнг альдьархайы  
Тизэр үктүөн кэбистилэр.  
    Бий оруулур отут хонуга  
Туолуон тухары  
Тура тэбинэн  
4280 Охсуунан инэн  
Дыхтар эрэйдээх  
Тыйыс инниирэ сымнаата,  
Хара тамана айтырааты,  
Күүс күүхэ өхүлүннэ.  
Танна сэльдьар тангаанын  
Бынтыа систаран кэбистэ.  
Дыхтар сэтгэ сиринэн  
Синкэй баастанна,  
Айыс сиринэн  
4290 Ахаас баастанна,  
Тобус сиринэн  
Тобуллаас баастанна.  
Нохтолоох тойон болгуо сүрэээ  
Чопчу көнүннэ,  
Хайтыа хара быара  
Илэ килбэннээтэ.  
Өлөр бөөө  
Үел талах курдук  
Үтүүйэн кэллэ,  
4300 Хаалар бөөө  
Хаардаах саамыр курдук  
Хабырыйан кэллэ.  
Айыы тыргыл тынына  
Тыны кыл саба  
Муннун унугар табыста.  
Бу сэльдьан  
Бу курдук дин  
Ытыы-сонуу,  
Ыллыы-туойа турбуга:  
4310 — Дыиз-буо, дыиз-буо!  
Ый-ыыйбын!  
Өлөр бөөө үтүүйдэ,  
Хаалар бөөө хабырыйда.  
Этэр тыл иччитэ,  
Ап Сырыбынай уолум,

- 
- 
- Сырыыга туттар  
Сыдам оюм!  
Көрөн баран  
Чыпчылыых иннинэ,  
4320 Этэн баран  
Эйрийиэх бэтэрээ ётгүнэ  
Мантан тус илин диехи  
Сир халлаан ыпсыыларыгар олохтоох  
Үс бырааттыы  
Үс Таас Иэгэльдьин диеэн  
Дыон баар буолуох этилэр.  
Ол дыон  
Мин умса түстэхпинэ,  
Сүүспүттэн өйүөх буолтара,  
4330 Тиэрэ түстэхпинэ,  
Кэтэхпитетэн өйүөх буолан  
Хааннаах хабала,  
Буордаах баппыыска биэттэрэ.  
Дыэ өлөр күнүм буолла,  
Халынг тэриим хайынна,  
Чэгиэн этим сэймэктэннэ,  
Субай хааным тобунна,  
Чэйи тардый, бара оюс!  
Кумаабы кыннатаах  
4340 Ап Сырыбынай  
Илин халлаан улајатыгар  
Соботохто суюх,  
Биирдэ мэлис гынан хаалла.  
Кини бэйэлээх  
Сэтгэ буульдья  
Түргэнэ түргэн  
Өр да, өтөр да буолбата.  
Чыыстай буолак оттотунан  
Үс бырааттыы  
4350 Таас Иэгэльдьин бухатыыраттар  
Ойон таъыстылар да,  
Туох да этинни-кэпсэтии суюх  
Киинин үс ёттүйтэн түстүлэр.  
Куотуох да, аһарыах да биэрбэтилэр.  
Хам тутан ыллылар,  
Илиитин атабын  
Түүрэ кэлгийэн бараннаар

- 
- 
- Сэтгэ бэчээтинэй  
Күрэ иини  
4360 Хаан баарннар  
Харанга хаайын,  
Түүнүктээх түрмэ диэннэр,  
Уган кэбистилэр.  
Ол гиэннэ бэйэлэрэ  
Дайдыларыгар бардылар.  
Бини киhibит  
Алантай Бootур  
Үрдэ үс илии түүнүгүрдэ,  
Анна абыс илии ардаырда.
- 4370 Кинини кимнээх буолан  
Кимэ кэлэн өрүүгүйөй?  
Ала кэрэ at  
Ол дойду  
Дьоллоох толоонугар  
Көнгүлүнэн күүлэйдии сыльдьан,  
Иччитэ хайтах буоларын  
Кэтэхэ сыльдьяар  
Идэлээх эбит.  
Кинини тор тэхниинин тутар,
- 4380 Торжо уодъуганын тардар  
Тойон иччитэ  
Суон модун күүхэ тостон,  
Тон буор анныгар  
Харанга хаайынга киирбитин  
Чопчу биллэ.  
Ол билэн баран  
Тойон иччитин  
Суон тыынын толуйар,  
Үрүнг тыынын өрүүгүйэр
- 4390 Өйү өйдөнөн.  
Ат буоллаына  
Уон былас  
Унаар солко куттуругун  
Субуруччу бырахта,  
Сэтгэ былас  
Тэлии солко сиэлин  
Силэйэ бырахта,  
Үс былас  
Күүрүү көмүс көбүлүн


- 
- 
- 4400 Өрө обуста.  
Түөт хаардаах бугул саја  
Чүөрэм көмүс туйга  
Түнэрин дүүгүтэ биллибэккэ,  
Тайбырын дъаабыта көстүбэккэ  
Сайынгы күн тахсытын туһунан  
Аан Чалбай дайдылаах  
Көдүүгэ маңан атгаах  
Көр Дьэллик бухатырга  
Ат айаннаата.
- 4410 Кини диэтэх сылгы,  
Атахтаах түргэнэ,  
Сырылаах сыйдама  
Өр да, өтөр да гыммата.  
Көр Дьэллик бухатыр  
Иэримэ дьизтигэр  
Тийэ биэрдэ,  
Дьоллоох  
Дылуу маңан тусаһатыгар  
Сулбу ойон киирдэ да,
- 4420 Бастынг түннүгү  
Тумсунан силэйэн баран  
Нөрүөннээх көхсүгэр дылы  
Быга сыйтан,  
Ытыы- honuu  
Ыллыы-туойа һытга:  
— Дыэ-буо, Дыэ-буо!  
Күтүөттээтэр күтүөтүм,  
Добордоотор доборум,  
Тус бэйзбэр
- 4430 Дьоллоох ытыскар  
Дорообото тута турий!  
Мин иччим —  
Алантай Боотур  
Этэрбэс кэтиэбүттэн  
Эрэйгэ анаммыт,  
Сон кэтиэбүттэн  
Содуомна суруллубут  
Унун сордоох  
Эмиэ тыны кыл саја
- 4440 Айыы тыргыл тыына быһынна,  
Үрүк күүһэ өһүлүннэ,

- 
- 
- Алын тирэжэ альдъанна.  
Саха Саарын Тойон  
Сабыйа Баай Хотун кына  
Кыргыска мииньнэр  
Кыныл буулур аттаах  
Кыыс Ньургустай  
Харана хаайыга,  
Түүнүктээх түрмэбэ  
4450 Уган сыйтыарар.  
Чэйий\* тардый!  
Ааттаар да ахсааннаах,  
Көрдьөнөр да күтгүөннээх,  
Этэр да эрэйдээх,  
Сангаар да салгымтыалаах.  
Хаарыан тылбын хаалларыма,  
Үтүө тылбын елөрүмэ,  
Кэриэс тылбын кэбинимэ.  
Үс хара бараан күлүккэр  
4460 Үнэн сүктэн эрэбин, — диэтэ да,  
Ат төптөрү  
Кыйдана турда.  
Көр Дъэллик бухатыыр  
Иниттиэм, истибэтиэм диэтэ да,  
Ойон тахсан  
Күн оюто көлөтө,  
Айын оюто ата  
Сэргээ бэлэм туарын  
Үрдүгэр түстэ да,  
4470 Тордохтоох туос Дьяаны дьулайыгар,  
Ардахтаах таас Дьяаны арбаыыгар дайдылаах  
Көмүс хайынardaах  
Күн Эрэли бухатыырга тэбиннэрдэ.  
Тонус бухатыырыгар тиййэн:  
«Кыннынг Алантай Бootur  
Сырдык тыына  
Быстан эрэр үүү,  
Бара тат», — диэн баран,  
Көр Дъэллик бухатыыр  
4480 Саха Саарын Тойон,  
Сабыйа Баай Хотун  
Үрдүк ааттарын ааттаан,  
Үтүө сурахтарын

- 
- 
- Сураан айаннаата.  
Бу айаннаан  
Охсуүулаах  
Чыстыай буолакка тиийдэ.  
Бу тиийэрин гытта  
Тэбис-тэнгэ
- 4490 Аллараттан тонус уола  
Күн Эрэли бухатыыр  
Ойон табыста.  
Икки бухатыыраттар  
Халлаангана тиийэ  
Кыстаммыт тааһы  
Үнту үрэйэн кэбистилэр.  
Киңилэрин хостоон таһаардылар,  
Хара дъайын  
Хара далай уутунан
- 4500 Хасты суүйдулар.  
Киңилэрэ урукку  
Челүгэр түстэ.  
Үнүөн илии илиилэриттэн  
Сиэтистилэр да,  
Саха Саарын Тойон дъиэтигэр  
Тиийэн кэллилэр.  
Бу кэлэн баран  
Көр Дъэллик бухатыыр  
Үтүе ат хараҕын курдук
- 4510 Өре көрөн туран  
Үөгулүүр-ханаҕытыыр  
Өнөгөйдөөх өһүн хонооно  
Маннык эбит:  
— Дыиэ-буо, дыиэ-буо!  
Саха Саарын Тойон,  
Сабыйа Баай Хотун  
Көрдөр хараҕын хараты,  
Көтүрдэр тиинэ буолбут  
Кыныл буулуур аттаах
- 4520 Кыыс Ньюргустай, хотуой!  
Дьоллоох ытыскар,  
Тус бэйэйэр  
Дорообото тут!  
Мин этэр тылым эгэлгэтин  
Истэ сыаналаа,

- 
- 
- Көрө билгэлээ,  
Тобус үүтгээх  
Хайаҗын биирдэринэн  
Чуо-чахчы толкуйдаа!
- 4530 Эн окко түспүт оноруун,  
Сиргэ түспүт сэрибизэйин  
Орто дойду  
Оноруулаах ојото,  
Алгыстаах ыччата  
Ала кэрэ аттаах  
Алантай Бootурга  
Иэримэ дьиэни иччилииргэ,  
Баараҗай дьиэни баылыктыырга,  
Оттоох оронгэ
- 4540 Оноруулаах ойох буоларга  
Одун хаан оноһуута,  
Чыңыс хаан ыйааџа,  
Киһи буолар кэскилинг,  
Саха буолар дъяналынг буолар.  
Төрөтөр ојону үйалыаџынг,  
Ийтэр сүөһүнү күрүелүөбүн,  
Онон бигэ тылгын биллэр!  
Буолбат күннээх буоллахына  
Сордон кунунг сууллууба,
- 4550 Айылаах хаанынг тахсыаба.  
Чэй, биллэрэ тардый! — диэбитигэр,  
Дъяхтар  
Киил мас курдук  
Кэдирги таттарда,  
Хатан мас курдук  
Ханаччы таттарда.  
«Үгүстэн үгүс өлүөбэ,  
Айыахтан айыах өлүөбэ», — диэтэ да,  
Чыстыай буолак диэки
- 4560 Сүүрэ турда.  
Ону көрөн  
Абалаах-кыһылаах  
Алантай Бootур  
Тута харбаан сырьиста.  
Чыстыай буолакка  
Сиирэ халты харбанан  
Тийидилэр да,

- 
- 
- Эрдэттэн этийнилэрэ бараммыт  
Дьон быннытынан
- 4570 Олбу-холбу ууссан,  
Хардары-таары харбаан  
Охсуун бардылар.  
    Эр кини  
    Өр да, өтөр да гыммата  
    Дъахтары үрүт күүхүн өхүллэ,  
    Сына халты харбааты,  
    Оттугэр билэжиннэрдэ да,  
    Чыстыай буолак оттотугар  
    Тиэрэ быраацан түнэрдэ.
- 4580 Ол гынан баран  
    Дъахтар икки илиитин  
    Батгаын өрүүтүнэн  
    Кэдирги кэлгийдэ,  
    Икки атааын  
    Этэрбэйнин быатынан  
    Баайан кэбистэ.  
    Дъахтар барахсан  
    Өргөс кылаана тохунна,  
    Киэн далай санаата татыарыйда,
- 4590 Урдук аата альдьанна,  
    Үтүе сураа суүйулунна.  
    Абыс өргөстөөх  
    Аламай маџан күн  
    Арђаалыан дылы  
    Олоро түстэ да,  
    Ытыы-сонгуу олордо.  
    Бу дьон  
    Этийнилэрэ, иирээннэрэ уурайда.  
    Илии илийлэрүүтэн сиэтистилэр,
- 4600 Тарбах тарбахтарыгтан тутустулар,  
    Дыиэлэригэр тахсан бардылар.  
    Кыыстаах күтүөт  
    Охсуунулара уурайан  
    Эр дъахтар  
    Эйэлэрин эйэлэхэн  
    Кенсөн кэлбигтэригэр  
    Дыиэлээхтэр  
    Урдук үөрүүнү үөрдүлэр.  
    Ол үөрүүгэ



Е.Г. Охлопков ССРС Сурүйааччыларын сойуућун чилиэнэ

### **Буоратай үбүлүөйүгээр аналлаах тэрээхиннэр**



Олонхоут **Буоратай 115 сааын бэлиэтиир тэрээхинэ гилянд** ууруу.  
Буоратай шилтэгтэй Парников Т.Ф., баалык Петров В.Н.,  
Буоратай бишрэг төрөөбүт убайын сизэн Охлюков А.Е. 05.01.2012 с.



Буоратай олонхоут **115 сааын бэлиэтиир үбүлүөйдээх тэрээхин** кыттыылаахтара,  
Фрунзе нэшишиээ, 05.01.2012 с.



Тэрээншигээ 10 кылаас үүрэнзээчтээ Охлопков Тима уонна 11 кылаас үүрэнзээчтээ  
Бугаев Миша ыалдыттарга анаан музыкальный эбэрдэлэрин тириэрдэлээр.  
Фрунзе нэхилийгээ. 05.01.2012 с.



Көбөкөн орто оскуолатын 11 кылааны үүрэнзээчтээ Попов Вася «Биллилээх  
олонхойн», норуут ырыаынта Егор Герасимович Охлопков-Буоратай түүнчнан  
ахтылыар» дийн дакылаатын аафар. Учутала Макитова Варвара Николаевна.  
Фрунзе нэхилийгээ. 05.01.2012 с.





Үбүлүүйдээх тэрээхин ыалдынтарыгар, кыттылаахтарыгар иэншиизэк баылыга  
Петров Василий Николаевич халандаар туттарар.  
Фрунзе иэншиизэгээ. 05.01.2012 с.




Е.Г. Охлопков-Буоратайга аналаах бүүс айыллытын кыттылаахтара


Охлопков Иван Герасимович





### Охлопкова Матрена Герасимовна





- 
- 
- 4610 Сырдык сыбаайба,  
Маңан малааһын аһылынна.  
Кустаах-хаастаах  
Дирин-далай түһүлгэни  
Туора таттылар.  
Көр бөө  
Күүрүктүйбүт көбүлүн өһүллүлэр,  
Ооньнуу бөө  
Түшараабыт дүлдэйн дүххардан,  
Түүнү, күнүү билбэккэ  
4620 Уруу бөөнү онордулар.  
Тоңус түүннээх күнү бына  
Уруулаан баарннаар  
Айан дьоно  
Тус-туспа  
Бараллара буолла.  
Кыстаах күтүөт  
Аан дайыларыгар,  
Иэримэ дыиэлэригэр  
Бараллара буолла.  
4630 Халлаан тангара ханырыыр  
Ханын хангнанан,  
Сир ийэ мичэлдьийэр  
Симэбин симэнэн\*,  
Күн оболоро келөлөрүн,  
Айыы оболоро аттарын мииннилэр.  
Ол кэнниттэн  
Аан Чалбай дайылаах,  
Көдүүгэ маңан аттаах  
Көр Дъэллик бухатыыр,  
4640 Көмүс хайынаардаах  
Күн Эрэли бухатыыр  
Бары бараллара буолла.  
Онуоха  
Саха Саарын Тойон,  
Сабыйа Баай Хотун  
Бары уоллуун, кыстынын,  
Оюолуун, дыхтардынын  
Тахсан туранныар,  
Аты тэнийниттэн  
4650 Тутан туранныар,  
Биир куолаһынан сүүрдэн

- 
- 
- Алгыс алдаан  
Тойук туайллар.  
Ол кэрэ кэпсээннэрин  
Эгэлгэтэ манык эбит:  
— Дыэ-буо, дыэ-буо!  
Урый-айхал буоллун,  
Урый-тускул буоллун!  
Дээ бишиги,
- 4660 Көрдөр харахпыт  
Харата буолбут,  
Нохтоолоо тойон болгуу сүрэхпит  
Чопчулаа буолбут,  
Көмүстээхэй бүөбэйбит!  
Айанныт устагыгар  
Куоппут дьолу ситэнгнит,  
Батыспыт кунаңтанан куотангнит,  
Аан дайдыгытыгар,  
Алаха дыиэбигтигэр,
- 4670 Аал уоккутуугар  
Айаннаан тиййэнгнит,  
Иринынъэби ийтэн,  
Тулханы туругурдан,  
Төрөгөр ободут  
Үс хос  
Ньээкэ көмүс уйаланин!  
Ийтэр сүөһүгүт  
Сэтгэ хос  
Сибиэ дьэргэлгэн күрүэлэннин!
- 4680 Онон  
Иринынъэх ийэтэ,  
Аран\* ажата,  
Тулха\* тойоно буолун!  
Ааспыты ахатар,  
Тонмуту ириэрэ\*  
Ыал буолун!  
Аттаах хонуга буолун,  
Сатыы үтэтэ буолун!  
Быдан дыылларга
- 4690 Быралыяа бырастыйдарын!  
Бу курдук  
Алдаан баараннаар,  
Ыытан кэбистилэр.

---

Уоллаах кыыс

Эр тэнин

Эрбии биитин курдук

Айаннаан тэптэрэн

Баран истилэр.

Кинилэр бэйэлэхтэргэ

4700 Туох туора түхэн мэнэйдиэбэй?!

Ол курдук

Талбыттык айаннаан

Аан дайдыларыгар,

Иэримэ дьиэлэригэр

Тиййэн кэллилэр.

Бу кэлэннэр

Аал уоту оттоннор,

Алаха дьиэни тэрийэннэр,

Алтан сэргэни аньяллар,

4710 Ол курдук

Төрөтөр оюону уйалаан\*,


Ийтэр сүөхүнү күрүөлээн,

Байан, тотон,

Аар бацаы\* аньялан,

Тоёй сэлэни\* тиирэн

4716 Олорбуттара үү.



## Үрүн Үолан бухатыыр


(сюжет)

Олонхо бухатырын олохтоох дойдуга. Кыталык кылым кырыйа көтөн кытыстын булан түспэтэх Кизн<sup>1</sup> Кылаарыкы эбэ хотун кыстыктаах, туруйа кылым тула көтөн тутатын булан түспэтэх Кизн<sup>2</sup> Долодуулур эбэ хотун отордоох, хаастаах Кизн<sup>3</sup> Даладылыыр эбэ хотун сайылыхтаах. Бу ороскуота биллибэтэх Орто турруу дъаыл туой буор Сибиир хотун дъоллоох ньуурugar соютоојун сурааыран, анаардастыны аатыран, ытык кунга ситэн, ырайа дъаама туолан, буутун этэ мунутаан, синин этэ ситэн, холун этэ хойдон бухатыырга монуоннаах, күүстээххэ көрүнтнээх, быңыйга быңылаах киһи үескээбитэ. Бу орто дойду онгоруулаах остуолбата, ийэ дойду итэбэллээх иччитэ буолбут дъон абыс ааттаах үрэх бастарыгар аарыктаах дуба тийэринэн аатырар албаннаах ааттара, тобус уус улаацтыгар чуорааннах дуба тийэринэн сурааырар, солбонуйбат сую-дъаалы сурахтара маннык эбитетэр: уол ово аата үс үүт бүтэйи үрдүнэн көстөр үрүмэччи маңан ат көлөлөөх үс былас өтгүктээх Үрүн Үолан бухатыыр. Бу киһи балтын аата тыал сырыйта сырыйлаах, салтын атада атахтаах араац халлаантан айыллан түспүт тыллаах-өстөөх Дыллыя маңан аттаах Дырынынната Дырыбынай дин.

Үрүн Үолан бухатыырга суорумны кэлэр. Бу кэлэн ынтырар: «Мантан тус илин диехи бардаахха, үтүө киһи үөрэ үстэ ытаан тииийэр, күн уота бааранан, көмүс аалыыта буолан, күүгүнеччи тохто туарар, ый уота бааранан, алтан аалыыта буолан, саккырыы-таммалы туарар сирэ буолую. Кыһына суюх самаан сайыннаах, түүнэ суюх күндэлэс күнүстээх. Кустаах-хаастаах Кизн<sup>4</sup> Хонго Толуук Ихэбэй эбэ хотун иччитэ буолбут Тыйаа Баай Тойон аўалаах, Тыйыс Баай Хотун ийзлээх үс айыы үчүгэйин үмүрү тардан төрүөбүт Үрүн Үкэйдээн дин дъахтар ытык кунга ситтэ, ырга дъаама туолла. Ону баарангын кэргэнинэн кэпсэтиэн үхү», — диир илдьиккэ кэлбит киһи. Аата сэттэ

хос лиис көмүс кыннаттаах сорукка сыйльдар Сорук Боллур, наадаңа сыйльдар Ап Чарыбынай дизн.

Үрүнг Уолан ойох ыла айаннныры. Үрүнг Уолан бухатыр тардымтар талаанатын, миииньэр мингэтин, үрүмэччи маңан атын халлаан ийэ ханырыры хааны-хааннаан, сир ийэ мичилдийэр симэбин симиэн баран, атын миииньэн, абыс харабалаах аартык хатыны атаанын арыйан, тобус кулукулаах суюл хотуну тобутунан тобулан айаннаан иһэр. Аара суюлга, кини айаннаан иһэрин үөһэ-аллара



---

---

аахар былых албастаахтар бары билбиттэр. Онон кинини аллараа абааны кынша Кыс Кыскыйдаан удаан эр онгостоору албанынан алкыйан, хомуунунан кудьуйан, сараанын эмэгти танааран, кини аяннаан ихэр суолугар айыры ааттаах үчүгэй дъахтара онгорон олорпүт. Ол Урүн Уолан бухатыры тохойан олорор сараанын эмэгтэй айыс кыс арыалдьыттардаах, тобус уол дьюондьуттардаах, орто-туттан аранас күн айылгыта тахсарын курдук көрбүккэ суух, исти-биккэ биллибэт, алыс үчүгэй дъахтар буолан тохойан турган, тиэргэн таңыттан тэхниин туттарар, дал таңыттан арыаллыры оствуул таттарар, олох уурдаар.

Онуха ыраах сиртэн ыран, сыйайлан, аяннаан ихэр кини эрэй-дэнэр быатыгар «ээх» дааны дизэн, атыттан түхэн хонон-өрүөн бараары, атын икки тон харыйса солбуйя баайан кэбистэ уонна дыиэжэ киирэн унга дизки кытылыры сылгы кынынхаты охто сыйарын курдук кырындыал маанын сынгаанаа олоро түспүтэ — нэс үтүгэн түгээжэрийн тийэр. Кэлий айаанын курдук кэбэлкэй хара аартыгынан баажаа үүгүн курдук бадылцах хара аартык устун баана-атах, атаба-бас буолан, тунхал-танхал ытыллан аллара түхэн испилтэ. Өлүү бодьохтоох, үедэн төвостоох Урүн Уолан Кыс Кыскыйдаан дыиэтин унга өттүгээр ообуй оюус кыайлан уйдаран туораабат бадарааныгар баран тиэрэ түхэн хаалла. Бу дойдуга хайтах да уйдары суух буолан, быар куустан баран үнгүүрүйэн таңыста. Ол тахсан хааман ихэн көрбүтэ: Кыс Кыскыйдаан дыиэтин таңыгар тахсан турган, кинини көрөн үөрэн: «Сааһым тухары кэргэн онгостуум», — дизэн ыллыры.

Онтон дыиэлэригээр киирэллэр. Бу киирэн эрин ахатар. Ону Урүн Уолан албыннаан ахаабыта буолар. Онтон утыйаллара кэлэр. Онуха Урүн Уолан албыннаан Кыс Кыскыйдааны елөрөө буолар, Кыс Кыскыйдаан удаан елөөрү сыйтан, убайын Уот Унугаакы бухатыры ынтырар уонна елөр кэриэс ырыата буолар.

ОНТОН УТААКЫ БУОЛБАТ, ХОТУ ХАЛЛААН УЛАХАТЫГТАН ҮӨН КҮРДЬЭЖ АНЫЛЫКТААХ, ТЭБИЭН КЫЫЛ КЕЛЕЛӨӨХ УОТ УНУГААКЫ КЭЛЭР. БУ КЭЛЭН ОХСУНАЛЛАР. ОХСУНАН Урүн Уолан бухатыры үс хонукка тиэппээккэ сиэри сигэнэр, ахаары ахайар, Урүн Уолан киэн көхсө кыарыры, өргөс кылаана мултуйар, елөр күнэ үтүүрүйэр, хаалар күнэ хабырыяар.

Бу сырыйтаа, Урүн Уолан балта аранас халлаантан айыллан түспүт, тыллаах-өстөөх дылбыя маан аттаах Дырыбынай айыс кырылаах куттуу көмүс куйын кэппитинэн, онооллоох унун турба батыйатын үөхэ ууммутунан, кыргыстаах айыы саабылаан батыйатын тангнары дайбаабытынан, бу тангнары сүүрдэн түстэ. Ити үөхэттэн түхэн ихэн убайыгар уонна Уот Унугаакы бухатырыга көбүөлээх уохун көтөөн, албан уохун ахан, хоммут

---

---

уохун хонгорон Дырыныатта Дырыбынай ырыа ыллыр: «Тойон убайым Үүн Уолан бухатыр, эн манна төбө түнэнгин охол төрүт ойбостоно, кыргыс кылаан энэрдэнэ сыйдаын. Чэ ити, мин аппын ылангын аан дойдугар айаннаан үөхэ тахсантын мин аппын ытан кэбинээр, бэйэн аккын ыланнтын ойохор бараар. Быдан бырастый!» — диир.

Бу кэлтэгэй күннээх-ыйдаах, кэрис бараан дойдулаах адаатын кэпнит, арбааын бүрүммүт Адаалаах Ала Буурай тойон аймахтара, Арсан Дуолай биистэрэ үөн-күрдьээ анылыктаах, тэбиэн кыл келөөх Уот Унугаакы бухатырыга: «Тохтоо, болжой, эн тэннээбин мин кэллим», — диир. Ол түнэн охсунар. Ити охсууутугар биир ый устатыгар охсуналлар, онно аллараа дойду адаатын ууһун аата суюх аймыллар, ийтиин ууһун ингэри энэллэр. Онтон сир Сибир иянэстээри гынаар. Аллараа дойду дъүүлүнэн тобус өлөр өлүү Ньюкэн ойууттарынан кырдаран, сур кэрэх сылгы тэрийтин миин-нъэрэн, икки улуу бухатырдары үөхэ орто дойдуга үтэйбиттэрэ.

Бу ойууттар үс түүннээх күн тухары кыраннаар, төрөөбүт аан дойдуларын алыс алдьатаары гыммыгтырьттан үөхэ кыйдаабыгтара. Бу икки бухатыр тутуспутунан орто дойду дъоллоох ньуурутгар тахсан турал түспүттэрэ. Манна тахсаннаар, биир ый устатыгар охсунаннаар, сир халлаан сигилитин алдьапыттара, орто дойдуга олорор олохтоохторго улахан иэдээни онгорбуттара. Ол да буоллар Дырыныатта Дырыбынай бухатыр отут хонук туолуутугар Уот Унугаакы бухатыры үрүт күүһүн өнүлэн, алын тирэбин алдьатан, тыйыс иниириин сымнатан, харт таманын айтыратан, халын тэрийтин хайытан, хара хаанын төжон, сырдык тынын бынан өлөрбүтэ.

Ити кэнниттэн Дырыныатта Дырыбынай кини убайын сааын эмэгэттэр албаска түбэхиннэрэн өлүү дъөлөккой аартыгынан аллара түнэрбүттэрин, ол аартыгы булан, эмэх маынан өлүүгэ туттар, сабыдал арангас атыр сылгыны онгорон, кетор кыннатаахтан тэннээби кылы булан, аартыкка бэлэх биэрэн турал, бу курдук алгыс алцаан, ырыа ыллаан, адьарай аймаа киирэр кирилиэстэрин, тахсар дабааннарын бүөлээбитэ. Онтон кини бу аартыгы буелүүр соруга буолбута. Абааы аймаа аны бу курдук көнүүл күүлэйдээбэт буоллун, киирэр кирилиэнин, тахсар дабааннарын бүөлээтэбим буоллун диир.

Дырыныатта Дырыбынай мантан бүтэн баран, убайа таһааран ыншылт атын тутан ылан, дойдугар төннүүбүтэ. Айыс харабалаах аартык хотуну атааынан арыйан, аллаах ат атаа тийнэбинэн айаннаан истэбинэ, тордохтоо тус дъааны дъулайыттан, ардахтаах таас дъааны арбаа дайдылаах балыксыт Бакаанайдаан овоньньор абаалаах, Күөччүт Көдөөлөйдөөн эмээхсин ийэлээх тааылаах убайа

---

---

аттаах, аартык иччитэ буолбут Ап Нороохойдоон уол көрсөр. Бу көрсөн баран этэр: «Хотун эдийим, Дырыныатта Дырыбынай эн үс күлүккэр үнэн-сүктэн, сүгүрүйэн турал көрдөхөбүн: мин мунур-муннаах киши кэллим, эни Уот Унугаакы бухатырдын охсуунтгыт отут хонук устагыгар киэн халлаан киэбэ алдьаммыта, сир ийэ сигилитэ кубулуйбута, ол охсуу уотугар мин ийэм, ажам иккиэн ууга бултуу сыйдьяннаар, ууга түнэн өлбүтгэрэ. Онтон мин хоргуйан өлөөрү гынаммын, таафылаах убаана аппын миин-нъэн баран атах балай мээнэ хаамтаран сыйдьабын, мунан хаалбыт кишибин, өрөхүй абыраа, угтэн тобогуттан быраан кулу», — дийн көрдөхө турбуга. Онууха Дырыныатта Дырыбынай муна сыйдьар уолу айнан, угтэтин тобогуттан сыйгы уллуктаах харытын быраан биэрэр. Ону били уол үрдүгэр түнэн тиихиинэн кирбэхтээн баран, атыгар ылан ынтырдаары гыммыта да, кыайсан ылан атын үрдүгэр уурбата.

Онтон уол дыхартан көрдөхөр: «Хотун эдийим, ахапычча ахат, хайтах гыныамый, түнэнгин аппар төргүүлээн кулу», — диир. Ону дыхартар ат үрдүгэр олорон эрэн үнүүнэн дьеоле айнан ылан уол атын үрдүгэр ууран биэрээри гыммыта — сатаммат. Онтон кышиыран ойон түнэн дыхартар сиргэ сыйтар эти ылаары бөкчөйен истэжинэ, албаска түбээстэ бышияга. Икки кулгааца чункунуу түстэ, икки хараа им-балай харана оттотугар баар буола түстэ. Биирдэ өйдөммүтэ — үс сиринэн тимир уобуруччулаах үс хостоо тимир ухаат инигэр хааттаран баран, төкүнүйэ сыйдьар бышиялаах уонна хайтах да сиргэ сыйтарын өйдүөбэтэ.

Арай биирдэ ухаатын тимир торуосканан киши тонгсуйар уонна ырыа ыллыыр, тойук туойар. Ол хонооно манык эбит: «Мин үөхэ үс хартыгастаах үрдүк халлаан үллэр бүөрэ үктэллээх Үрүн Аар тойон ажалаахпын, Үрүн Арылы хотун ийзлэххипин, бэйэм аатым күөх дьябыл аттаах Күн Тулуурдаан бухатырбын. Бу харана хаайыттан миэхэ ойох кэлэр буоллаххына, тааарыам, онтон ону буолбат буоллаххына, дыхакырдаан баран муораа тимиридиэм», — дийн. Онууха дыхартар хайтах да тахсар сирэ суюх буолан: «Өрөхүй-абыраа, ойох барыам», — диир. Онууха буочукунүү үнтү үрэйэн дыхартары тааарар.

Дыхартар ойон турар да, үнүн турба батыйанан төбетүн сиингин устун охсон кууһуннаар уонна ыллыыр: «Суолга хас көрбүт киһитин көрсүүлэхэ сыйдьар күлээмсиги миигин көрөнгнүн, ойох ылаары турар оруспуой эн эбиккин», — диир да, үрүт күүһүн үмүрү тутан баар, алын тирэбин алдьатан баар, үс хонук инигэр өрүү тулупшат, үнтү сиңиңян кэбиһэр.

Онтон Күн Тулуурдаан бухатыр аахар албастаах, куотар хомоннаах киши эбит. Үнкүрүйэ-күөхэлийэ түнэн, мохсојол кыил

---

---

буолан, үөхээ көтө турар. Бу тахсан иһэн эмиэ албынныыр, этэр. «Мин союзуу халлаан улаа затыгар үөскээбит Саха Саарын Тойон аялааах, Сабыйа Баай Хотун эмээхсин ийэлээх, ыкырыын-чыкырыын ынтырдаах, ойборуун-тойборуун кымннылаах, байбары маңан аттаах, чаллах хатынды таннары туппуг курдук, айгыр аарык киистэлээх, ахтар айыы Наниардаан Кую дээр дъяхтар илин-кэлин кэбийнэрдээх киистэтин уоран кэлбитим, аны бу сээ миэхэ тух буолуой? Эн үрүүт күүспүн өхүллүн. Дъэ, миигин кыйбыт бэлиэбин ылан хаал, быдан дылларга бырастыый!» — дээр баран, күн уотун күлүмнэтэр күндү дьүүннээх, илин-кэлин түүлүктээх кылдыныны быраан биэрдэ.

Ону дъяхтар киши татымнык ёйдуетээ, ааттаах бухатыры кыйбыт бэлиэтийн кылдыны ылбыт киши буолаары, ылан кэтэн кэбистээ. Бу кэтэн баран инниинэн биирдэ атыллаабата, киэн халлаан сэттэ уон биэс быластаах ап обурук быатын түхэрэн, баыттан атааар дылы кэлгийэн кэбиспит.

Онтон үөхээтэн Күн Тулуурдаан бухатыр түхэн кэлэр, бу кэлэн иһэн ыстаанын устан илинтигэр тутан иһэн этэр: «Дъэ ааһар былыт албаспынан кэлгийэ сыйтаяраммын көнгүлбүнэн күүлэйдиэм», — дээр үөрэ-көтө, ыллын-туояа испитээ.

Маны көрө сыйтан, дъяхтар үс төгүл үөгүлээтээ, үс төгүл түллэн мөхсүүтүгэр сэтгээ уон биэс быластаах ап обурук быатын, от хотуулун курдук, бэс чаппатын курдук, үнүү тыыллан турда. Ону көрөн Күн Тулуурдаан бухатыр көрө дүүлайда, этэ салааста, куйахата күүрдээ, үнкүрүс-күөхэлис гынна да, мооньнуугар мойбордоох, кутуругар хобооох, халлаан уччуулаа мохсоюло буолла да, үөхээ көтө турда. Дырыныатта Дырыбынай бухатыр дъяхтар абарбытын ишин хайтаж гыныай, атын тутан ылан, мииньнээн баран аан дойдтуун диехи аянныны турда.

Бу айаннаан истэжинэ, убайа Үрүн Уолан суолга көрсө түстээ. Сојотоубун иһэр, ойоубун ылан истэжинэ, — арђаа халлаан бухатыра иккилээх олорор овоо хоруобун сабаа ханнаах, чыннаах Хара Суордуйяа бухатыр абааны аартыкка көрсөн уоран барбыт, онон сүөм түхэн харыс хаалан иһэр эбит.

Онтон айаннаан дайдыларыгар тиййэн баран, кыыс убайын дьизтигэр бырааар. «Бу сыйгыгынан куопшуу ситиэн суюх, сүпшүту булуон суюх, дьизжин дьизэлээ, мин барым», — дээр арђаа халлаан улаа затыгар аянныыр. Бу айаннаан орто дойду урсона уларыйар, аан дайды анаара аччыыр. Бу айаннаан истэжинэ Күн Тулуурдаан бухатыр атын киши буолан, кубулунан кэлэр. Ол кэлэн дъяхтарга ырыанан этэр: «Эйизхэ киэн халлаан кинээстэрэ, үрдүк халлаан дьүүлэхтэрэ, түүлүнэн түмэн, саарыгынан танган, сир-халлаан

---

---

чиэппэрэ үүсчээх, дырысынай тааны ыыттылар. Бу тааны хангас хонноун анныгар уган баран үнтү кыбынан кэбистэйинэ, арбаа халлаан бухатырыгар киирэн, охсустун дийиллэр. Онтон бу тааны кыайан алдьаппат буоллаяна, олох бара сыйдыбатын дизниэр, миигин ыыттылар», — дийн баран, күн-ый курдаттын көстөр, сир-халлаан чиэппэрэ үүсчээх дырысынай тааны ылан биэрэр. Ону ёс киирбэх атыйтан ойон түүн били тааны ылан хонноун анныгар уктан баран, үнтү кыбынан кэбистэ. Тыас тыастан орто, сир-халлаан титирииргэ дылы буолла. Дъахтар икки хараба иирэргэ дылы буолла, мэйинтэ мэй-тэй барда, турда турбуутан туймаарда.

Бу турдаяна, Күн Тулурдаан бухатыр дъахтар үрдүгэр түспүтнэн барда. Охсууну улахана турда, кыргыс кылаан кытаанаа буолла. Дырыныатта Дырыбынай охсоро улаатан, кырбыра кытаатан, ончу тулуппата, өрүү кишилээбэтэ. Күн Тулурдаан бухатыры сэттэ сиринэн сиикэй баастаата, айыс сиринэн ахаас баастаата, тобус сиринэн тобуллаас баастаата. Күн Тулурдаан бухатыр тыны кыл саё айыы тыргыл тыына быстаары гынан, сыйна туттаран, халты харбатта да куоттаран хаалла.

Онтон Дырыныатта Дырыбынай баран иһэр сиригэр дъэ барда, бу баран хааннаах хара суорба аартык устун айаннаан, ону ааһан, үтүө киинин еттүгүн баынан охсуллар, тимир тэрэлийэ аартыгын айаннаан, ону ааһан, кэлтэбэй күннээх, ыйдаах кэрис бараан дойдуга тиййдэ.

Хаары буолбут сылгылаах, хатан өлөр ынахтаах, хахсаат буолбут ыгтаах, харалжан кишилээх, харса дъабын бинин ууһугар, сүөдэннири сүтэрбит, барынныры бараабыт, күлүнгүүрүү көбүрэппит, ахайбытын айыс бајанатын адаарыгтар, өнүөбүтүн түөрт бајаныгар чөрөтөр, чугас дьонун тобоџолообут, ыкса ыалларын ыстаан ыраастаабыт алдьатыахсyt — аяаымсах Арсан Дуолай овоныньор абаалаах, ингэлээх ингэриэхсит ытык Игирэстэйдээн эмээхсин ийзлээх, иккилээх олорор ођо хоруобун саё хааннаах-чынынаах Хара Суордуй бухатыр иеримэ дыэтигэр, олорор ордуутагар тиййбитэ.

Бу тийэн Дырыныатта Дырыбынай ыллыы-туойа, үөбэ-хомура, этэ-тына турбута. Ону истэн Хара Суордуй бухатыр тахсан ырынан ынтырар: «Дъэ бини охсуугох тустаахпыт. Мантан, тус арбаа дизки бардаах, тойон киши долгуннаах, хатын дъахтар халбаалаах, уолан киши урусхаллаах, кыыс дъахтар кыдымахтаах, уот күлүмээт байдал ортолутар, кыргыстаах кыыс хайаа, охсуулаах олуос хайаа, тэпсийнилээх дэриэспэ хайаа, ланкы саадахтаах дъаарыс-таммыт ингэччи саалаах ингээстибит, унуктаах уолдьаспыт, биилээх бэттибит, иннинэн-кэннинэн сыйрайдаах, таллан таас эбириэн хайа баарыгар баран охсуугох диир да, үнкүрүс-күөхэлис гына түүэр да,

---

---

икки хос бастаах Далан Өксөку кыл буолан, тус арбаа дизки кетө турда. Дырыныатта Дырыбынай иһиттиэм-истибэтиэм дизбиттий батынан барда.

Чыстыай буолакка тийэннэр охсуһаннаар, Хара Суордуйа бухатыры Дырыныатта Дырыбынай кыайар, өлөрөр уонна убайын ойобун сангаын булан, атыгар мэнэстэн, aan дойдугутгар аянныыр. Бу аяннаан абааы дойдугуттан тахсан айыы сирин кытытыгагар кэлэн турган уруккутун курдук эмэх маынан, кур обус онгорон ба-ран: «Адьарай аймаын аһар былыт албана, араас дьяат өлүү буолан дылкыйыаа, сут өлүү буолан суурайыаа, аны манан кэнэбэс үйэтин да тухары үөн курдьёз өйдөөх өнгөйбөт буоллун», — дизн ырыа ыллаан, тойук туойан бүөлэбите.

ОНТОН ААН ДОЙДУГУТГАР ААРТЫГЫ АРЫАН, СУОЛУ ТОБУЛАН БАРАН ИС-ПИТЭ. Хонуктаах сири куонаран, күннүктээх сири кетөн истэбинэ, суолга, абыныахтаах ытыстаах, абырыалаах атахтаах, синьнээлээх дыилбектээх, банырбастиах атахтаах Наадьай Бараан Айыныт Хотун бөре истээх сарыы сонун, сарыы быатын сүөртэлээн кээспит, бөре тына үтүлүгүн уоһунан танаарбыт, үүс тэрийтэ үрүн саар бэргэхэтин туорайдын ууруммут, сүүһүттэн бытыр-бытыр көлөһүн тахсыбыт, сул харыйаны торуоска онгостубут, чуот-сатыы хааман садылаан түһэн кэлгэ. Ити хааман иһэн, суолу туора олорон кэ-бистэ, өлбүргэлэх нуюжайдаах үүс тэрийтэ бэргэхэтин моонньугар түһэрдэ, сонун нэлэккэйдээн кэбистэ. Бу курдук ыар дынгсал тойу-ту туойда. «Эн хотуой, тухо өйүн өйдөөнүнүн, санаатын санаантнын, киши буолар кэскилгин кэстинг, Күн Тулуурдаан бухатырга ойох барбакка охсуһангын сир-халлаан сибээнин сиэкинэттинг, aan дой-ду ньуурун долгуттун». Бу курдук өйдөөнүмэ, эргэ бааран, төрөтөр оюону телкелөө, ийтэр сүөһүнү күрүелээ, алаха дыэтэ тэрин, аал уотта оттун. Оттон ону буолбакка, кэннингинэн кэхтэр, иннингинэн чугуйар, мин үтүө тылбын өлөрөр буоллаххына, мин бэргэхбин моонньохтонон олорон, киши кэбиттэн аһара кырыам. Эйигин иһэбэйдээх ийэ куккун мин айбытам. Дъэ, хотуой, тухо дииргин биллэр», — дизбитигэр Дырыныатта Дырыбынай этэр бу курдук:

«Көмүскэллээх күн ийэм, харыныктаах хатын эбэм, күтүр сую-лунан күнэйдинг, кыаллыбат суюлунан кынайдынг, aan дойдубар тийдэхпинэ, утыйан турдахпына, өйдөнүөм, сыннинан баран ся-наланыам, тухо диирбин тобулбатым», — дизн баран Дырыныатта Дырыбынай суюлу тобулан, аартыгы арыйан аянныы турда.

Бу аяннаан абыс иилээх-сајалаах, атыннаах мөнгүөннээх aan ийэ дойдугутгар, арбаа сајатыгар киирэн кэлэн, уу дьоруоннан обус-таран, атара дьоруоннан астаран иһэн көрдөбүнэ, убайа Үрүн Уолан бухатыры Күн Тулуурдаан бухатыры илийтиттэн сиэппит уонна

---

---

утары иһэллэр. Үрүн Уолан балтыгар бу курдук үс төгүл сүгүрүс гынар, тыл этэ, санга сангара турбут, өһүн хонооно маннык буолта: «Арангас халлаантан айыллан түспүт тыллаах-өстөөх, дыллыа маџан аттаах Дырыныатта Дырыбынай, ожлоотор оюом, көмүскээтэр бүөбэкэм, эн үс күлүккэр үнэн-сүктэн, сүгүрүйэн эрэбин. Эйиэхэ, мин этэр тылбын ылныяа дин эрэнэн туран, көрдөһөн эрэбин, эн куруук бу курдук кэргэнэ суюх сылдьарынг сатаммат. Онон көтерсүүрээр барыта тыһылаах атырдаах буолар, эн кини буолар кэскилгин тэрин, саха буолар дьяналгын оногүн. Бу Күн Тулурдаан бухатырга ойох баран, изримэ дызи иччилиэххин, төрөтөр оюону уйалыххын хайдаый? Мин сүрэхтээх быарым сөбүлээтэ, харахтаах хааным хайдаата», — дигээ.

Онуха Дырыныатта Дырыбынайы тиэргэн таһыттан тэһинн тутаннаар, дал таһыттан арыаллааннаар, уруу улахана буолла, көр бөө күүрүктүйбүт көбулүн өнүлэн туран, оонниуу бөө тубараабыт дульдайын дульхардан туран, үс түүннээх күн устатьгар көрүлээтилэр, онтон Күн Тулурдаан бухатыр, үс хонон баран ойобун ылан аан дайдытыгар айаннаата. Дыхтар убайыттан арахсан баарыгар бары баайын үстэн биирдэхин үллэстэн ылан барда, айыс харацаалаах аартыгы арыйан, киис кыыл тэрийтэ эркээйилэх килиэ көмүс суолунан, үс хартыгастаах үрдүк маџан халлаан үөнэ ёттугээр айаннаан истэхтэринэ, уулаах былыт олбохоо, ордук ойоюс Уйуллаан Кую дин дыхтарын дыэтийн таһынан, толоонун отготуунан айаннаан истэбүнэ, атыырдар атыры гытта охсууннаар олохтоо атыырдary кыайдылар. Угустар угүү гытта хассаннаар олохтоо угүү кыайдылар.

ОНТОН ДЫИЭЛЭЭХ ДЫХТАР КЫНЫРЫБЫТ СЫРАИА СЭТГЭЛЭЭХ ТЭРГЭН ҮЙ ТУОЛЛАН ТАХСАН ЭРЭРИН КУРДУК КЫГАРА ҮЛЛҮБҮТ. ОЙОН ТАХСАН ТУРАН БУ КУРДУК ДИЭН АЛБАН ҮОНУН АНАН, КӨБҮЛЭЭХ ҮОНУН КӨТӨӨН ТУРАН, ҮТҮӨ АТ ХАРАДЫН КУРДУК ӨРГҮӨТГЭЭБИНЭН ӨРӨ КӨРӨН ТУРАН, ҮНҮҮ БАТАС КУРДУК ҮӨГҮЛҮҮ ТУРАР. ӨНӨГӨЙДӨӨХ ӨНҮН ХОНООНО МАННЫК БУОЛТА: «БУ ОЛ ИНИН ДАДАНЫ КЫРГЫС ЭНГЭРДЭЭХ ДЬОН СҮӨНҮҮГҮТ КЫРГЫСТААХ, ОНОЛ ОЙОБОСТООХ ДЬОН СҮӨНҮҮГҮТ ОНОЛЛООХ БУОЛАЛЛАР ЭБИТ. БУ ДЫРЫНЫАТТА ДЫРЫБЫНАЙ ТУОХ БУОЛАНГЫН, КҮН ТУЛУУРДААН БУХАТАРЫ БАТЫНАН ИНЭБИН, БАЛАЙ ЭРЭ КИЭН ХАЛЛААН КИЭБИН АЛДЫАПЫТЫН, ОРТО ДОЙДУ НЬУУРУН АРААБЫТЫН, ОЛ БЭЙЭН БУ КИМИ БАТЫНАН ИНЭБИН. ДЬЭ ТОХТОО ЭРЭ, ДОВОРДООТОР ДОВОРУУМ, УБАЙДААТАР УБАЙЫАМ КҮН ТУЛУУРДААН БУХАТАРЫ, ЭН ТУОХ ДАЙДЫ ЭРЭЙИН КӨРӨН БУ КЭДЭРГИ КЭМЗЛДЫЛЭЭХ, ТӨЛТӨРҮ СИГИЛИЛЭЭХ, ОНОЛ ТӨРҮЕТ ОЙОБОСТООХ, КЫРГЫС КЫЛААН ЭНГЭРДЭЭХ, ДЫХТАРЫ ҮЛАН ИНЭБИН. БУ БАРБАХ МАЙГЫ, СЫЫНА БЫНЫ БУОЛБУТ. ААН ДАЙДЫ ҮРДҮГЭР БУ ДЫХТАРДААДАР БУОЛУОХ КЫЫС ОЮО КЫКЫНАЙ БАЛЫКТААДАР ЭЛБЭХ БУОЛУО, ОНТОН БУЛАН ҮЛНЫМЫНАДЫН

---

---

кэлэн-кэлэн кэлии үүтүгэр түспүт дийккэ дылы буолан талан ылан истэбин. Дээ кэлэйдэхпин, хомойдохпун. Киэр гын, төптерү кыйдаа», — диибин.

Манык үлүгэрдээх ааһа атааставыллаах тылы кимтэн да төрүө бүт үйэтигэр истибэтэжэ Дырыныатта Дырыбынай, кыыс обо кылаан чыгчаххай дъахтар киши таллан сиэрэ атыгтан түхэ эккириэтэ, уол киши уостаах тиинин ордьолдьуйан көстөр үнүордаах уктаах үнүн турба батыйатын ылан төбөтүгэр тутунна, кыыс дъахтар кыламаннаах хааһа кырталдыйян көстөр кырааскалаах уктаах кырыктах үнүүтүн тангнары тайхтаница, хамса уотунан хаахтаан, сиэрэ уотунан силлиэтэ. Суон дъайаан тойуктаах, ыар дъансал ырыалаах турбута. «Бу маажайкаан аллаах, Күн Тулурдаан аартык-аартык ахсын ойохтоо, суол-суол ахсын көссүүлэх эбиккин. Онно, миигин күет ыт күлүүтүн күллэрээри, эриэн ыт элэгин элэктэтээри, ол иниин ирдээн туран эккирэтэн сыйдыбыт эбиккин. Дээ биир сымыт ханна сыйыйбат, биир кыыс обо ханна өлбөт, үгүстэн үгүс өлүө, элбэхтэн элбэх өлүө, айыахтан айыях өлүөбэ, сээ барда сэрэн, үнүү барда өйдөн», — дийтэ да, ангаар кырытынан охсон кулууннаан барда. Улаах былыт дугуйдаах, ордук ойоюс Уйуллаан Куо утагы түхүспүтүнэн барда, эр киши эрдэйтэн этэ саласпыт, куяахата күүрбүт. Кутгаммыт киши бынытынан күрээн хаалла. Икки дъахтар охсууулара буолла, үс түүн харангатын холбоон түхэрэн кэбистилэр. Охол содуом ойоюстонон бардылар, кыргыс кылаан энгэрдэнэн бардылар, ол да буоллар Дырыныатта Дырыбынай охсоро улаатан, кырбыыра кытаатан барда. Улаах былыт дугуйдаах, ордук ойоюс Уйуллаан Куону үрүт күүхүн өнүлэн, алын тирэбин алдьатан барда, өлөр күнэ тирээн тийэн кэллэ. Сына туттарда, халты харбатта, куотан хаалла.

Онтон Дырыныатта Дырыбынай сүөхүтүн айын төптерү үүрэн аан дайдытыгар төннөн түспүтэ. Ити дьиэтигэр кэлбитин гэннэ илин халлаан бухатыыра Тойон Дьөллүүк бухатыыр ойох ылбыта, икки өттүтгэн сөбүлэхэннэр, мантан ыла киши-сүөхү төрдө буолан байан-тайан олоотторо үнү.

Охудуопкан Дьөг. Дыар.  
Нам рай. Көбөкөн нэх.

1941 сүл, кулун тутар 19 к.  
ф.5, оп.8, д.13, 20 л.



## Арыгы ырышама

Дъэ буо! Дъэ буо!  
Бурдуктан булкааңыннаах,  
Отонтон огоңуулаах,  
Аппааранан аңытыылаах,  
Саахарынан миңиңитиилээх,  
Чугуун хочуол бунарбыт,  
Ыстаал тимир ыкпыйт,  
Алтан турууппанан айаннаабыт,  
Суукунада суүйуллубут,  
Сиидэскэ сиксилибит,  
Сагдьаллыбыт сарыннаах  
Сампааныскай иңиккэ  
Самалдыгттыы кутуллан,  
Бааркабай баттанан,  
Сургуунан солотулланан,  
Тобус уон ордуга биэс  
Тохуттар кыраадыстанан,  
Итириктээх испиир аатырдаңа  
Ити диэн буолар.

Дъэ буо! Дъэ буо!  
Ыскалаакка ылтыллан,  
Лаапныга таңыллан,  
Бирикээссиккэ бэриллэн,  
Көмүс хаччы күүһүгэр,  
Кумааңы хаччы кутуутугар,  
Үгүс киңи өйүөтүгэр,  
Элбэх чэй дьон иңэллэригэр,  
Араас дьон аңыллыбыт  
Албан ааттаах  
Алыптаах амтанныах

---

---


Арыгы ас диэн буолар.  
Дъэ буо! Дъэ буо!  
Кини бэйэлээбү  
Кэпсэлин кэнэттэххэ,  
Аатын улаатыннардааха,  
Арбаан танаардааха,  
Солотун тупсардааха,  
Сурацын соноттохко,  
Маннык үтүө ас эбит.  
Ооннууга-ыньяаха туттуллар  
Умсулбаннаах утх буолар.  
Көргө-нарга көтөүүллэр  
Амтанын алдьатыаџа,  
Тангнар танын  
Тангнары ынылтыаџа,  
Эйэлээххиттэн арааран  
Этиниилээх онгоруу,  
Дөвөргүттэн туоратан  
Тон торуоска тайахтыа,  
Олоххуттан муннаран  
Охсууну содуом олохтуо.  
Дъэ буо! Дъэ буо!  
Онон дојоттоор  
Оонььюотохко ооньньуу,  
Оспуордуу санааман.  
Албан ааттаах  
Алыптаах амтаннаах  
Арыгылыыр аспытын  
Сэбэрэнни билинэн  
Сэрэнэн иниэххэ,  
Өттүкпүтүн өнөөн  
Өйдөөн үтэлэниэххэ,  
Кэннин-иннин толкуйдууха,  
Киэли кээмэйи билиэххэ.

1938 сүл атырдах ыйын 14—15 к.  
Кебекен, Тараџана сайлык. Нам оройонун Кебекен нэхилиэгэ  
Охуулопкап Дъөгүөр Дъарааынабыс диэн ыллаабыт ырыата.  
П. Попов суруйута.

Научной киин архыыба 5ф., 3 уоп., сд. хр. 546.

## ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЙ БЫҢАРЫЫЛАР

«Алантай Бootур» олонхону 1937 с. Е.Г. Охлопков-Буоратай тылыттан кини сиэн быраата С.И. Охлопков латынны алпаабытынан суройбут. Олонхо кэннигэр маннык суройгу баар: «Охуулукан Дъөгүөр Дъар. 42 сааст., сахалы аафар, сурыйар. Бу олонхону истибит Мыычаар дизн ааттаах ырыаныт эмээхситтэн. Олонхонон, ырыанан дъарыктанар». Көстөрүн курдук, Буоратай суругу-бичиги билэр, тойуксут, олонхонхуттары кытта көрсүбүт, кэпсэппит. Ол туунан П.А. Ойуунускай «Эпоха счастья и радости» дизн ыстатыйатыгар суройбут. Ол эрээри кимнээби кытта көрсөн кэпсэппитэ суох. Буоратай, араана, Нам олонхонхуттарыттан бастыннара быңылаах, тута көрсөн олонхотун суруттарбыт. Итиэннэ бу кэмнэ хас да то-йугун суруттаран, оччотообу периодический бэчээккэ танааттарбыт. Бу түгэн Е.Г. Охлопков сурыйааччылар сойуустарыгар киирэригэр төрүт буолбут быңылаах.



---

---

Олонхону сур夿ааччы С.И. Охлопков оччотооџу кэмнэ балачча үөрэхтээх кини, үөрэнээччи тэтэрээтигэр латынны алпаабытынан хоноонунан кэккэлэппит. Хоноонунан наардаанынын сорох сирдэргэ мунаахсыяар, хос көннөртөөн сур夿ар эбит. Биниги олук хонооннор кэккэлэрин туhanан сорох түгэннэргэ көннөрүүлэри киллэрдит.

Олонхо тиэкинигэр харыстабыллаахтык сыйынаннаан, олонхону сур夿ааччы хайдах сур夿утун тутустубут, араастааныларын быхаарыларга киллэрдит. Соробун көннөрөн баран, рукописка хайдах киирбитин ыйдыбыт.

Е.Г. Охлопков-Буоратай түөлбэ тыллары, кинилэр сангарыларын тутунаар эбит. Холобур, нынь — нын (ооньнуу — ооньнуу), льдь-льдь (ильдьитинэн — илдьитинэн), тт-рт (ааттык-аартык), э-и (тэрийтэ — тирийтэ) курдуктары хайдах сурултууттарынан ыйттыбыт.

Эргэрбит, дэнгэ туттуллар тыллары Э.К. Пекарской, Г.Ф. Сивцев, саха тылын быхаарыллаах тылдьытыгар олобуран, киэн ааџааччы өйдүүрүн курдук быхааррага дъулустубут.

6	унагры	түөлбэ тыл, лит. унуоргу
10	ньюучча	түөлбэ тыл, лит. нуучча
12	омук-өһүк	паарласпыт тыл; Бэйз кинитэ, хаан уруу [СКТ., с.102]; свой родня [Пек., стлб.1979]
17	hyox	үксүгэр Бүлүү сахалара манык санараллар. Олонхону сур夿ааччы дэнгэ да буоллар олонхонут санатын хайдах сангарбытынан сур夿ар.
18	алдъархайы	рук.: альдъархайы
32	ангаабыллаах	ангаабыллаах — ангаабыллаа — аяа киирсин, ангаччы тарт, ох сааны, айаны тардан ыйт [СТБТ., с.485]
45	тараадыйан	тарадыйан
47	Сибиир	олонхо ўгустүк туттуллар; киэн-куон унуоргута-мангааргыта биллибэт дойду
60	арангас	арајас. Олонхо тиэкинигтэн көрдөххө, ён тухунан этиллэр. Ол аата «арајас» дизн этэр сөп быхаарыллаах. Намнаар «н» уонна «в» дорбооттору араастаанынаан тутталлар эбит.
86	түөт	түөрт

---



---

88	түһүмэт	ааттаах-сүоллаах, дьоһуннаах дээн сүолтаа туттуллубут; почетный, именитый [Пек., слб. 2925]
130	букатын	рук.: буукатын
133	тайбыыр	дайбыыр
139	дъөллүк	дъэллик. рук. көннөрүүлээх, чуолкайа суюх сүрллубут
167	сумах	малосостоятельный; человек, состояние которого ниже среднего [Пек., слб. 2346]
263	угуттанан	рук.: уттанан
292	угуттаабытыгар	рук.: уттаабытыгар
313	мунутаабыт	рук.: мутугаабыт. Мутугаа, мобугаа, мүгэ — достигать, усовершенствоваться, обнатореть [Пек., слб. 1617]
330	долгуйар	рук.: долгуйар
340	сулуођа	сулугу тиэкистэн көрдөххө, туюха эмэ суулааын, сүү дээн буулон сөп
364	туђанатыгар	рук.: туланатыгар
389	өтүнэх	өтүмэх-үтүмэх — кыһын мунханы муус аннын тардан ыттарга туттуллар үүн (7—8 м) урајас (атырдах маһынан үтэн сыйарытыллар)
418	сүөгэй	рук.: сүөнэй
444	эккиннээн	эркиннээн
448	ханайар	хабайар
459	оруутунан	оројунан
465	мутучата	лит.: мутукчата
510	үтүрүллэн	рук.: үүтүрүллэн
519	үрут	рук.: үрук. Тиэкискэ «үрдүл» дээн баран, көннөрүллүбүт.
613	халарык	лит: холорук. Нам улуућа аакайдааччылар бөлөх-төрүгээр киирсэр.
756	эйиэхситтээх	иэйэхситтээх. Ол азта айыыһыттаах, арчылыыр дьоннордоох дээн өйдөбүллээх.
816	салыыр	солуур
828	түнүр	эргэ барбыт кыстыаах дьонгно күтүөтгэрин эр дьон аймахтара
836	туердуон	түөрт уон

---



---

837	ходоой	ојолоро холбоон ыал буолбут дьонтон кыс аймаа
852	мүдүргэйэ	бүдүргэйэ
858	биссибэтэх	билсибэтэх
905	аранас	мас атак үрдүгэр онгонуллубут кыра ампаар, лаабыс
977	сиринэн	рук.: чуолкайа суюх суруллубут
977	уобуччулаах	уобуруччулаах
991	эриэkkэс	рук.: эриэkkэс
1009	куоннатын	куонна — кумна — бурдук астыыр, сыннъар сир [СТБТ., с.494]
1025	харбаын	харбаын — харбалдын — сукно; платье черного сукна; хорошее суконное платье [Пек., стлб.3351]
1059	кус-хоро	сөвүрүүнгү итии дойду, сөвүрүү баар көтөрдөр кыстыыр сирдэрэ; киши өйдөөбөт тылынан сангарда дизэн өйдөбүллиэх
1289	муос муючку	бочоночие из рога, делаемый для детей и употребляемый для хранения масла, питья к чаю [Пек., стлб. 1636]
1296	үүрэрин	рук.: үүрэрин
1297	бэт	бэрт
1455	көрсөөт	рук.: кәссөөт
1517	тириигин	рук.: тэриитин
1547	күрэ	чуолкайа биллибэт
1645	куомњах	суолтата өйдөммөтө
2104	орбольдьуйан	рук.: орхолдьуйан
2181	угус	обус
2244	ыйяаттаата	лит.: ыйаталаата
2290	саамал	уже готовый кумыс, переливаемый в другой сосуд, чтобы хорошо перемещался, певый весенний кумыс, свежий, свеженалитый кумыс [Пек., стлб. 2060]
2311	дъаассын	дъаарсын — тонкий, нежный, а потому — прозрачный, просвечивающий [Пек., стлб. 795]
2372	тыымпы	кыра дъобус күөл

---



---

2396	баат	куоһахтыы ханылдан оногуллубут кыра дүлүнтыы [СТБТ II том, с.90]
2575	балтын	рук.: балтыыс
2779	кыппаска	кыппас — кырпа — кылгас бытархай уонна убајас үүнүүлээх [СТБТ V том, с.331]
2788	уптаах	уктаах
2833	ытыскар	рук.: ытыспар
3078	балаҕанын	рук.: былаҕанын
3097	тэрийтэ	тирийтэ
3136	сыссан	сырсан
3235	һытан	сытан
3381	түйаар	куйаар — 1) жаворонок; мебетать, чувыкаты (о жаворонке) [Пек., стлб. 2795]
3424	сүллүрдээн	сүллүрдээ — эрг. тыл, сахалтыы эмтээһинги туттуллар сиэр-туом
3507	Кэй кыыл	былыргы мифологической кыыл
3757	хартыйах	куртыйах, ўөрэ-дъүөрэ тылга сөп түбэһиннэрэн этиллибит тыл
3759	мөгүөнэ	мөнгүөнэ — туох эмэ саамай үрдүк сирэ, ороюо, чыпчаала [СТБТ VI том, с. 120]
3918	заттык	аартык
3978	соругун	рук.: суругун
3985	чөпчүтэ	чопчута
3994	суруктанан	соруктанан
4022	билириккэ	билирэик — саха балаҕаныгар киирэр ааны утары эркингүй сыста турар наара орон
4031	кэтэбириин	дьиз иһин киирэр аана уонна оһоҕу утары ётто [СКТ с.80]
4033	чуулаан	былыргы сахалтыы ампаар дьиэҕэ кыра утуйар хос
4105	саадахтаах	саадах — эрг. тыл, саа хаата
4165	гэннэ	рук.: гиэнэ
4184	даккы	даркы — уу муспут маһа
4233	ахсым	түргэн, дохсун
4243	чалкытта	дъалкытта
4633	симэнэн	рук.: симээнэн

---



---

4682	аранг	ыарыһах, үлэни-хамнахи кыайбат буолбут кини
4683	тулха	дулба
4685	ириэрэр	рук.: итиэрэр
4711	үйалаан	овону ийтэн-хайран дин суолтаа туттуллубут. Былыр оюломмот, эбэтэр оютугар алүүлээх ыал анаан «оёо үйата» дин сиэри-туому толоттороллоро.
4714	аар баҕах	ыныахтыр сиргэ анныллар саамай улахан дьоуннаах сэргэ
4715	төҕой сэлэнни	икки баҕана ыккардыгар чиккэччи тардыллар кулун баайар быа. Онно хас да кулун тардыллар [СКТ с. 125]

---

---

## АНАЛ ААТТАР ҮЙЫННЫКТАРА

- Аабылаан ууha** — хоñуйууга ахтыллар аат — 3106.  
**Аал Луук Мас** — орто дойдуга үүнэр мас — 454.  
**Аан Чалбай дойду** — Көр Дъэллик бухатыр дойдугун аата — 760, 3262, 3291, 3786, 4406, 4639.  
**Адыы Будьу** — айыы бухатыра, Көр Дъэллик илдьитэ — 778.  
**Айыы туйаар удаðаттар** — ўөһээ дойду удаðаттара — 3381.  
**Ала Буурай** — аллараа дойду 38 бинин баылыга — 253.  
**Алантай Бootур** — айыы бухатыра, олонхо сүрүн геройа — 310, 830, 1078, 1430, 1442, 1828, 1971, 2098, 2338, 2875, 2977, 3016, 3144, 3323, 3416, 3444, 3559, 3776, 3812, 3927, 3975, 4131, 4367, 4433, 4475, 4536, 4563.  
**Ап Норохойдоон** — бухатыр атын иччитэ — 2367.  
**Ап Сырыбынай** — Кыыс Ньюргустай ата — 4315, 4340.  
**Арсан Дуолай** — аллараа дойду баылыга — 186, 251, 1861.  
**Балыксыт Баканайдаан оюонньор** — хоñуйууга ахтыллар аат — 2362.  
**Банаанай ууha** — хоñуйууга ахтыллар аат — 3105.  
**Бэйбэңсэ Кую** — айыы кыына, Алантай Бootур балта — 321, 769, 1112, 1765, 2260, 3334, 3587, 3603.  
**Көкөөнөй ууha** — хоñуйууга ахтыллар аат — 3104.  
**Көр Дъэллик** — айыы бухатыра — 763, 3265, 3294, 3312, 3361, 3451, 3714, 3745, 3788, 4408, 4414, 4463, 4479, 4508, 4639.  
**Куобальдын бөбө** — Күн Эрэли орто быраата — 2647.  
**Күн Дъэллүк улууha** — орто дойду улууha — 796.  
**Күн Эрэли** — тонус бухатыра — 2644, 2654, 2831, 3007, 3138, 3331, 3419, 3568, 3708, 3780, 4473, 4491, 4641.  
**Күөччүт Кедөлөйдоон эмээхсин** — хоñуйууга ахтыллар аат — 2364.  
**Кытай Бахсы** — тимир уустарын баылыга — 3041, 3102, 3111, 3126.  
**Кыыс Кыскыйдаан** — абааны дъяхтара — 1870, 1873, 1945, 2153.  
**Кыыс Ньюргустай** — кыыс бухатыр, Алантай Бootур кэргэн ылар кыына — 3698, 4447, 4520.  
**Нылгыаскайдаан Баатыр** — Күн Эрэли кыра быраата — 2650, 2913.  
**Одун Хаан** — ўөһээнги айыы — 3476, 4541.  
**Сабыйа Баай Хотун** — орто дойду олохтоою — 3695, 3879, 3953, 4444, 4481, 4516, 4645.  
**Саха Саарын Тойон** — орто дойду олохтоою — 3694, 3878, 3952, 4443, 4480, 4505, 4515, 4644.  
**Тимир Нырилики** — Кыыс Кыскыйдаан абата, ойуун — 2141.

---

---

**Тимир Суодабыллаан** — абааны бухатырыа, Уот Мөбий бухатыыр илдьитэ — 1064, 1118, 1141, 1369.

**Тимир Тингсиллики обонньюор** — аллараа дойду олохтообо — 1892.

**Улуутуйар Улуу Тойон** — Үөһээ дойдуга олохтоох абаанылар башылыктара — 284.

**Унаалдын Үчүгэй** — Күн Эрэли балта — 2957, 3792.

**Уорда Мөбий** — Улуутуйар Улуу Тойон обонньюор ойово — 283.

**Уот Кудулу байдал** — аллараа дойдуга баар байдал — 2137.

**Уот Мөбий бухатыыр** — абааны бухатырыа — 1107, 1246, 1304, 1426, 1462.

**Уот Умсуурдаан удаан** — Кыыс Кыскыйдаан ийэтэ, Уот Кудулу байдал иччите — 2139.

**Үрүн Үөкэйдээн** — айны кыына, Кыыс Ньургустай иккис аата быннылаах — 3701.

**Үс таас Иэгэлдин** — үс бырааттыы, сир халлаан ыпсар сирин олохтоохторо — 4325.

**Чынгыс Хаан** — үөһээнгни айны — 3477, 4542.

## ОЛОНХО СЮЖЕТЫН ХААМЫЫТА

Сүрүн түүмэх-тэр	Түүмэхтэр ис хонооннор	Кэпсэнэр кээмэйн строканан
Кириитэ	Былыргы дыл быларыйар мындаатыгар aan дойду айыллан туруута.	1—119
	Алантай Бootур дьизтин-үотун ойуулааын.	120—294
	Алантай Бootур уонна кини балта Бэйбэнсэ Куо тас көрүнгэрин, тангастарын-саптарын ойуулааын.	295—348
	Алантай Бootур «хантан ўёскээбитим буоллар» дийн толкуйа.	349—395
	Алантай Бootур олорбут дойдтуун ойуулааын.	396—445
	Аал Луук Маын ойуулааын.	446—482
	Алантай Бootур баайын-дуолун ойуулааын.	483—510
	Алантай Бootурга Үөхээ дойдуга 39 бинин ууһа, Аллараа дойдуга 38 бинин ууһа олорор дийн өй кириитэ.	511—527
	Алантай Бootур соютохсуйуута.	528—584
	Адыы Будьу айаннаан кэлиитин ойуулааын.	585—685
Бухатыр балтыгар Бэйбэнсэ Куова күтүэт-тээчин сајала-ныыта	Адыы Будьуну ойуулааын.	686—724
	Адыы Будьу Көр Дьэллик бухатырга Алантай Бootур балтын кэргэн кэпсэтийтэ.	725—789
	Алантай Бootур балтын кэргэн биэриэх буолуута.	790—800
	Адыы Будьу акка олорон айанга бэлэмнэнитэ.	801—818
	Адыы Будьу Алантай Бootур төхө тэриирдээх, бэлэмнээх киñгигиний урууну тэрийэргэ дийн ыйыппытыгар, Алантай Бootур барытын кыайар киñибин дийн этийтэ.	819—869
	Адыы Будьу айана.	870—874
	Алантай Бootур урууга бэлэмнэнитэ.	875—921
	Абааны бухатырын илдьитэ кэлиитэ	922—969
	Тимир Суодабыллаан дьүүнүн-бодотун ойуулааын.	969—1052
	Тимир Суодабыллаан Оруулур Уот Мөйж бухатырга Алантай Бootур балтын кэргэн кэпсэтийтэ.	1053—1122
Абааны бухатырын илдьитэ кэлиитэ	Алантай Бootур кэлэр ый кылбайар кыñыл тултуутар кэлээринг дийн этийтэ.	1123—1139
	Тимир Суодабыллаан төттору дойдтуугар барыгта.	1140—1153
	Алантай Бootур салгын үлэлии хаалара.	1154—1161
	Көр Дьэллик бухатыр дьоно-сэргэтэ, урууга айаннаан кэлиилэрэ.	1162—1227

Уот Моёй күтүг- тээнийнэ	Оруулур Уот Моёй бухатыр кэлэригэр халлаан уларыйынта.	1228—1240
	Алантай Бootур абааны бухатыра Уот Моёй кэлиитигэр бэлэмнэнитэ.	1241—1294
	Абааны бухатырыа Уот Моёй дьонун-сэргэтин кыт-та айаннаан кэлиитэ.	1295—1429
	Абааны бухатырыа Алантай Bootуру көрсө түүн баран, Бэйбэнсэ Куону кэргэн ыла кэлбитин туунан иниитинэриитэ.	1430—1464
Уот Моёйу кытта куен корсу- хүүлэрэ	Ону истэн баран Алантай Bootур кынырынта, уонна абааны бухатырын Уот Моёй охсуууга ынтырынта.	1465—1547
	Абааны бухатырыа Уот Моёй Алантай Bootурга балтыгын кэргэн биэр дизэн тыл бырахсынта.	1548—1599
	Алантай Bootур уонна абааны бухатырыа Уот Моёй охсууулара. Алантай Bootур кытайынта.	1600—1744
Алантай Bootур абааны кынын албаныгар кириитэ	Алантай Bootур абааны кынын албаныгар кириэн бириитэ. Бэйбэнсэ Kyo (абааны кынха кубууйбут) кэргэн тахсан баран эрэбин, эн мийгин күтүгт дойдтуугар илдээн биэр дизэн элпилтигэр Алантай Bootур акка олорсон айаннааныннаа.	1745—1836
	Алантай Bootур биирдэ вийдеммүтэ Кыыс Кыскыйдаан дизэн абааны кынын кытта Аллараа дойдуга айаннаан, кини дъизтигэр тиййэн кэлиилэрэ.	1837—1889
	Тимир Тингилики оюнниор ыалдыкка күес бунаран анатынта. Ону Алантай Bootур сиэбитэ буолан баран остуул анныгар товуута.	1890—1942
	Кыыс Кыскыйдаан Kyo утгайар орон онгорон баран, Алантай Bootурга ыал буолан олорууха дизэн этийтэ.	1943—2042
	Алантай Bootур Кыыс Кыскыйдааны албинаан өлөрүүтэ.	2043—2158
Күн Эрэли дьүнүн кубулу- йуута	Алантай Bootур Орто дойдтуугар айаннаан тиййэн кэлиитэ.	2159—2223
	Алантай Bootур дъизтигэр-утугар кэлэн ахаанына.  Ahaan бүтэн баран вийдөөн көрбүтэ, дъизтигэр абааны да буолбатах, айын да киһитэ буолбатах киһи кириэн олорор эбйт. Күн Эрэли дьүнүн кубууйлан бэйэтин билсиинэриитэ уонна эйигин кытта доёр буолан олоробун дизэн көрдөнүүтэ. Онуоха Алантай Bootур анынан, сөбүлэн олордуюм диир уонна ыраахтан кэлбит киһи бынтынан утгайан хаалынта.	2224—2294 2295—2484

Күн Эрэли балтын Бэйбэнгэс Куону курэтигтэ	Алантай Бootур утыйан турбутугар ыалдьыт уола да, балта да сух, олору көрдүүр, кыныраар, толкуйдуур.	2485—2590
	Алантай Бootур ата эн балтыгын тонус уола Күн Эрэли дизэн бухатырыр илдээ барбыта дизэн иинтигинэриитэ.	2591—2657
	Алантай Бootур айангыа бэлэмнэндээ, айана.	2658—2766
	Алантай Бootур Күн Эрэли бухатырыр дойдтуугар тиийэн кэлийтэ.	2767—2807
	Алантай Бootур Күн Эрэлини охсуууга ынтырыта.	2808—2862
Үс тонус бухатырыр- дарын кытта киирсии	Куоңалдын бөө, Ныалгыаскайдаан бөө, Күн Эрэли Алантай Бootур утарты охсууулара.	2863—2917
	Куоңалдын бөө, Ныалгыаскайдаан бөө балтыгын биңиги убайбытыгар Күн Эрэли бухатырга кэргэн бизэр дийилэрэ, ол оннугар биңиги балтыбытын Унаалдын Учутгэйи кэргэн ыл дийилэрэ уонна куотан хаалылара.	2918—2975
	Алантай Бootур Күн Эрэли бухатыры кытта охсуууга.	2976—3003
	Күн Эрэли тэн күүстээх дөннөр быннылаахпүт, онон заанын албанынан, куотар былыт кубулжатынан охсуунан көрүөх дизбэтигэр, биңиги кийигит себүлэхнитэ.	3004—3070
	Иккисэн хоту муораа тиййэн, урдук хайаа тахсан- наар бэйзэ—бэйзэлэрин баайан бааран муораа ыстанан кэбинэллэр, үс хонук ааспытын кэнээ кыттыга таксан кэлэллэр. Ол кэнээ Кытай Бахсы уустарыгар тиийэн кэлэн күөттэтэн көреллэр.	3071—3132
Алантай Боотур Күн Дээлликтэ илдьит ыттара	Күн Эрэли бухатырын уонна Алантай Бootур бэйзэ—бэйзэлэрин охсааны ытыаланылара. Күн Эрэли бухатыры Алантай Бootуру охсааны ытан баанырдынта.	3133—3233
	Алантай Бootур атынан Кер Дээлликтэ кэргэн ылыхаа буолбут Бэйбэнгэс Куону Күн Эрэли бухатыры уоран барбытын кэлэн ыл, мийгин өлөөрү сытар дизэн илдьити тириэрднитэ.	3234—3273
	Алантай Бootур Кер Дээлликтэ ыыппыт илдьитин ата тириэрднитэ.	3274—3357
Алантай Боотуру тилиин- нэрии	Кер Дээлликт Алантай Бootуру бынхаары айана, ол айаннаан ийн айын удаацттары көрсөн Алантай Боотур сырдык тынын бынхаан дизэн көрдөхүүтэ.	3358—3424
	Кер Дээлликт уонна удаацттар туос дьяанты арђаныгар айаннаара.	3425—3441
	Айын удаацттара Алантай Бootуру тилииннэрийлэрэ.	3442—3563

---



---

Саха уонна тонус бухатыр-дарын илдэхийнээ, ыал буолуулара	Айыры бухатырдара Күн Эрэлигэ тиййэн кэлиилэрэ. Бэйбэнгэс Кую Күн Эрэлигэ көнгүл оттүнэн кэргэн тахсыыта. Көр Дээллик Унаалдын Үчүгэйи кэргэн ыларын субэлиирэ. Ону Көр Дээллик сөбүлэхэн Унаалдын Үчүгэйи кэргэн ылыштыта.	3564—3810
Алантай Боотур күтүүт-тээхинэ	Алантай Боотур Саха Саарын Тойонго уонна Сабыйа Баай Хотунга кысыктын кэргэн биэрэ тардын дизн күн оттүнэн оттойччутэ.	3884—4015
	Ол кэнэ дьиэтэн Кыыс Ньургустай бухатыр танганын тангтан утары тахсыыта.	4016—4045
Алантай Боотур Кыыс Ньургустайдаанын күон көрсү-хүүлэрэ	Кыыс Ньургустай Кую Алантай Боотуру суорба хайацаа охсуууга ынтырыыта. Алантай Боотур уонна Кыыс Ньургустай охсууулара. Кыыс Ньургустай көмөөж Үс Таас Иэгэлдлийн дизн үс бирааттылыары ынтырыыта. Үс Таас Иэгэлдлийн дизн үс бирааттылыар Алантай Боотуру хаайыга уган кэбинийлэрэ. Алантай Боотур Ала кэрэ ата хаайыга сыйтарын билэн, Көр Дээллик бухатырга тиййэн көрдөхчүүтэ.	4046—4193 4194—4304 4305—4346 4306—4364 4365—4461
Көр Дээллик, Күн Эрэли комоёо кэлиилэрэ	Көр Дээллик Күн Эрэлигэ тиййэн Алантай Боотуру хаайыга уклуттарын кэлссэхинэ. Күн Эрэли уонна Көр Дээллик Алантай Боотуру хаайыттан хостоон танаарылара.	4462—4486 4487—4501
Алантай Боотур Көр Дээллик субтийн Кыыс Ньургустайга иккинчин күтүүтээхинэ уонна ыал буолуулара	Үнүен Саха Саарын дьиэтигээр тиййэн кэлиилэрэ. Уонна Көр Дээллик эн анализ Алантай Боотурга кэргэн тахсыахтаахын дизн Кыыс Ньургустайга этэрэ, онууха Кыыс Ньургустай охсуууга чыстытай буолакка ынтыраа. Алантай Боотур уонна Кыыс Ньургустай охсууулара. Кыыс Ньургустай хотторуута. Эйэлэннийлэрэ уонна дьонноругар-сэргэлэригэр кэлиилэрэ. Ыал буолуулара, дойдуларыгар айаныныр кэмнэрэ. Саха Саарын Тойон уонна Сабыйа Хотун алгыстара. Дойдуларыгар тиййэн ыал буолан олоруулара.	4502—4559 4560—4595 4596—4607 4608—4641 4642—4692 4693—4716

## *Сыньяры*

### **Е.Г. Охлонков-Буоратай аатын үйэтигингэ дъяналлар**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОПРАЗДОВАНИЕ  
«ФРУНЗЕНСКИЙ НАСЛЕГ»  
НАМСКОГО УЛУСА (РАЙОНА)  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА (ЯКУТИЯ)  
НАМ УЛУУҮН  
«ФРУНЗЕ НЭҮЛИЭГЭ»  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЭРИИЛГИЙН

Ул. Потанина, 18 с.Бирюз. Намский улус ЧИМБИР  
Телефон (362) 29-5-25

Потанина ул. 18, кв. Фрунзе изб. Нам  
улуса ЧИМБИР Телефон (362) 29-5-25

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЪЯНДАЛ

11 октября 2011 г. № 37

Об изменении типа и названия Муниципального учреждения «Центр досуга «Сарыал» на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга им Е.Г. Охлонкова - Буоратай» Муниципального образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия)

Во исполнение Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Распоряжения правительства РФ от 30 сентября 2010 г. № 1505-р, в целях оказания органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) содействия и приведению правового положения муниципальных учреждений в соответствии с требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ на основании Решения Схода граждан МО «Фрунзенский наслег» № 82/1 от 11.10.2011 г. «Об изменении типа и названия Муниципального учреждения «Центр досуга «Сарыал» на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга им Е.Г. Охлонкова - Буоратай» Муниципального образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия)», распоряжаясь:

1. Изменить тип и название Муниципального учреждения «Центр досуга Сарыал» на Муниципальное бюджетное учреждение «Центр досуга им Е.Г. Охлонкова - Буоратай» Муниципального образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия);
2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга им Е.Г. Охлонкова - Буоратай» Муниципального образования «Фрунзенский наслег» Намского улуса Республики Саха (Якутия) в новой редакции;
3. Уполномочить и.о. директора МБУ «ЦД им Е.Г. Охлонкова - Буоратай» МО «Фрунзенский наслег» Намского улуса РС(Я) Савиному Акулину Васильевичу подписать заявление фирмы У 13001 и провести перерегистрацию учреждения в МРИ ФНС РФ №5.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава МО  
«Фрунзенский наслег»



Бюлгү

В.Н. Петров

### **Улуус нэхилиэктэригээр**

Аатырбыг олонхоут, норуотырыньята, 1939 с. ССРС Суруйзаччыларын союнүүн чилинээ Егор

жаландар балхтээтээ.

Татьяна Федоровна аватын тууцан итии-истиг түллардаах ахтын оigorдо, нэхилиэгин бар дьонугар махтанаа,

## **БУОРАТАЙ СЫЛА**

Герасимович Охопков-Буоратай төреобут 115 үбүлүйдээх сыйлын туларын ахтан-санаан ааңарбыг биниги ытых испит дизн Фрунзе нэхилиэгээр 2012 сым Буоратай смынан билэрилини. «Фрунзе нэхилиэгэ» МТ баңылыгын 2011 с. алтынын 11 күнүнээд дъаңалынан «Сынъаланг кийн» муниципальний бюджетийг тэрилтээв Е.Г. Охопков-Буоратай аата ингерилини уонна дъаңалта таңыгар Буоратайга бист турда.

Олонхоут төреобут күнүгэр анаан тохсунинь 5 күнүгэр Фрунзеба үбүлүйдээх тэрээншинытылышнаа. Балдыгтарынан Буоратай ииппилт кынха Парников Татьяна Федоровна уонна бииргэ төреобут убайын Охопков Иван Герасимович сизээ Охопков Роберт Семенович буулгуулар.

Нэхилиэк ава баһылыга В.Н. Петров олонхоут олодун, үзэтийн сырдатай дакылаат аахта уонна кынъыгар Татьяна Федоровнаа обдебүннүүк бэлжэх, тыннаах сибэкки туттарда. Үбүлүйгэ үзэлэспит дъоигно бочуутунаи грамоталары туттартаат. Кэлбит ыалдыгтарга Буоратай 115 сааңыгар анаан

үорүүтүп уллэхинээ. Роберт Семенович аймахтар ааттарыттан абаџаларын, энэлзирин Егор Герасимович утуб аатын үйттигинт уонна үбүлүйүн тэрийнгэ сыралаах, дъаныардаах үзэлзирин инин барда махталы, бары үтүенү бааран туран махтал суруктары В.И. Петровка, А.Е. Охолопкова, В.И. Мухинаа, П.И. Ядрихинскада туттарда.

Салгын Пепов Васи «Норуотырыньята, олонхоута Е.Г. Охолопков-Буоратай тууцан ахтындар» дизн дакылаат аахта. Аниа Егоровна Охолопкова, Буоратай бииргэ төреобут убайын Спиридон Герасимович Охолопков сизээ, нэхилиэк иккя аатырбыг олонхоуттары паранаан суруйбут «Кизи туттар дьоммут» дизн хоноопуу аахта. Библиотекарь Варвара Иннокентьевна Мухина Буоратай «Алантай Боттор» олонхотуттан бына тардан аахта. Үоруулээх тэрээншигэ кыттынан овзорбут Охолопков Тима, Бугаев Миша ыалдыгтары ырынан азэрдэлээтилэр.

**В.И. МУХИНА,  
Фрунзе нэхилиэгийн  
библиотекара**

*Энсээлий/Иам  
2012 с. тоо. 25.  
Чуче)*

---

---

## П.А. ОЙУУНУСКАЙ КЭРЭХСЭЭБИТЭ

П.А. Ойуунускай норуот тылынан айымнытын мэлдий өрө тутара. 1937 с. Нам улууңтар эдэр суруйааччылары кытта тахса сылдьян олонхонуттары, норуот ырыаһыттарын кытта анаан көрсүбүт, олонхолуулларын истибит уонна билингни кэмнэ норуот ырыаһыттара туту гыныахтаахтарыгар санаа атастаңыта буолбут. Ол туһунан П.А. Ойуунускай «Эпоха счастья и радости» дизн «Социалистическая Якутия» ханыят 1937 с. ыям ыйын 9 күнүгээр бэчээттэпил ыстатыйатыгар бэлизэтээн анарбыт збит. Маныаха Уус-Алдан, Таатта улуустарыгар норуот ырыаһыттарын кытта тух үлэ баарын ахтан анарбыт уонна норуот ырыаһыттара сэбиескэй кэм кайыныларын хонхойуохтаахтарын туһунан сорук туроурбут.

### Эпоха счастья и радости

Нет такого уголка в нашем могучем и прекрасном отечестве, где счастливые народы СССР не пели бы полным голосом о счастье и радости, о победах социалистического строительства, о теплой и светлой любви человека — гражданина к раскрепощенному труду, как к делу чести, доблести и славы. О героях и героянях труда слагаются гимны, составляются легенды, они окружены любовью и почетом. Каждый честный труженик считает для себя большим счастьем сидеть за одним столом со знатным гражданином своей родной земли и поднять бокал за счастье и славу.

Счастливый и полнокровный трудящийся народ развивается всесторонне: он овладевает сложным процессом механизированного труда, он изобретает новые части к машинам, он следит и изучает политику своей родной, дорогой ему партии Ленина—Сталина. Нет ни одного честного, преданного и грамотного гражданина, у которого не были бы настольными книгами основные труды Ленина и Сталина. Путеводной звездой является величайшая книга т. Сталина — «Вопросы ленинизма». Кто из нас не изучает историю ВКБ(б), этот единственный ключ к пониманию всей современной истории человечества?

Дух Ленинизма — дух не только народов СССР, нет это дух мирового пролетариата и всех угнетенных народов всего мира. Дух ленинизма — дух мирового пролетариата — Прометея, поднявшего на весь мир факел восстания. Вот почему так нам близки узники фашизма в Германии, героическая борьба трудящихся народной Испании. Вот почему каждый трудящийся каждой капиталистической

---

---

страны так восторженно приветствует наших героев труда, подвиги каждого нашего честного труженика.

Дух ленинизма — дух преданности до самозабвения, дух доблести, геройства и чести, вот чем объясняется непримиримость ленинцев к неискренности, двурушничеству, либерализму и примиренчеству. Армия Ленина и Сталина ведет жестокую войну с мировым капитализмом, в этой войне всякое допущение колебаний — смерти подобно. Во время войны изменников предателей — расстреливают. Во время победы каленым железом выжигают ошибки и недостатки, ибо большой боец не может вести войну.

Мирообъемлющий дух Ленина и Сталина будет жить в сердцах поколений в грядущих веках. Дух ленинизма слагается в условия борьбы и рождения большевика-ленинца происходило в определенных исторических условиях. Отсюда и вытекает, что рождение и становление большевика-ленинца будет центральной проблемой всего дальнейшего развития всей человеческой мысли — философии, науки и художественной литературы. Олицетворение Ленина и Сталина в художественной литературе займет века и ленинизм будет никогда неисчерпаемым источником развития всех гениев грядущих веков.

Ведь мы знаем, что образ «Фауста» вынашивался веками в народном творчестве и только Марло удалось в 1590 г. дать впервые драматизированный образ «Фауста». Гений Гете, выросший одновременно с гигантским философским построением Гегеля, возвел образ «Фауста» в мировую величину.

Литература народов СССР займет первое место, как первый и непосредственный творческий источник в истории дальнейшего развития мировой художественной литературы и счастлив и бессмертен будет в веках тот советский писатель, который оставит богатое наследство о Ленине и Сталине для будущих поколений. Отсюда и вытекает, что советские писатели должны работать, непокладая рук, над материалами своей эпохи для создания образов большевиков-ленинцев.

В среде трудящихся масс имеются величайшие мастера народного творчества, хранители вековых богатств и традиций. При правильной организации их творческой работы и помощи им над освоением основных моментов жизни и деятельности наших вождей, они дали бы нам неизмеримой ценности поэмы современного героического эпоса. Есть сведения, что один народный сказитель из Усть-Алданского района сейчас работает над поэмой о товарище Сталине. Надо чтобы все партийные и советские организации и писатели оказали товарищу помощь и поддержку.

---

---

Неизгладимое впечатление оставило у меня посещение Намского района. На районном слете народных певцов и сказителей с хранителями и носителями народного творчества встретились наши молодые советские писатели. Это — был праздник народного творчества, веселья и радости широких трудящихся масс. С большими успехами выступали хор учащихся в составе 50 человек, хор колхозников 30 человек и татарский хор. Один молодой якут пел на якутском, эвенкийском и украинском языках. Особенный восторг вызвали выступления оркестра учащихся, давшего два номера джаз под управлением ученика пятого класса. С большим подъемом были встречены выступления колхозного оркестра в составе 30 человек. Хорошие номера дали народные певцы. С учащимися и колхозниками состязались домохозяйки.

Все эти успехи достигнуты под управлением молодого народного учителя т. Потапова. Колхозники и учащиеся Намского района культурно веселятся: пение, музыка, танцы, декламация захватили широкие массы. На вечере встречи народных певцов, сказителей и писателей были выступления народных певцов и писателей. 4 народных олонхосуга (сказители) исполняли одну героическую поэму из якутского богатырского эпоса. Затем происходил обмен мнений о перестройке работы народных певцов и сказителей — о их переключении на новые советские темы. Все разговоры шли вокруг вопросов подготовки всех трудящихся к встрече 15-летия ЯАССР и XX-летия Октябрьской революции.

Совсем другую картину представляет моя родина — Таттинский район, исстари являющийся колыбелью народного творчества, давшая поэта А.Е. Кулаковского, драматурга А.И. Софронова, писателей и поэтов Н.Д. Неустроева, Бястинова, Д.К. Сивцева, Н.Е. Мордина, С.Р. Кулачикова, художников — И.В. и П.В. Поповых и видных работников нацтеатра Н.И. Слепцова и П.И. Васильева,

Если учесть плохую работу некоторых наследственных советов, то неволе создается тревожное настроение и возникает вопрос — с чем придет Таттинский район к 15-летию ЯАССР и к XX-летию Октябрьской революции? Притчей во языцах стало отсутствие бани в районном центре. Даже в домах правлений колхозов до сих пор царствуют ручные жернова. Дом социалистической культуры не имеет никакого культурного оборудования (имеется всего 6 разбитых ба-лаек, а в средней школе ни одного музыкального инструмента).

Отсутствие культурных товаров тормозит разворот работы среди колхозников и учащихся. В Москве были изданы музгизом сборник якутских песен и школьный сборник революционных песен, из этих

---

---

книг нет ни одного экземпляра ни в школах, ни в доме социалистической культуры.

Единственный во всем районе дом социалистической культуры требует капитального ремонта и культурного оборудования. Народный комиссариат просвещения и Таттинский районный исполнительный комитет должны найти средства на ремонт, иначе зимой нельзя будет работать в доме культуры.

Районы, которые имеют дома социалистической культуры, должны иметь свои постоянные театральные кадры. В такие районы следует дать опытных артистов для создания на местах театров, работающих на хозрасчете (любительские силы на местах есть). Несмотря на тяжелое положение с культурными товарами — все-таки пение, музыка и танцы внедряются к толпу учащихся и колхозников.

Весенний разлив эпохи счастья и радости вступает в свои права: нужна незначительная помощь и богатое народное творчество широко разольется по всей счастливой, молодой Якутии.

Таттинскому району, где покоятся прах ткача Петра Алексеева, родине видных якутских писателей — должна быть оказана всемерная помощь и нужно поднять его до уровня передовых районов. Район отстает, район нуждается в поддержке ЯЦИК и СНК, ему надо помочь наладить работу. Якутский национальный театр должен помочь Таттинскому району в правильной постановке работы в доме социалистической культуры: дом социалистической культуры является меньшим братом нацтеатру, он должен быть подшефным детищем для национального театра.

Нельзя не отметить как печальный факт замкнутость учителей Таттинского района, они стоят в стороне от массовой, культурной и политической работы трудящихся масс, не ведут работы среди колхозников. Учителя Намской и Таттинской школ по работе среди колхозников должны быть примером для учителей всех других школ.

*Ойунский*

---

---

## ЕГОР ГЕРАСИМОВИЧ ОХЛОПКОВ ТУҮННАН АХТЫЛАР, СУРУЙУУЛАР

### Абаам Буоратай

Охлопков Егор Герасимович-Буоратай — мин энэм Спиридон Охлопков бииргэ төрөөбүт сурдья. Ийэбит хараын эпэрэссиийэлэтэ куоракка баарыгар миғин уонна улахан бырааппын Гошаны Буоратайдаахха хаалларбыта. Син балачча өр олорбуппут. Ол сафана, кыра кылааска үөрэнэр этибит. Кинилэргэ олорбуппут тухары, күн аайы, киэнэ айылык кэнниттэн Буоратай наар ыллырыр этэ. Истээччилэрэ: кэргэнэ, мин, быраатым буоларбыт. «Дъэ, истин!» — дин баран, нахаа уүнүнүк ыллырыра. Ол сафана, олонхо эрэ, тойук эрэ билбэт буоллахпыйт. Ыллаан бүтэн баран, бынааран кэпсиир. Билигин олох өйдөөбөппүн, туту кэнсээбитин. Обзорогро сыйыана олус үчүгэй этэ. Иллэн кэмигэр бинигини кытта бодьуустаңара. «Бүгүн оскуолаңа туту үөрэттигит? Уруоккуун аахтыгыг дуо?» — дин куруук ыйытара, сүбэлиирэ-амалырыа. Үөрэхпитигэр үчүгэй этибит, ол да буолар син биир көрөр-истэр этэ. Сорох ардыгар ыллаан-туо-йан, көрүдүүестээн күллэрэр-үөрдэр буолара.

Арай биирдэ оскуолаңа үөрэнэ бараары сыйдьан, быраатым плагогун суујан баран, онох аана ахааңыгар куурдааччы буоллум. Ыксаан, куурда ини дин, быраатым сонун сиэбигэр уган кэбистим. Сиэттийн баран оскуолаңа тиийизхтээх суолбутун ортолоон истэхпитинэ, Баылай Колесов дин киңи утары көрсон: «Тоойуом,

Охлопкова  
Анна Егоровна  
уонна фольклорист  
Дмитриев П.Н.  
Фрунзе, 2011 с.



---

---

быраатын соно умайан эрэр», — диэтэ. Өйдөөн көрбүпүт буруотараа бөөө, сонун сиэбэ тэхэ сиэмmit. Уолум куттанан ытаата, минькаатым ажай, Баылай хаарынан саба тутан умулларда. Үөрэнэн бүтэн дьоммутугар кэллибит, дьизбэ киирээппитин кытта Буоратай кишини күллэрих курдук тылларынан мүччүргэннээх түгэммитин хохуйан ыллаата, эрдэ биллэхтэрэ дии. Биһигти нахаа сохуйдубут, дьинбэргэтибит ажай. «Овом сэрэххин сүтэрбиккин, хаан баџарар сэрэхтээх буолар наада», — диэтэ, күллэ уонна төбөбүттэн сыллаан ылла. Мин онно нахаа үөрбүтүм. Дьизбитигэр эбигэ буолар дьарылларбыт хааллаа. Билигин мин бырааппынын учутал идэлээхпит. Буоратайдаахха олорбут кэммин ахтан-санаан аахааччыбын: кини сымнаас майгытын, үтүе санаатын. Сылаас дьизлээх, чуумпу олохтоох, миннигэс астаах ыал этилэр.

Охлопкова Анна Егоровна

Фрунзе нэһилиэгэ, 30.07.2011 с.

### Мин Буоратайга иитилийтим

Балтараа саастаахпар ийэм Терехова Ааныс елбүт, онтон ыла иитиэххэ сыйдыбытым. Бастаан Хачилова Маппыыс ийтэ ылбыта, Дьяконов дин Түбэ киһитигэр кэргэн тахсыбытыгар Буоратай иккис эмэхсинэ Өлөөнө ылбыта, күһүн овуунан Чомчоёйго илдьибитэ, онтон Көбөкөнгө элбэх баџайы сүөһүнү үүрэн кэлбипит.

Буоратай сымнаас майгылаах үтүе кини этэ. Ыллырынан, куолаа дьэнкэтийнэн Бэдьэлэтээбэр ордоро. Араас пъесаларга, кэнсиэрдэргэ сүрдээбин кыттара. Бэйэтин кэмигэр тахсылаахтык үлэлээн, ыллаантуйян, ытыхтанар кини буолан суол-иис хааллардаа. Буоратайдаахха иитилиибин-пин күндүтүк саныбын. Фрунзе учаастагар өр сыл ыаннныксытгаан, кэлин Намга сүүрбэччэ сыл коммунальний ханаайыстыбаа үлэлээтийм. Соботох бэйэм элбэх овлоох, сиэннэрдээх, хос сиэннэрдээх ыал буолан олоробун.



Буоратай иипит кына  
Парникова Татьяна  
Федоровна

Парникова Татьяна Федоровна

28.06.2011 с.

---

---

## **Улахан олонхоут — Охлопков Егор Герасимович-Буоратай**

Төрөөбүт сирэ Көбөкөн нэһишигэ, биэс бииргэ төрөөбүтгэр. Бастакы кэргэнэ Ядрихинская Ирина Ивановна дин, иккинэ — Попова Өлөөнө. Оюолоро: Киэсэ, Суоньна, (Володя уонна Маруся — Өлөөнөттөн оюолоро). Уола — Охлопков Иннокентий Егорович Москватааы Щепкин аатынан театральный училищены бүтэрбитэ, Дьокуускайга Саха драмтеатрыгар артыыстаабыта, Сунтаарга народний театры тэрийбитэ, Намга РДК-да дираизктэрдээбитэ.

Сэрии сабаламмытын кэннэ, 1942 сыл күһүнүгэр, Граф биэрэгэр Ленскэй пароходство базата олохтоммутунан элбэх тутуу үлэтэ ыытыллыбыта, үлэ фронун быннытынан, Егор Герасимович онно хабыллан элбэх дыэ тутуутугар үлэлээбитэ. Сэрии бүтэн, Фрунзе холкуонугар кэлэн биригэдьиир, ферма сэбиэдиссэйэ, бэрэссэдээзэл буола сыйдыбыта. Ханнык да үлэйтэн толлон турбат этэ.

Дыон синниаланын тэрийнитгэ көхтөөхтүк кыттара, олонхою, пьесаа барытыгар ооннуура. «Сохуччу үөрүү» дин кэпсээни пьеса онгон көрдөрбүпүт, кини онно Дэлиний кинээс буолбута, Бэдээзэл Түнкүн Байбалы оонньообута. Буоратай нахаа көрүдүүс тыллаах, кулүүк этэ. Бу пьесанан оройуонгя бастаабыпьт. Оччотообуга тангас-сан суух буолан, куоракка киирэн күрэхтэхэргэ анаабыттарын кыайан барбатахпьт. Нахаа үчүгэй куоластаах, ыллаатааын ахсын куолана чөллөрүйэн инэр этэ.

Ядрихинская Прасковья Николаевна,  
герой-ийз,  
үлэ, тыыл бэтэрээнэ,  
Нам улууңун Ытых кинитэ

Фрунзе нэһишигэ, тохсуннью 12 к.

### **Е.Г. Охлопков түүнан мин кылгас бэлиэтээниим манныктар**

1943—1944 сылларга биһиги Көбөкөн начальний оскуолатыгар Мөлдьеёйтгэ ўэрэнэр этибит. Харыйалаахтан саты күн аайы манна кэлэн ўэрэнэн баарбыт. Суолбут унуда кэлэ-бара 2,5 көс сир буолара. Куһајан тангастаах кыра оюолорго төһөлөөх ыараханын санаан кэбис. Сарсыарда 5—6 чааска саты айанга турнан, бары ўэрэх кэнниттэн дыизбитигэр 3—4 чааска харантаттан харангча кэлэрбит. Дъэ манынк ўэрэх ол сађана эмиз баара. Дьоннорбург Фрунзеба ыал буолан, тымны сађана айахтаан, ыалга олордо сатыыр этилэр. Миигин ийэм кыһын ахсынны-тохсуннью-олуннью ыйдарга бу Охлоп-



Колесов В.А.

ковтарга дьизлиир этэ. Егор Герасимович ол сабана, трудовой фронтига барбыта. Кэр-гэнэ Өрүүнэ олус сымнаац, ыраас туттунуулаах, учүгэй астаах этэ. Кини кынынын кыра Сонялыын иккиэн эрэ олорбуттара, уоллара Кеша Хатырыкка 6—7 кылаастарга үөрэнэрэ. Xahan эмэ өрөөвлөгө кэлэн баара. Өрүүнэ ыарынах буолан, холкуоска үлэлээбэтэ. Дьизлэрин салгытыгар (үүрүн дьизтигэр) маңаыны баара, онно оствуорас бынылааца.

Мин ажам Колесов Алексей Иосифович «Комминтерн» холкуоска бэрэсэдээстэллии олорон, 1943 сыллаахха аармыядаа ынчырьлан Илингти фронтига сыйльдан

1946 сыллаахха күһүн өрүс туруута кэлбитэ уонна Фрунзе аатынан холкуоска бэрэсэдээтэл буолан, биңиги ыал бары Харыйлаахтан Фрунзеба көһөн кэлбиппилт. Чарангга Охлопков Е.Г. кытта дьукаахтаан олорбуппут. Мин, үөрэхтэн быстах кэмнэ уурайан, бу холкуоска үлэлээбитим. Сидоров Егордуун, Мухин Иванннын куруук бииргэ саас сир хоруутуттар, сайын окко, күһүн сиэмэ хомийууттар, астааңынгар сыйлдарбыт, үлэ бөөө буоларбыт. 1947 сыл күһүн, балаан ыйын сангата, холкуостаахтарга үп-ас тийбэт дин дохуокка харчы булаары, биир ынаңы, биир сибииннэни уонна арыы атыылата Охлопков Е.Г. кытта миигин Сангаарга оночонон ыыттылар, таарыччы холкуос булчуттарын «Эрбэс» арыыга түхэрэн ааһар дьон буоллубут. Протопопов Иван, Парников Ефрем холкуос түүлээхситтэрэ икки ыттаахтар уонна таңаастара, ону барытын улахан оночою тиэйэн хоту түстүбүт. Дьюммут баалларына наар эрдинэр этибит, Егор Герасимович куормалыры.

Ол курдук айаннаан таас сирэйдээх хайалары ааһан, өрүс илин биэрэгэр маастаах сыйрынья хайалардаах сиргэ дьюммутун бултуур сиргит бу дин түхэриэхтээх эбиппилт. Онно чугааан иһэн көрбүппүт: хайа аниынгар биир тайах өрөөтүгээр динри ууга киирэн турар эбит. Дьэ добоор, булчуттарбыт, ыттарбыт оччону көрөн баран аймалбан бөөө буоллулар. «Манна түхэбит, мантан ыла бултуур сирбитин булуохпүт», — дэстилэр. Дьюммут ойон түстүлэр да, били баран хаалбыт тайах суолун устун ыттарын батынан бара турдулар. Биңиги нахаа өр, бу дьон быстан-ойдон, тылларын былас түхэрэн кэлиэхтэригэр динри кэтэс да кэтэс. Кэлбитетэригэр Дьөгүөссэ: «Дьэ булчут дьон бөөтө буолсугут, ити тайах туруу дуо, энгини кэтэнэн,

---

---

ити курдук булду кэнниттэн батынан, төхөнү бултуугут», — дин үөрэтэн эппитэ.

Дьоммутун хаалларан баан, иккиэйзбин аллара дэки уста турдубут. Тымныы тыаллаах күннэр, уу бырдангаан тангаскар тусгэда муус буолан хаалар этэ. Мин оночо икки өттүгэр хардарты-таары биир эрдиини букуйан биэрэ олоробун, Дьөгүёссы куORMALЫР, кининэйэн ыллыны инэр буолара.

Аара куттал бөөө, өрүс арыыларыгар үксүгэр дьон баар буолаллар, ону Дьөгүёссы ити сыгааннаар олороллор дин өрүс ортолтун тутан устарбыт. Оночобо олорон өйүөбүт дуомун сириббит. Ол аяннаан «Күөх ары» («Зеленый») дин сири ааңааштын кытта киэнэ буолла: «Сангаар чугас буолуухтаах, бу хайа анныгар тахсан хонуух уонна сарсыарда тийийзхпит», — дистэ.

Дээ тохтоон, көнөнгө таастар быыстарыгар уот оттон чэй оргутан истибит. Дьөгүёссы миигин: «Уот таңыгар таас быыныгар утуй, мин олорон эрэн харабыллыам», — дистэ. Утуйга сыйтахпына саа тыана дэлби барда, обонньорум хаңын бөөнү түнэрдэ. Үнүктан ойон турбутум, биир киши хайаны өре тахсан эрэр. «Не стреляйте», — дин ханыгтыыр. Дээ айдаан бөөө буоллубут. Дьөгүёссы кэпсийр: «Хайаттан таастары түнэрэн, туух эрэ бу дэки инэр курдук тыас баарын истэн, сэрэнним. Көрбүтүм, биңиги дэки биир киши илинтигэр бынах курдугу тутан баан, үөмэн инэр эбит. Мин халлаан дэки түхаайан ытан хабылыннардым».

Олоруохпут дуо, оночобутагар киирэн аннынан кэбистибит, аյыахта баарбытын кытта тумус хайабыт кэннингэр уот-куө бөө сандаара тусгэ. Мин төрөөн баан аан бастаан электричество уотун манна көрдүм. Саргаарга кэллибит. Бизэркэ тиксэрбитин кытта милиция бөөө биңигини эргийэн кэбистилэр, бөөлүүн хайылаах күрээбит, ону көрдүүллэр эбит. Киним миигин киктэ: «Кинини көрдүүт дин олох этимэ, сирдээн дин илдээ барыхтара, оччою аспыт-малбыт таах ханна хаалтай», — дистэ. Сарсыарда Дьөгүёссы билэр ыалыттан киши киллэрэн, малбытын таан, бу ыалга олорон атыбытын 3—4 хонук инигэр ырыынакка атылаан бүтэргибит. Сангаар, ол сајана, уллэн түнэн киһитэ элбээж сөхтөрбүтэ, нуучча, сыйгаан, араас быракаас барыта баара. Кэлэрбитигэр Дьокуускайга кэлэр борохуутунан, оночобутун атылаан баан, кэлбиппитет. Кебекентө «Ынах ойбоңугар» таһааран биэрбиттэрэ, борохуокка Дьөгүёссы билэр киһитэ үлэлиир эбит этэ. Дьоммутун, ол курдук этэнгэ сылдьан, дохуокка харчылаан турабыт. Манна дајатан эттэхэ, Егор Герасимович олус кынамнылаах, бэрээдэк бөөө, кэпсэтии да мааны буолан, кыайа-хото тутан, бу сырыйны олус табыгастаахтык түмүктээн, дьон да астынар гына атыынтаан кэлэн турар.

---

---

Ити үлэбэ, олохко олус бэринийлээбин, дьону убаастырын түмүгэ.  
Холкуос сүрүн үлэнитэ, маска да, тимиргэ да унанара.

Колесов Василий Алексеевич,  
Нам улууун уонна Нам с. бочуоттаах киһитэ,  
Саха Республикатын бочуоттаах бээтэрзэнэ

Нам, 23.01.2009 с.

**Охлопков Егор Герасимович-Буоратай  
(05.01.1897—1974)**

Олорбут, үлэлээбит сирэ-дойдуга: билингни Нам улууун Фрунзе нэхилиэгэ.

Абата — Охлопков Герасим Иванович (1848—1926 сс.)

Ийэтэ — Охлопкова Анисия Яковлевна (1861—1936 сс.), төрдө Хатырык нэхилиэгэ.

Бииргэ төрөөбүттэрэ: Спиридон, Иван, Варвара, Матрена Охлопковтар.

Урукку кэм киһитин быннытынан оттоон-мастаан, үлэбэ эриллэн, олох ымпыгын-чымпыгын билбитэ. Ыраас туттуулаах мас ууна. Кини тутуспут дыиэлэрэ Граф Бизрэгэр, Намнга — музикальной оскуола буолан тураллар. Холкуоска киирэн араас үлэлэргэ, онтон биригэдьиир, бэрэссэдээтэл быннытынан үлэлээбитэ. Нэхилиэк сэбиэтигэр бэрэссэдээтэлээбитэ. Бэйэтэ үөрэнэн аафар-суурияар буолбууга, кэлин, кырдъян да баран, кинигэ аафа олорор буолара.

Ава дойду Улуу сэриитин кэмигэр үлэ фронугтар сыйдыбыта.



Охлопков Р.С.

Ессе сэрии иниинэ саха чулуу киңитэ П.А. Ойуунускай сала-йыгытынан саха омук былдыргытын үөрэтии, олонхону сөргүтүү сабаламмыта.

Егор Охлопков «Сир урдүтгэн сидынгэри сиппийэбин», «Борогуулсук Боскууоп» хоноонноро бэчээтгээмийтэрэ. Кини «Алантай Боотур» уонна «Үргүн Уолан бухатыры» олонхолорун убайын уолугар Сэмэн Иванович Охлопковка этэн суруйтарбыта, билигин Гуманитарний чинчийни институтгатар хааралла сыйтар.

Е.Г. Охлопков 1939 с. ССРС Суруйааччыларын сойууун чилиэ-  
нэ булдуга.

Сэрийнниттэн Егор Герасимович эйлээх олобу тутууга, алданыны-кээхниини туоратыга актыбынайдык кыгтыбыга. Холкуос биир тутаах, улэни кыайар кинитэ буолан, мэтээлинэн набараадаламмыга.

1947 с. Егор Охлопков, Прокопий Ядрихинский (Бэдээзэлэ), Татьяна Ядрихинская (Ленинград блокадатын кыттылааба) «Күн Дьөнүөлдүүт бухатыры» олонхону туроран Нам оройуонугар бастаан, Дьюкууский театрыгар көрдөрөн улахан биһирэбили ылбыттара.

Е.Г. Охлопков кэргэнэ — Ядрихинская Ирина Ивановна үтүө-  
мааны майгылаах, сүрдээх үлэхит, үчүгэй асчыт, иистэннээн  
бастынга ыарынхаа буолан эрдэ өлбүтэ. Кыыстара Соня оскуоланы  
бүтэрэн баран, эмий ыалдьян өлбүтэ. Уоллара — Иннокентий Его-  
рович Охлопков Москва к. Щепкин аатынан театральний учили-  
шены саха биллийилээх артыстыарын Ф. Потаповы, Л. Сергучеву,  
А. Кузьминаны уод.а. кытта бүтэрэн, Саха драмтеатрыгар бииргэ  
үлэлэббитэ. Сунтаар улуунтар бастакы народнай театры тэрийбитэ.  
Намна культура дызигин дириэктеринэн үлэлэббитэ. Кэргэнэ Аль-  
бина Охлопкова (Гусева), оболоро Александр, Ирина, Татьяна уон-  
на сиэннэрэ билигин Электросталь, Москва куораттарга олороллор,  
үлэлии-хамсын сыйдьяллар.

Егор Герасимович кэлин ыллаабат-туйбат буолуга, кырдъансааңыран 1974 с. күн сириттэн барбыта.

Охлопков Р.С.

Ham, 5.03.2005 c.

**Ийэ олонгхоут Егор Охлопков-Буоратай**

Истинник санысыр обо саңым дьүгээтэ Соня төрөллүт ажата  
Дьёгүэссэни мин өртөн ыла билэбин, таайым Баһылай Парни-  
ков-Хопдьой кинилэри кытта дьукаах олорор этэ. Харыйалаах бө-

---

---

Нүүлэгитгэн манчайгы кылааска үөрэнэ киирбит кэмим этэ. Тохсунны ыйа олус тымны буолан, айных кэмнэ таайбар хонор этим, онно көрдөхгүнэ, унун сојус ундохтаах, хатындыр киши курдук өйдүүбүн. Ийэлэрэ ыарынах эбит этэ, аатын умнубулгун. Соня бииргэ төрөөбүт убайа Кеша Охлопков, ханна үөрэнэрийн билбэт этим, кэлин билбитим, Щепкины бүтэрэн кэлбйт, саха артынга этэ. Ажалара «Фрунзе» холкуунун үлэхитэ этэ, күнүүн көрбөт этим, киэхэ тонгон-хатан, ырыа буолбуг киши киирэн кэлэрэ. Онуха ыра Архип уонна Катя сүүрэн тиййэн, илиилэрин өрө уунан көтөхтөрүхтэрийн бацааллара. Бу ожолор Роберт Семенович Охлопков ыра балта уонна бираата буоллара. Оччолорго Буоратай дьиэтэ дин ааттанар дьиэбэ хас да ыал дьукаахтаан олорллоро. Ожолор ажалара сэрийтгэн кэлбэтэх эбит, ийэлэрэ Татьяна Игнатьевна киэн-холку, ис-киирбэх дьүүннээх, орто ундохтаах дыхтар этэ. Дьөгүөссэ ожолору көтөөн ылара уонна уот иннигэр иттэ олорон кининэйэн ыллырыа. Кини туту ыллырын мин истиэхин олус бацаарым. Сороюор ыллыхтаах ыраас куолаынан тойруктуура, оччою ыраачаан Архип утуйан хаалара. Улахан сојус быттылкаа наар үүт тута сылдьарын өйдүүбүн. Роберт сип-син-нигэс, мап-манган 5—6 саастаах уол бынылааџа, Катя кынаан бэйтигэр сөн эттээбэ, Архип 1,5—2 саастааџа, Соня мин саастынлааџым бынылааџа, ыарынах буолан оскуолааџа үөрэммэт этэ.

Дьөгүөссэ-Буоратай бу хаартыскаа көстөрүн курдук, хайдах эрэ нууччалы бынылааџа, кэртэнэ суюх буолтун кэннэ, бинги бөхүүлэкпититтэн, Харыйалаахтан, Өлөөнө Попова дин дыхтары кэргэн ылбыта. Кэлин, кинилэр Володя дин уол ожоломмуттара, билигин бары суюхтар, олохтон барбыттара.

Мин кини олонхо сурчарын билбэт этим, онтон ыллырын эт кулгаахпынан истибитим. Хас сыллааха эбитэ буолла? Ыныаха кулуупка олонхо туроурбуттара, онно Дьөгүөссэ «Нүргун Бoотур» олонхону туроурбута. Били-



Е.Г. Охлопков-Буоратай  
иikkis кэргэнэ Өлөөнө Попова

---

---

гин санаатахха, ыраас да кылышахтаах, үчүгэй да куоластаах киһи төрөөн ааспүт. Кини бэйэтин ийэ олонхотун айарыгар, төһө эрэ сиргэ-тыаџа ыллаан дъэргэгтэбэ?

Туйгаарыма Куону эмиз биир айылбаттан бэриллибит талааннаах, Үлдъяана Барамыгина ыллаабыта, кини куолана билигин да кулгаахпар иниллэр курдук. Онтон Уот Унтуаакыны биллиилээх ийэ олонхонут Прокопий Прокопьевич-Бэдьээлэ бэйэтэ толорбууга.

Көбөкөн Тараџанатыгагар былсыр-былсыргыттан улуу олонхонуттар ўескээн-терөөн ааспүт сирдэрэ эбитэ үү. Билигин санга ийэ олонхонуттар тахсыаҳтара буоллаа. Кылышах куоластаах эдэр ыччат бөөж баар, сайннарыахха эрэ наада, сайдсыаҳтара да буоллаа!

Колесова Анна Ивановна — Мөссүөк балта

### Ядрихинская Татьяна Кондратьевна ахтыыта



Ядрихинская Т.К.  
1945 с.

Сэрии сылларыгар, Татьяна Кондратьевна Ядрихинская Ленинград блокадатын туораан, дойдугутгар нэхиилэ тынынаах эргиллэн кэлэн баран, дойдугутгар Көбөкөнгө учууталынан үлэлии олорон, 1945 сыллаах саас, сэриигэ барбыт ажаларын, уолаттарын ахта, кэтэхэ олорор оёо, дъяхтар унныуектаах киэнэлэрин түгүнан эмэ, хайдах эмэ кылгатар, санааларын аралдыгатар сыйаллаах олонхо бостонуопкатын турорууну сабалаабыт. Оччолорго Көбөкөнгө олонхонуттар, тоёуксугтар элбэхтэрийн түнанар уонна олору норуокка ийтийнэрэр сяал эмиз баара. Ити Нам оройонутгар нэхиилийк уус-урган түмсүүтүн бастакы ситишийнээх холонуута буолуохтаах. Татьяна Кондратьевна ос-

куолаа ўөрэнэр сылларыттан уус-урган түмсүүлэргэ көхтөөхтүк кыттара. Ол да ишин учуутала драматург Степан Ефремов, театр дириэкторинэн үлэлии олорон, кинини Ленинградка театральний училишца сүүмэрдэнэн баарыгар көмөлөстөө. Оччотообу кэм түгүнан кэпсэтээри, олонхонут Дьөгүөр Охлопков-Буоратай быраата Роберт Семенович Охлопковтын, Татьяна Кондратьевнаа дызтигээр бара сырттыбыт.

— Татьяна Кондратьевна, Көбөкөнгө олонхо бастакы бостонуопкатын бэлэмнээн сынааа хайдах таһаарбытынг түгүнан кэпсээ эрэ?

— Оччолорго, сэрии бүтүөн иннинээби сыйларга, Көбөкөнгө

---

---

элбэх олонхоуттар баалара. Кинилэртэн бастыннара Бэдьээлэ Борокуоппай, Дъөгүөр Буоратай этилэр. Үөрэхтэрэ суюх буолан эрдэ суураллубакка хаалбыт олонхолохторо буолуу. Бэдьээлэ эрдэ сууряааччылар сойуустарыгар киирэн өссө сурулуннаа, Буоратай киирбитин билбэт этим. Үчүгэй бајайы олонхолордоо этилэр. Онтон Борокуоппай олонхотун ус кыныны бына үс көстүүлэх пьеса курдук бэлэмнээбитим. Олонхону бастаан бэйэтин, онтон съанааа ооннуур гына уларытан сурыйан, декорация онготорон, ооннуур дьон тангастарын-сантарын булан бэлэмнээбиппит. Олонхобут «Күн Дъөһүөлдүүт бухатыыр» дин Борокуоппай үчүгэйкээн олонхото этэ. Оннук бэлэмнээн туруоран бэйэбит дьюммутугар көрдөрөн баран, нэнилиэктери кэрийбиппит. Хатырыкка, Модукка сыйлдыбыппыт, онтон эр ылан, оройуон киинигэр Намнаа муус устар ыйга бизэ атынан айаннаан тийбиппит. Оонньоон бүпүпшүт кэнэ райком сэ-кирэтээрэ, райсовет бэрэссэдээтээл съанааа тахсан олус үчүгэйдик оонньоотугут дин махтаммыттара. Ол кэнниттэн тыа сирин холкуостаах ыччаттарын сыньяланнарын үчүгэйдик тэрийбитинг иниин дин миэхэ хомсомуул Обкомун Грамотатын туттарбыттара. Ити аан бастакы улахан нађараадам этэ.

Олонхобут тылын хас эмэ тэтэрээккэ хат-хат сурыйан балтараа ый курдук бэлэмнээбитим. Оскуолаа сэбиэдиссэйдии олорон, киэнэ дьону муннъян, кэпсэтэн, олонхоут Бэдьээлэн: «Эн ол олорон эрэн дойжохтуугун, ону сурукка киллэрэн, пьеса курдук онгорон дьонгэ көрдөрүөххэ», — дин тылын ылан үлэбитетин сађалаабыппыт. Оруулларбытын үллэстэн, дьонум олус көхтөөхтүк ылсыбыттара. Намнаа кэлэн, остолобуй тутгубут кэнсиэрбэлэрин баанкаларын муннъян илдъэн сууян-тараан, кырыйан олус үчүгэй күлтүмнээн олорор куйахтаах тангастары тикийтгэрэ. Кимнээх эрэ алтан урбааныкторын булан бэргэнэ онгостон килэбэчишиттэрэ. Атын орууллары оонньооччуулар дьингнээх сахалты тангастары, киэргэллэри кэппиттэрэ. Барыта орун-оннугар олус үчүгэйдик тахсыбыта. Ону барытын ооннуур дьонум бэйзлэрэ буулдан, уларсан, куйахтаах тангастары тигэн бэлэмнээбитетэрэ. Ол ыччаты олус түмпүтэ. Нэнилиэк дьоно бары да көмелөспүттэрэ, оскуола улахан оబолоро маассабай съанааа кыттыбыттара. Сорук Болтур оруулун Барамыгин Госиа абата Барамыгин Баылай олус үчүгэйдик ыллаабыта, эмиэ ырыаңыт бастынга, сыйтын-хотуу бајайы кини этэ.

— Атын сүрүн орууллары кимнээх толорбуттарай?

— Күн Дъөһүөлдүүт бухатыры Ядрихинской Байбал толорбута, туюу да чөллөркөй куоластаах, бөдөн-садан бэйэлээх, олох бэйэтэ бухатыры курдук кини буоллаа дии. Онтон кини абата олонньору Охлопков Дъөгүөр Дыарааңынабыс толорбута. Кини үчүгэй бајайы

---

---

нарын куоластаах этэ. Налырдаан Куону, бухатыр балтын, бэйэм толорбутум. Онтон Абааны уолун Борокуоппай бэйтэ оонньообута. Абааны кынын Кыс Кыскыйдааны Анна Барамыгина, бухатыр ийтийн Ульяна Барамыгина, Аал Луук Мас иччитин Маша Барамыгина, Налырдаан Куюубайын Уйбаанка Винокуров толорбуттара. Ону таынан арыалдыгыт кыргыттар оруулларын: Таня, Настя, Дуня Ядрихинскаялар, Ксения, Паша Барамыгиналар, Даши Парникова, Настя Дунаева, Таня Охлопкова оонньообуттара.

Намга кэлэн оонньуурбуттар Кыс Кыскыйдааны, Барамыгин Дъюгүэссэни, барыбытын дағаны олус үөрэн-көтөн, дохсун ытыс тыаынан көрсүбүттэрэ. Оччотооу кэмнэ тангаспыт үчүгэй бынылаа. Бухатырдарбыт тангастарыгар, этэн анарбытым курдук, кэнсиэрбэ баангата бөөнү Нам остолобуойттан тиэйэн ажалан онгорбуттара. Соннорун баарыстан бынан, онно сэрии огдооболоро кыргыттары көмелөһүннэрэн, киэхэ аайы ыалларга түмсэн иистэммиттэрэ. Охсуяар сэптэрин-сэбиргэллэрин бухатырдар бэйэлэрэ онгостубуттара. Төгүрүк, илиигэ кэтэр куйахтарын алтан суунар тааын көннөрөн онгостубуттара, ону кирпиччэнэн аалан ыраастаан кэбиспиттэрэ күлүмүрдээн олорор этэ. Бухатыр балтын тангаһа, ол аата мин оонньуур тангаһым, олус мааны буолбута. Оноолоо хаарыс халтанг сону манган кырса тириитинэн сафалаабыппыт, сонум сиэбэр уонна алтара ёттугэр бодуулаах, ол үөхэ кыттытыгар ажабыт эрээнтийн көмүүн, Балаајыс дин эмээхсантэн уларсан, тиктип-пит. Саархай сарыы этэрбэйим билээ үүрүн көмүс бодуускалаах, илиибэр сахалыны быйсапкалаах сарыы тарбах углуктээхин.

Бэлэмнэнэр кэммэр, субуота күн, таайым Попов Минтэрэйдээххэ тиийэн, олонхону бэлэмниирбин кэпсээтийм уонна кылынхатаан ыллыырга аатырбыт олонхонут Бочообу ыңыран түүнү бынан ыллыырга үөрэгтэрдим. Сарсыныгар эбизккэ дэри үөрэгтэ. Ыллыыр тылбын суурыйн биэрбипинэн хос-хос ыллат да ыллат буолбута. Оройуонга тиийэн туруорарбытыгар Бочоо тиийбит этэ.

Сурүн орууллары толорооччууларым, бэйэлэрэ олонхонут буолан тылын үөрэгэ сатаабат, бэйэлэрэ да эрдэ билэр, Бэдьээлэттэн ыйыгта барбат дьон этилэр. Ол олонхо тылын суурыйбут тэтэрээппин сүтэрэн кэбиспитим. Кыргыттар бэйэ-бэйэлэригэр бурахса сылдьян кулуупка хаалларбыгтарын үөрэбэ суюх дьон бөгүүрүөскэ да кумаабыта онгостуухтарын сөл. Кэннэки Бэдьээлэ олонхотун фольклорист Дмитриев көрдөнүүгэ да, күн бүгүнүүгэ дэри була илик-пит, кырдык быраан кэбиспиттэр бынылаах.

Ол сафана, Көбөкөнгө биллэр олонхонуттарбытынан Бэдьээлэ, Буоратай, Байбал этилэр. Уйбаанка эмиз олонхонут, олус үчүгэй куоластаах этэ. Кини сэрии иннинэ хоту баран кэлбитэ, араас ма-

---

---

тал суруктардаах төннүбүт этэ. Чуум дъахталларыгар ыллаантын куолаын чөллөрүйбүт дин күлүү гынар этибит

Дъөгүөссөбитин кытыннарыаха дииллэр да, кэпсэтэргэн Бэдьээлэ да, Байбал да аккаастыя дин толлоллор. Минигин кэпсэт дииллэр. Оскуолам кэнниттэн дыизбэр баран иһэн Дъөгүөссэлээххэ таарыйдым. Буоратай Дъөгүесэ дыизтигэр баар эбит. Ону-маны кэпсэтэн баран эттим. «Биңиги олонхон тууроваары сылдьарбытын истибитин буолуо. Онно бухатыыр абатыгар эйигин сурыйа сылдьабыт. Билигин бар дьонгир ыллаан куоласкын иһитиннэрбээтэхинэ, ханаан иһитиннэрзийххиний?» — дийэтим. Кини ханаан баарар ыараахан буолааччы. Балайда сантата суюх олорбохтоон баран: «Ханаан мустаыт?» — дийэтэ. «Сарсын киэхэ», — дийэтим. Дъөгүөссэ туох да дийэтэ. Сарсыныгар репетицияда кэлбигэ, онтон ыла сылдьабыта. Кинизхэ оруулун тылын сурыйан бизэрэргэ олох да наадыйбат этэ, бэйэтэ эрдээтэн билэр курдуга. Олонхонут буолан бэйэтийттэн да туойар бынылаа. Биирдэ иһиттилэр да, өйдүүллэрэ бэрг этэ. Таннаар танана барытаа бэйэтин киэнэ этэ.

— **Дъөгүөссэ бандыыттарга хайдах кытта сылдьабытай?**

— Уус Алдантан бандыыттар тойонноро хас да киһилээх кэлбигт уонна ат көрөөччүнэн кинини тутан ылбыттар. Киэхэлийк ол тойон кэпсэтэрин истибит: «Сарсын Хатырыкка тахсан Георгий Попов ойобун тутан ажалыахха», — дэспиттэр. Аттарын анатар киһи бынытынан тахсан барбыт уонна «Бөрөлөөх», «Алыкы» арыылар ўостэрийн туораан Хатырыктар «Кэнэли» арыыга сылгы анатар уолаттарыгар сүүрэн тиййбит. Ат ылзыаын, ат туйдаын тыаын истэн, тутан ылан ытан да кэбишиихтэрин көнгүлэ. Нам комсомолецтарын ол дьоннор Дүпсүнгэ танааран ыппыт кэмнэрэ эбит. «Адьанхаларга тахсан этинг, санастарын сарсын үрүннэр тута кэлэллэр үү, куота обустуннаар», — дийбит да төттөрү сүүрбүт, киэхэ анылыктарыгар төннө охсон кэлбигт, дьонноро билбэkkэ да хаалбыттар.

Уолаттар ат үрдүгэр түүэн тиййэн ону тыллаабыттар. Санастарын Салбанынан танааран саныарбыттар. Бандыыттар Таастааынан эккирэппиттэр да, ким да кинилэргэ эппэтэх, бары мэлдээхэн ис-питеттэр, быраабаа Куонта Кириэскэ кэлэн көрдөөн баран, хантан булуухтарай, киэхэтэ бэрг дин төннүбүттэр. Кэнники, таайым аах Дъөгүөссэ буруук «санаспытын быылаабыта» дин махтанар этилэр.

Үс нэһилийк холбоонуутаахаа ыныаафар өрө көтөүүллэн ыллаабыта үү. Мин ол ыныахха сылдьабыттым. Ханнык эрэ оонньюууну ыппыттар. Дъөгүөссэ оонньюуга кыайтаран ыллыыр буолбут. Ханнык оонньюу эбитэ буолла. Атак оонньюутугар буруук мүһэлээх буолааччы. Аттыгар Бэдьээлэ баара үү. «Били Өрүүнэбин туойбуут

Дорогая Татьяна Кондратовна  
Благодарю вас.

Hans c. 2006 ca. 5.5 miles west of 28

Число же изображенных супружеских пар показало

Журнал заседания коллегии Управления по работе с персоналом

1. Бұзатыншың Құн-Дөңірлігін - Абайшының Годал.
  2. -и Назарбаевқұс ұйған - Винсунов ұйғанда.
  3. Сарыж-бөлікүр - Бораныштың Егор Вод.
  4. Құн-Дөңірлігүй ұйғанта - Оданисов Егор Торек
  5. - - Иштә - Барыныңына үздікес
  6. Сабад - Ауде мемлекеттің <sup>Уәлис аюббәй</sup> Барыныңына қона.

7

  8. Ақжолық қалғаны - Нанса Каскынбайрақ - Оданың барлығынан
  9. Ақжолық бүхтәншы - Чот Шүлгөнжаны - Барғанаға.

Appellativer Körpersatz - muss die neuen fiktiven Personen

1. Боржевский	Борис	Борис Маркович прошлый
2. "	Альберт	Константин Степанович
3. Борчанинова	Константина	Борчанинова Евгения Петровна
4. " "	Гончар	Гончар Григорий Петрович
5. Кирюхина	Дарья	Дарья Васильевна Кирюхина
6. Бородин	Григорий	Григорий Бородин
7. Борисовская	Борис	Борисовская Екатерина Григорьевна
8. Борисовская	Григорий	Борисовская Екатерина Григорьевна

чесло до оны бүрдүлгөн саныны арасайттарсан  
ниңдеңдүрүү энэ баярунун көпчүлүк төсчүү  
баясын сонкеку, алғашкыдан бийкөйтүү болсуз;  
Оның оңдохчук тарбиятчылар шайдаласынан  
шынан да үйлөнүлсөн жарыгарының ишмеше  
оңдохчук тарбиятчыларды, оның санында таңы  
алып отынчаңыз мүнисиңдер оңдохчулар, шайдалор  
элеңиндей.

Народжені - вже можуть отримати місця в училищах.

1. Хорох сэргээсээ - энэхүү бэлдээний энгийнээс  
2. Ошолдог замарал, сэргээ, Аланын нэрээ  
Гарчигийн сэргээлээ, Сэргээ чиний сэргээлээ  
Онцлогчдын бодлогчдын ол хөхөд хэгжүүлэгчдэй  
Онцлогчдын төрөлжийн замаас олддогчдын төрөлж  
Онцлогчдын замаас олддогчдын замаас олддогч  
Онцлогчдын замаас олддогчдын замаас олддогч  
Онцлогчдын замаас олддогчдын замаас олддогч

Слово иконы Христорождества  
Было написано художником Ильей Глазуновым.  
Художник пишет иконы для храмов и церквей в Краснодарском крае.  
- Благодарю за интерес к моим иконам. Удачи вам, всем читателям журнала "Дружба народов", потому что вы делаете многое для мира и дружбы между народами.

Приблизительная геометрическая схема

---

---

ырыаын ыллаа», — диэбит. Кырдык, ол ырыаны итийэн-куту-  
йан туралы туарын истибитим. Олус үчүгэйдик ыллаабыт. Дьөгүөссе дьондо алта ыал олорор улахан ампаар дыиэлээх этилэр.  
Онно сэрии иннинэ холкуостаах дъахталлар мустан ыллыыр, оон-  
нуур эбитетэрэ үү, олонхоуттары да онно ыллатан эрдэхтэрэ. Ол  
иин бэйэ-бэйэлэрриттэн истихэн олонхолорун билэн эрдэхтэрэ.  
Ийэ олонхоуттар «ол киһиттэн, бу киһиттэн истибит олонхобутун  
олонхолуубут», — диэн, төһө эмэ элбэх олонхону олонхолуулара  
үү.

Ити курдук биниги элбэх олонхоуттаах Көбөкөттөр aan бас-  
таан Бэдьээлэ «Күн Дьөгүөлдүүт бухатыыр» диэн олонхотун пье-  
са курдук суруйан сыанаа туроран турабын, ону көрбүт, истибит  
кырдыңастар билингээ диери сөбөн-махтайан ахтан аахаллара ис-  
тиэххэ үчүгэй. Суруйан хааллардааха, кэнэжески көлүөнэ ыччат дьон  
оннук олонхоуттар Көбөкөнгө үескээн олорон, ыллаан-туойан  
ааспүттар эбит диэн кэпсээн онгостуохтара турдаа.

Ялрихинская Татьяна Кондратьевна,  
сэрии, улэ бээтэрээнэ,  
Нам улууһун бочуоттаах олохтообо

**Охлопков Семен Иванович  
(14.09.1912—20.06.1944)**

Охлопков С.И. Нам улууһун Көбөкөн нэһиилиэгэр төрөөбүтэ.  
Ајата — Охлопков Иван Герасимович сааын тухары холкуоска  
улэлээбитэ. Ийэтэ — Охлопкова (Рехлясова) Екатерина Иннокен-  
тьевна элбэх обо ийэтэ, эдэр сааыгар өлбүтэ.

Кыра эрдэйиттэн үөрэххэ тардынан Модут, Нам, онтон куорак-  
ка киирэн ЯНОПШ (Якутская национальная опытно-показатель-  
ная школа) 1929 с. бүтээрбитэ. Общественний үлэбэ актыбынайдык  
кыттара, хомсомуул кэккэтигэр киирбитэ.

1929—1930 сс. ҮБСЛКС Нам улууһун ячайкатын сэкирэтээ-  
ринэн, ааџар балајан сэбиэдиссэйинэн, БСКП(б) Намнааы кэми-  
тиэтигэр үлэлээбитэ.

1931 с. Дьюкуускайдааы педагогический техникум политпросвет  
отделениетын бүтээрбитэ. Үөрэнэр кэмигэр ыраас-доруобай олою  
олохтооңунга, улахан дьону ааџарга-суруйарга үөрэтиигэ, бастакы  
холкуостары тэрийнигэ кыттыны ылбыта. Бу сылларга саха бил-  
лиилээх дьонун кытта билсивитэ, бииргэ үлэлээбитэ. Күннүк  
Уурастыырап, Эллэй, Валерий Чиряев, Степан Ефремов уонна саа-  
май истинг доботторо — Тимофей Сивцев (график Эллэй Сивцев

---

---

афата), Дмитрий Потапов (хомсомуол уобаластааы кэмитиэтин үлэхитэ, Москва аттыгар сэриигэ өлбүтэ), Касьян Степанов — сэрии кыттылааа.

1931—1932 сс. хомсомуол уобаластааы кэмитиэтин сорудааынан Учур улууңтар баран бастакы оскуоланы тэрийсбитэ, учууталлаабыта.

Дойдугар кэлэн 1932—1933 сс. Мэлдьөгөйтгө оскуола абыллытыгар кыттыбыта, учууталлаабыта. Итингэн ыла билигин Фрунзе начальтай, Көбөкөн орто оскуолалара буолан үлэлии олороллор.

1935—1936 сс. Сангаар оскуолатын сэбиэдиссэйинэн анаммыта, Кэбээйигэ оюону, улахан дьону үөрэтиини тэрийсбитэ (ити кэмнэ Кэбээйи Нам сирэ этэ).

Семен Иванович 1936—1938 сс. Дьюкуускайдааы учуутал институтугар үөрэммитэ, бүтэрэн саха уонна нуучча тылын учууталын дипломун ылбыта.

1938—1941 сс. Хатырык ситэтэ суюх орто оскуолатыгар учууталынан, завуунан үлэлээбитэ.

1941—1942 сс. Партизан, Нам оскуолаларыгар учууталлаабыта.

1943—1944 сс. Нам оройуонун үөрэх салаатын (РОНО) инспекторынан, сэбиэдиссэйинэн үлэлии сыйдыбыта.

С.И. Охлопков саха былыхы номохторун, үүйээннэрин, остуоруйаларын хомийар, бэчээттээр эбит. Абатын сурдья Охлопков Егор Герасимович (Буоратай) тылыттан Новгородов алпаабытынан сурыйбут «Ала кэрэ аттаах Алантай Бootur» олонхо архызыпка харалла сыйтар. Өссө Буоратай тылыттан «Үс сүүс киини үрдүнэн өнгөлдүйэн көстөр үс былас өттүктээх үрүмэччи мangan аттаах Үрүн Уолан бухатыыр», «Күннүк сиртэн оттоон сиир көбөччөр элэмэс аттаах Күн Эрэли бухатыыр», «Үрүн Уолан бухатыыр», «Сонор хаарга суюла көстүбэт, кылбай хаарга кылышта биллибэт, киргиллээх кийис саъиниңааын кэппитинэн төрөөбүт Кириэс Бэргэн» олонхолору сурыйбут.

Кэтэхтэн үөрэнэн Дьюкуускайдааы пединститут III курсун бүтэрбите. 1944 с. өлбүтэ. Кэргэнэ — Слепцова Татьяна Игнатьевна Орто-Халымбаа, Намга учууталлаабыта, кэлин сибээскэ үлэлээбитэ.

Улахан уола — Охлопков Роберт Семенович — Ленинград университетын химический факультетын бүтэрбите. Саха сирин союзуу өттүнээзи комплексной экспедициятаа чох, тимир рудата, көмүс көрдөөнүн химический лабораториятар инженеринэн, Сунтаар уонна Нам оскуолаларыгар учууталынан, РОНО инспекторынан, учууталлар Нам оройуонааы профсоюзтарын кэмитиэтин бэрэс-сэдээтэлийнэн үлэлээбитэ.

Кыына — Охлопкова Екатерина Семеновна английской тыл

---

---

учууталынан Дьюкуускай куоракка үлэлиир. Кыра уола — Охлопков Архип Семенович Сэбиэскэй аармыйн стратегической авиациятыгар сулууспалыы сыйдьян 1968 с. олбутгэ. Семен Иванович түөрт сиэннээх, олортон үнэ үрдүк үөрэхтээхтэр. Биир хос сиэннээх.

Охлопков Роберт Семенович

### Охлопков Иннокентий Егорович

Иннокентий Егорович 1928 с. сэтийнны 6 күнүгээр Нам улууун Кебекөн нэһилиэгээр (билигин — Фрунзе нэһилиэгээр) төрөөбүтэ.

Ајата — Охлопков Егор Герасимович (Буоратай), ийэтэ — Ядрихинская Ирина Ивановна саастарын тухары холкуоска, сопхуоска үлэлээбиттэрэ. Буоратай үчүгэй куоластаах, кэрэ, уус-уран тыллаах олонхонхуг этэ, 1939 с. ССРС Суройааччылырын сойууунун чилиэнэ буолбута. Ийэтэ Өрүүнэ асчыт, иистэннээн, күлэ-үөрэ сыйдьар саха дъяхтарын мааныта.

Киэсэ кыра эрдэбүйтэн сытыы-хотуу, сангарбыт-ингэрбит, кэлбит-барбыт, элбэх дојоттордоох обо этэ. Оччотооду кэм быннытынан дыиэ ис-тас үлэтигэр, сайн



Охлопков И.Е.



И.Е. Охлопков  
дыиэ кэргэнэ



*Буоратай Москваiba олорор сизниэрэ уонна аймахтара*

окко-бурдукка, кустаан-балыктаан дьарыктанара. Бэйэтэ бэркэ сөбулээн балалайкаа, мандолинаа, гармошкаа ооннуура.

1946 с. Хатырык 7 кылаастаах оскуолатыгар үөрэнэ сырыйтбаына, Дьюкуускай к. искусство студиятыгар үөрэххэ ылбыттара. Кинини кытта кэлин биллийлээх худуонунныук — Эллэй Сивцев, үтүөлээх артыыс, диктор — Афанасий Готовцев үөрэнэ барбыттара.

Студияны бүтэрэн, Саха драмтеатрыгар үлэлээбитэ.

1949—1954 сс. Москватааы Щепкин аатынан театральнай унишицея үөрэнэн, үрдүк үөрэхтээх артыыс дипломун ылбыта.

Үөрэбин бүтэрэн кэлэн, Саха драмтеатрыгар, Саха араадыйатыгар үлэлээбитэ.

Сунтаар улууын народнай театрын төрүтгээччинэн буолбута.

1971—1974 сс. Намна культура дьиэтин дириектэринэн үлэлээбитэ. Идэлээх артыыс пьесаларга, кэнсиэрдэргэ уус-урган сэргэхсийини киллэрбитэ, дьон-сэргэ уус-урган самодеятельноска кыттыта күүхүрбүтэ. Культура дьиэтигэр капитальнай өрөмүөн ытыллыбыта, материальний базата бөөргөөбүтэ.

И.Е. Охлопков 1990 с. өлбүтэ. Кэргэнэ Альбина Охлопкова (Гусева), оболоро Александр, Ирина, Татьяна, икки сизнэ Электросталь, Москва куораттарга олоролзор, үлэлийллэр.

Охлопков Р.С.

Нам, 22.10.2003 с.

---

## Эйэбэс майгылааца

1969 с. күхүнүгээр Фрунзе детсадыгар улэлии сүлдьан Егор Герасимовичтааха олорбутум. Ажам, Ефрем Степанович Сивцев-Таллан Бүрэ Егор Герасимовиын куоракка, суроюааччылар сайуустарын мунинаџар көрсөн: «Кыным Фрунзеа улэлии баар буолла», — дизбитигэр: «Хата миэхэ олордун», — дизэн үөрэ-кото эппит этэ. Онон миигин ийэм көнөрөн аялбыта.

Егор Герасимович сымнаац, эйэбэс майгылаах, биир кэм күлэн мүчүк гына сүлдьааччы.

Күхүн убана өлөрүүтэ буолла. Миигин ынтыран ыллылар. Олонньор этэр: «Дээ тоойуом, убана хаана киши доруобуйатыгар олус тунаалаах, маны ис», — дизбитигэр, иһимээри кэннибинэн чинэрийдим. Онууха эмээхсинэ Өлөөнө кэлэн илиибитетэн тутан бизэрбитэ, олонньор буоллааына күүхүнэн хомуостаах хааны иһэртэ. Мин ханна барыахпыный, истээбим дии.

Октөөп быраанынныгар кулуулка «Ини-бии» спектакльтан быха тардан көрдөрдүлээр. Мин Өлөөнөлөөх Дьөгүёссэн кытта инники эрээккэ олордум. Спектакль бүтүүтүгэр ытыаланы, тыас-уус бөжэ буолла. Арай Лээбискэ сыана ортолтугар турал: «Дыннээх бандыыт бу олорор», — дии-дии саатынан олонньору ыйя-ыйя сывнэттан туһэн кэллэ, онууха Дьөгүёссэ: «Мин бандыыттарга сүлдьаммын да, кими да өлөрбөтөбүм», — дизэн утары үөгүлээтэ. Кэлин миэхэ: «Ол биһиги көнүлбүтүнэн сүлдьыбатах дьоммут. Саалаахсаадахтаах дьон тойон буоллахтара», — дизхтиирэ.

Биирдэ эмэ киэхэ оронугар сытан эрэн туойдааына, эмээхсинэ улааца сытан: «Hoo!» — дизэтэйинэ, олонньорбут куолана чөллөрүйэргэ дылы буолара. Олус сөбүлээн айылданы хохуйара. Ол быыхыгар дъяхтар, эр киши сиынаннарын хохуйан киирэн бардааына, Шараборина Настялышын, кыбыстаммыт: «Бүт, бүт», — дии-дии истиэнэни тонгсуйабыт уонна бэйэбит икки ардыбытыгар: «Магнитофоннаахпыт буоллар, устан ылбыт киши баар ини», — дэһэммит күлсэргит.

Обо сүлдьан ойуунтига кутуруксугтаабытгын диирэ уонна биирдэ эмэ онтун үтүктэн кутуран киирэн баараа. Ону эмээхсинэ буойан тохторо.

Саас Үрдүк Сыррга биһигини илдээ сүлдьан куобахха туваах, туллукка, курупааскыга добуур иштэрэрэ. Туллукпутун 1 Маайга сиэбиппил.

Ол саас тымныйан ыалдьыбыппар, Дьөгүёссэ миигин отунан эмтээн үтүөрдүбүтэ.

---

---

Бу билигин, сааыран олорон, Дъөгүөссэн айылбаттан айда-  
рылаах киһи төрөөн-үөскээн ааспыт эбит дин санаан анарабын.

Баямжина Софья Ефремовна, Таллан Бүрэ *кыына*  
Дьокууский куорат. Ахсынны 15 күнэ 2010 с.

### **Аймахтыы олонхоуттар**

Биңиги нэһилиэкпит Фрунзе Аба дойду сэриитин саңана Кө-  
бөкөн дин ааттаах эбит.

Фрунзе нэһилиэгэ икки аатырбыт олонхоуттардаах, онтон бии-  
рэ мин энэм бииргэ төрөөбүт быраата. Энэм Охлопков Спиридон  
Герасимович бииргэ төрөөбүттэрэ бэхниэлэр: Охлопков Иван Гера-  
симович, Охлопков Егор Герасимович (Буоратай), Охлопкова Вар-  
вара Герасимовна, Охлопкова Матрена Герасимовна.

Энэбит 1950 с. дылы куоракка олорбут. Кэргэнэ өлбүтүн кэннэ  
Көбөкөнгө (билигин Фрунзе нэһилиэгэр) көһөн тахсыбыт. Энэм  
бастакы кэргэниттэн Дьяконова Маайаттан (Кэбэйиттэн төрүттээх)  
кыстаах уол оболоох эбит.

Иккис кэргэниттэн Кэтириистэн обото суюх. Кыына Протопо-  
пова (Охлопкова) Зоя Спиридовна, кэргэнэ Протопопов Иван  
Васильевич Аба дойду сэриитин кыттылааџа, иккиэн суюхтар.  
Сэтгэ оболоохтор, сиэннэр элбэхтэр. Уола биңиги аабыт — Ох-  
лопков Егор Спиридович, кэргэнэ Охлопкова (Индеева) Фекла  
Прокопьевна. Абыс оболоохтор, уон сэтгэ сиэннэхтэр, уон биэс  
хос сиэннэхтэр. Дьюммут иккиэн суюхтар. Оболоро, сиэннэрэ  
араас идэлээх үлэһит буолан, үлэлии сылдьаллар. Аабыт Аба дойду  
сэриитин кыттылааџа этэ. Ленинград куорат кыргызытыгар сыл-  
дьан, кэлин Германияда тийбит. Нађараадалара элбэх. «Хорсунун  
иин» мэтээллээх. Сэрииттэн 1945 с. түөһүгэр улахан бааһырылаах  
эргиллэн кэлбит. Чита куоракка эмтэнэ бара сылдыбыта. 1956 с.  
үүгэс группалаах инбэлийт буолбут, ол саңана пенсията 178 солк.  
эбит. 1965 с. иккис группалаах, 1966 с. саас ыалдьан өлбүтэ.

Биңиги энэбит убайа Охлопков Иван Герасимович, кэргэнэ Ох-  
лопкова (Рехлясова) Екатерина Иннокентьевна «Фрунзе» холкуоска  
энкилэ суюх үлэлэббиттэр. Биэс оболоохтор эбит: Семен, Елизавета,  
Григорий, Анна, Татьяна. Охлопков Семен Иванович кэргэнэ Слеп-  
цова Татьяна Игнатьевна, үс оболоохтор, улахан уоллара Охлопков  
Роберт Семенович, кэргэнэ Евдокия Уардовна үс уоллаахтар, биир  
сиэннэхтэр, Намга олороллор. Кыыстара Степанова (Охлопкова)  
Екатерина Семеновна — учуутал. Кыына Степанова Ольга Капито-  
новна республика нолуогун управленистын үлэһитэ. Кыра уол Ох-

---

---

лопков Архип Семенович Сэбиэскэй аармыйаа дальний авиацияа сулууспалыны сүлдьян өлбүтэ.

Иккис уол — Охлопков Григорий Иванович эдээригэр өлбүт.

Охлопкова Елизавета Ивановна бастакы кэргэнэ Потапов Семен Никифорович, уоллара Вячеслав Семенович кэргэниинээн Лидия Егоровналынын уоллаах кыыс оюлоохтор, Покровскойга олороллор. Иккис кэргэнэ Матвеев Роман Федотович, үс оюлоохтор, элбэх сиэннээхтэр.

Охлопкова Анна Ивановна бэтгэрээн учуутал, өлбүтэ.

Трифонова (Охлопкова) Татьяна Ивановна кэргэнэ Трифонов Илья Федотович Аяа дойду сэриитин кыттыылааа, икки кыыстаахтар, алта сиэннээхтэр.

Энэбит быраата Охлопков Егор Герасимович-Буоратай, аатырбыт олонхонут, ССРС Суройааччыларын сойууһун чилиэнэ. Бастакы кэргэнэ — Ядрихинская Ирина Ивановна, киниттэн икки оюлоох: уола Охлопков Иннокентий Егорович, кэргэнэ Гусева Альбина. Ойлоро Александр, Ирина, Татьяна Электросталь куоракка олороллор, үлэлийлэр. Иннокентий Егорович Москватааы Шепкин аатынан театральнай училищены бүтэрэн Саха драмтеатрыгар, араадьыйаа үлэлээбит. Сунтаарга народнай театры төрүүтээбит, Намга культура дыэтигэр дириектэрдээбит, 1990 с. өлбүт.

Иккис кэргэнэ Попова Елена Евграфовна (1896—1980.05.05). Эмиэ уоллаах кыыс оюломмуттар, билигин суюхтар.

Энэбит балта Охлопкова Варвара Герасимовна Протодьяконов Кузьма диэн Модут киһитигэр кэргэн тахсыбыт, ойлоро суюх.

Энэбит иккис балта Охлопкова Матрена Герасимовна кэргэнэ аатырбыт олонхонут Ядрихинской Прокопий Прокопьевич-Бэдээлэ. Икки оюломмуттар. Уоллара Ядрихинской Василий Прокопьевич кэргэнэ Татьяна, түөрт оюлоохтор: Руслан, Гаяя, Света, Люда.

Кыыстара Татьяна Прокопьевна иккитэ кэргэннэнэ сүлдьыбыт. Бастакы кэргэнэ Дьяконов Егор диэн Модут киһитэ, уоллаах кыыс оюломмуттар (Руслан, Василиса). Арахсалларыгар эр киһи уолун ылбыт, Татьяна Прокопьевна кыыын ылбыт. Кыына Саввинова (Ядрихинская) Василиса Егоровна бастакы кэргэниттэн биир кыыстаах (Ядрихинская Татьяна Васильевна), иккис кэргэниттэн Саввинов Николай Ивановичтан түөрт оюлоох: Феня, Проня, Вания, Аня. Ойлоро бары кэргэннээхтэр, оюлоохтор Фрунзеа, Намга олороллор.

Татьяна Прокопьевна иккис кэргэниттэн Богатырев Кимтэн биир кыыстаах. Кыына Данилова (Богатырева) Акулина Кимовна

---

---

кэргэнэ Данилов Валерий Михайлович, биэс оёлоохтор, сиэннэр-дээхтэр, Намна олоролпор.

Ядрихинской Прокопий Прокопьевич-Бэдзээлэ иккис кэргэнэ Барамыгина Февронья Ивановна. Икки өтгүйтэн оёлоох дьон холбоспуттар. Февронья Ивановна өлбүтэ. Ус оюутуттан биир кынха баар, Барамыгина Анна Семеновна Саккырырга олорор. Уолун Барамыгин Семен Семенович кынха Барамыгина Марта Семеновна Алданга олорор, кэргэннээх оёлордоох.

Биһиги нэһилиэкпит икки аатырбыт олонхоһуттара аймахтын буолаллар. Бэдзээлэ Охлопковтар кыстырын, Охлопкова Матрёна Герасимовнаны кэргэн ылан, оёлонон-урууланан, силис тардан, аатын ааттатар дьонноох буолан тэнийэн-ууһаан олордохтооро. Ядрихинской Прокопий Прокопьевич-Бэдзээлэ Охлопковтар аймахха күтүөштүг буолар. Ол эбэтэр Бэдзээлэ Буоратайга, бииргэ төреөбүт балтын — Матрёна Герасимовнаны кэргэн ылан, күтүөтэ буолар. Онон бу икки олонхоһуттар чугас аймахтылар. Кинилэр аймахтын буолаллара киэн арангаа биллибэт быһылаах, ол иһин ону көрдөрөөрү төрүччү оңгордубут. Төрүччүнү Буоратай бииргэ төреөбүт убайын Охлопков Иван Герасимович уола — Охлопков Семен Иванович урут (Новгородов алпаабытынан) оңгорбут төрүччүтүгэл олбуран оноһуулунна. Ону таһынан, дьонтон ыйытан, кэпсэтэн, ахтын хомуйан эбэн биэрдигит. Баҕар, кыра сынха-халты баара буолуо, ону бырастыны гынаргытыгар көрдөнөбүт.

Охлопкова Анна Егоровна,  
бэтэрээн-учуутал,

Охлопков Семен Иванович аатынан 2009 с. стипендиат

Фрунзе нэһилиэгэ. От ыйын 30 күнэ 2011 с.

### Киэн туттар дьоммут үбүлүөйдээх сылларыгар ананар

Күлүмнүүр сүүрүктээх  
Өлүөнэ өрүспүт  
Илингни бизрэгэр турар  
Уруккута Көбөкөн,  
Билингнитэ Фрунзе нэһилиэгэ  
Кубулбаттаах кулун тутар ыйга,  
Тохсуннью тоһуттар тымнытыгар  
Икки уол ово  
Күн сиригэр оройдорунан түһэн,  
Кей салғынгна угуттанан,  
Күөх окко күөлэнхийн,

---

---

Тыллан-хабыллан  
Куорсун аннынан  
Силигилээн сиппиттэр эбит.  
Айбыт айымныларын  
Сурукка-бичиккэ тиһэн,  
Бэдъээлэ, Буоратай диэн ааттанан,  
Киэнг сиринэн ааттара ааттанан,  
Суон сурахтара Сойууска тийэн,  
Дьонуннаах дьон буолан  
Үйзлэр тухары  
Сүппэт бэлиэни хаалларбыттар эбиттэр.  
Кэнчээри ыччакка  
Олонхо дойдтуун арыдан көрдөрбүт  
Айбыт айымныларын  
Умнубат туһуттан  
Ырытан-үөрэтэн  
Илдъэ сылдьыаын дөбттоор!  
Улуу дьоммут  
Улууканнаах күннэрин  
Урудуур буолуојун!  
Кинилэр ааттарын киэн туттан,  
Сүһүөхтээх бэйэбит сүгүүрүйүөүн!  
Улуу дьоммут туһугар  
Уруй-айхал буолуохтун !

Охлонкова Анна Егоровна

Фрунзе нэһилизгэ. Бэс ыйын 15 күнэ 2011 с.

### Көбөкөн Охлонковтар

Көбөкөн нэһилизгэр — сайын сайылыктарга, кынын Чаран дийн сиргэ Охлонковтар төрүттэрэ олорбуттар. Арый чугастыны Охлонков Иван Иннокентьевич уонна кэргэнэ Федотья, кинилэр ојолоро — Маайа Түбэ Куоланап Бүөтүргэ барбыт, 3 уоллаахтар. Мааппа Үөдэйг сүктүбүт, ожто суох. Настаа Түбэ Луукун Хабырыстын 2 кыыс, 3 уол ојолоою. Дьөгүессэ 2 кыыстааа ёлбүттэр. Тонобор 2 кыына ёлбүттэр, 2 кыра обо эрдэ ёлбүттэр. Дьараанын 1848 с.т. 1926 с. ёлбүт, ханна да барбакка дьаданытык Көбөкөнгө олорбут, кэргэнэ — Охлонкова Анисия Яковлевна (1861—1936) төрдө Хатырык. Кинилэр барыта 5 ојолоохтор:

1. Охлонков Спиридон Герасимович 1881 с.т. Кэргэнэ — Дьяконова Маайа (Эйээр Маайата), Кэбээйттэн төрүттээх. 1950 с. дылы

---

---

Дьокуускайга олорбуттара, онтон кэргэнэ өлбүтүн кэннэ Спири-  
дон Кёбөкөнгө көнөн тахсыбыта. Бэйэтэ арааны барытын унанара,  
араас дыиэлэри тутара, уола Егор (Бутукаай) Аба дойду сэриитин  
кыттылааца, холкуоска, сопхуоска үлэлээбитэ, 7 ожлоох. Кыына  
Зоя эмиэ араас үлэлэргэ үлэлээбитэ, кэргэнэ Протопопов Уйбаан  
(уус) алта ожлоро үксэ Кёбөкөнгө олороллор.

2. Охлопков Иван Герасимович (1886—1962) — би ноги аябыйт,  
ийэбит Рехлясова (Охлопкова) Екатерина Иннокентьевна 1891 с.т.  
1937 с. өлбүтэ. Би ноги дьоммут Фрунзе атынан холкуоска энкилэ  
суюх үлэлээбиттэрэ. Аябыйт ат косилкатынан от обустарара, элбэх  
кинини ўрээппитэ. Үчүгэй мас ууђунан биллэрэ. Аба дойду сэрии-  
тин кэмигэр Ааллаах Үүнгэ таһаас таһытыггар үлэлэн мэтээ-  
линэн нађараадаламмыта. Би ноги бииргэ төрөөбүттэр бэхижэ этибит.

1) Улахан убайбыт Семен Иванович (1912—1944) Дьокуускайга



Аймахтар.  
Олороллор ханастан уга Ядрыхинская Татьяна (Бэдъээлэ кийшиштэ),  
Охлопков Е.Г.-Буоратай, Охлопков И.Г., Охлопков С.Г.,  
Барамыгина Ф.И. (Бэдъээлэ 2-с кэргэнэ).  
Тураглар ханастан уга: Охлопкова С.Е. (Буоратай кыына), Охлопкова А.И.,  
Ядрыхинской В.П. (Бэдъээлэ уола), Трифонов И.Ф. (кутүүт),  
Охлопков И.Е. (Буоратай уола), Трифонова Т.И. (Охлопкова), Ядрыхинской П.П.  
1950-с сыйлардаабы түүхэрийн

---

---

учительской институту бүтэрэн, нуучча тылын учууталынан Учур оройонугар, Сангаарга, Көбөкөнгө, Хатырыкка, Партизанга, Намга үлэлээбитэ, райОНО-да инспектордаабыта. Киниттэн билигин икки обо баар — Охлопков Роберт Семенович идэтинэн химик, 3 ойлоо, 1 сиэннээх; кини балта — Охлопкова (Степанова) Екатерина Семеновна Дьюкуускайга 35 №-дээх оскуолаа английской тыв учууталынан үлэлиир. Кыына Степанова Ольга Капитоновна республиканская налоговой инспекцияа үлэлиир.

2) Эдьийбит Охлопкова Елизавета Ивановна 1915 с.т., холкуоска араас үлээ үлэлээбитэ. Бастакы кэргэнэ Потапов Семен Никифорович сэриигэ 1942 с. баран төннүбэтэбэ, киниттэн уол Потапов Вячеслав билигин пенсионер, Покровской куоракка олорор, кыыстаах, уол ойлоо, биир сиэннээх. Эдьийбит иккис кэргэнэ Матвеев Роман Федотович (Чап) Көбөкөнгө холкуоска, райпоа за-готовка отделыгар үлэлээбитэ. З ойлоохтор, 2 сиэннээхтэр.

3) Эдьийим Охлопкова Анна Ивановна 1926 с.т. Дьюкуускайга педучилишены бүтэрэн 1946—1994 сс. Нам улууһун араас нэхилиэктэригэр алын кылаас учууталынан үлэлээн бэрт элбэх оюну үөрэпшитэ, билигин Дьюкуускайга олорор.

4) Мин Охлопкова (Трифонова) Татьяна Ивановна 1928 с.т. 1950 с. финансовой техникуму бүтэрэн Покровской, Олеонгө сберкассадаа үлэлээбитим. Кэргэним Трифонов Илья Федотович — Покровской. Мин 1957—1995 сс. Намга сберкассадаа, РОНО бухгалтериятгар үлэлээбитим, билигин куоракка олоробун, 2 кыыстаахпын, 6 сиэннээхпин.

5) Убайым Охлопков Григорий Иванович (1920—1943) эдэригэр өлбүтэ.

3. Охлопков Егор Герасимович (1887—1974) өлбүтэ. Холкуоска, сэбиэккэ бэрэссэдээтэл. Мас ууha. Үчүгэй куоластаах, уус-урган тыллаах олонхоут Буоратай. Кини туһунан «Писатели Земли Олонхо» дизэн 3 кинигэбэ баар. Буоратай кэргэнэ Ядрихинская Ирина Ивановна. Кыыстара Соня кыра сааһыгар ыалдан өлбүтэ. Уоллара Охлопков Иннокентий Егорович Москваа Шепкин аатынан театральной уничищены бүтэрэн, Саха драмтеатрыгар үлэлээбитэ. Сунтаарга, Намга культура дыэтигэр дириэктэрдээбитэ. Иннокентий Егорович кэргэнэ Альбина Гусева, уола Александр суюппар, кыргыттара Ирина, Таня химик идэлээхтэр, Электросталь, Москва куоракка олороллор, үлэлииллэр, 2 сиэннээх.

4. Охлопкова Варвара Герасимовна, Модукка Протодьяконов Кузьмааа кэргэн тахсыбыта, ожто суох.

5. Охлопкова Матрена Герасимовна, кэргэнэ Ядрихинской Прокопий Прокопьевич-Бэдьээлэ олонхоут. Кинилэр 2 ойлоохтор.

---

---

Василий 1924 с.т., кинигтэн 1 уол, 2 кыыс, элбэх сиэн, хос сиэн баар. Татьяна 1928 с.т. 2 кыыстаах, элбэх сиэннээх, хос сиэннээх.

Онон Көбөкөн Охлопковтарын удьурдара Россия, Саха Сирин киэн сирдэринэн тарџанан тута-айа, үлэлии-хамсыы сылдьаллар.

Трифонова (Охлопкова) Татьяна Ивановна,  
улз бэтэрээнэ

Дьокууский куорат, 20.02.2007 с.

### Буоратай Дьөгүөр аатын үйэтигийн тускула

Оройуонгынга ытыллар уус-урган самодеятельность фестивалыгар жюри сынабылыгар кэнсиэр көрдөрө киирэр соруктаах бэлэмнэни оройо. 1956 сыллаахха Көбөкөн оскуолатыгар учуутал этим. Тэрийэр комиссия дъанаалын ыллыгар киирэн, бишиги бөлөх олохтоох партийнай тэрилтээ сэкирэтээрэ, учаастактаа балышаа сэбиздиссэйэ Н.А. Ноговицын-Чукурай, холкуостаах В.Е. Барамыгин, Егор Потапов сыаржалаах атынан Көбөкөнтөн (Харыйалаахтан) эбиэт кэннингэр хонгнубуултуут. Фрунзеба Самсоновтарга тохтоотуут. Буоратайдаахха киирбиппил, дьиэлээх ханаайын кирпиччэ онох аанын абан олоппоско аргынњахтаан олороро. Кэпсэтиини бас-көс киши Николай Андреевич сафалаата, кэлбит сорукпутун бынаарда. Дьөгүессэ балай да сангата суюх олоро түнэн баран: «Мин баартыйам суюх, сорудаахха киириммэппин, толорбопшун, ферма отун саппаастаах гына тиэйиэхтээхпин. Хандраат ирдэбилэ оннук, оонньюуга кытгыбапын», — дизэтэ.

Чукурай Афанасий Самсоновтын тахсан бардылар. Баылай олоппону ылан Дьөгүессэ дизки сыбарыйда. Бу көрдөххө, Буоратай 70-чалаах кырыктыйан эрэр хара-эриэн (үнаты) турга сигирилийн үүммүт астаах, саха кишигин ыраана, хайдах эрэ муостан онгоуллубут курдук дьиппиэн, уорастыйбыт мессүөннээх, сизэрдээхтик туттар сэбэрэлээх, ыйыллаас майгынаах, лоп курдук чин тыллаах киппэ киши бынылаацаа.

Сотору аргыстарбыт батыаккалаан киирдилэр. Чукурай ханаай-каны кытгыры туут эрэ сэлэнэрэ, остуулу тартылар. Чэйгэ ынтырдылар. Остуул тула олорон кэпсэтиини Афанасий сафалаата, үрүүмкэ көтөүүлүнинэ. Кэпсэтийн кэнгээтэр кэнээн күө-дьяа буоллубут. Тон балык кыннынна. Баылай Барамыгин күлэн кэбистэ, итиэннэ: «Бишиги бэстибээли мантан, Фрунзеттан сафалыаынг. Бу учуутал киши бишиги ырыабыгын истэн жюри буоллун. Бастаан Дьөгүөр, эн сафалаа, дьиэлээх бынытынан», — дизэн көх-нам буолла. Дьөгүессэ улгум собустук олоппону сыбарытан, оллоонноон олорон, алгыс

---

---

ырыатын толордо. Ыллырын бүтүүтүгээр сирэйэ сырдаан, ыллыр ырыата энгисилэн инилиинэ. Кылышабын кылышыга, энээрдийнтийн тишилигэ биир кэм өрүс сүүрүгүнүү доллонутта. Ыллыр манератын иниллийтэ Лазарь Сергучев «Кыныл ойууну» толоруутунуу иниллэр. Барахсан кэрэ чуор куоластаах эбит этэ. Кихи уйулжатын көтүтэр иэйнилээбэ, тыла иччилээбин, чочуллубутун, чуолкайын сөхпүтүм. Мин сыйыктаанымынан, кини куоланыгар, толоруутун эйгэтигэр тэнгнэспит, таңмыгар тийбит олонхонут Нам сиригэр ааспыт үйэбэ ўескээбэтээбин бэлиэтибин.

Манна дајатан, кэс тылынан кэрэхилээтэххэ, Егор Герасимович Охлопков-Буоратайы, Прокопий Прокопьевич Ядрихинской-Бэдьээлэни ааттарын үйэтитэн төрөөбүт-үескээбит, олорбут-үлэлээбит, ыллаабыт-туойбут биниктэрин Тараџана Эбэни Олонхо түнүлгэтигэр кубулутар сыалы-соругу туроурунаргытыгар Кебекөн ыччаттарын ынтырабын!

Сурналыыс Быдый-Дъогүор

Тохсуннүү 2009 с.

---

---

## ТУНАНЫЛЫБЫТ ЛИТЕРАТУРА

- Бочоох.** Үөлэн Кызырдыт. — Дьокуускай: Сайдам, 2009. — 224 с.
- Быдый Дъөгүөр.** Аатын үйэтитиэххэ // Энсиэли (Нам).— 2009. — Тохс. 31 к.
- Габышев Н.** Олонхонут дьоло // Хотугу сулус. — 1969. — №8. — С. 122—126.
- Дмитриев П.Н.-Туутук.** Айылбаттан айдарылаахтар. — Дьокуускай: ИГИ РС(Я), 2008. — 264 с.
- Доклады и резолюции** первого съезда советских писателей. — 1939 г. Якутск: Госиздат, 1940. — 112 с.
- Илларионов В.В.** Искусство якутских олонхосотов. — Якутск: Кн. изд-во, 1982. — 128 с.
- Илларионов В.В.** П.П. Ядрихинской уонна кини «Дырыбына Дырылыатта» олонхото // Хотугу сулус. — 1983. — № 4. — С. 103—108.
- Илларионов В.В.** Якутское сказительство и проблемы возрождения олонхо. — Новосибирск : Наука, 2006. — 240 с.
- Илларионов В.В.** Сказительство в системе фольклорной традиции народа Саха. — Якутск: Изд-во ЯГУ, 1997. — 53 с.
- Илларионов В.В.** Фольклор улуса // Намский улус: история, культура, фольклор. — Якутск: Бичик, 2010. — 496 с.
- Илларионова Т.В., Петрова М.Н.** Типические места героического эпоса якутов // Е.Н. Кузьмина. Указатель типических мест героического эпоса народов Сибири (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. — 1383 с.
- Кулаковский А.Е.** Научные труды. — Якутск: Кн. изд-во, 1979 — 484 с.
- Ойунский П.А.** Эпоха счастья и радости // Социалистическая Якутия. — 1937. — 9 мая.
- Охлопков Е.Г.** Сир үрдүттэн сидыннэри сиппийиэдин // Усурян литература. — 1938. — №1. — С. 66—69.
- Охлопков Р.** Охлопков Егор Герасимович — Буоратай. // Энсиэли (Нам). — 2009. — Тохс. 31 к.
- Протодьяконов В.А., Алексеев Н.М.** Писатели Якутии (краткий био-библиографический справочник). — Якутск: Якут кн. изд-во, 1972. — 400 с.
- Серошевский В.Л.** Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд. — М., 1993. — 735 с.
- Сивцева У.П.** Энсиэли хототун олонхонуттара. — Нам, 2008 с. — 82 с.
- Суорун Омоллоон.** Айымныларын уонна үлэлэрин 14 томнаах

---

---

толору хомууруннъуга. 6 т. Саха фольклора. — Дьюкуускай, 2006. — 416 с.

**Ядрихинский П.П.** Дырыбына Дырылыатта кыс бухатыр. — Дьюкуускай: Кинигэ изд-во, 1981. — 200 с.

**Ядрихинский П.С.** Кизһэттэн сафалаан күнү танаараллара // Энсиэли (Нам). — 2009. — Тохс. 31 к.

**Ядрихинская Т.К.** Өнгөтүн умнубат иэстээхпит // Энсиэли (Нам). — 2009. — Тохс. 31 к.

**Ястребский В.С.** Образцы народной литературы якутов. — Л.: Изд-во АН СССР.

### АРХЫЫП МАТЫРЫЙААЛЛАРА

**Алантай Боотур.** Олонхоһут Е.Г. Охлопков-Буоратай. С.И. Охлопков суройута. — ф.5, уоп.7, дь.3. — 234 л.

**Арыгы (тойук).** Норуот ырыаыты Е.Г. Охлопков-Буоратай тылттан 1938 с. П. Попов суройута. — ф. 5, уоп.3, дь. 546 — 4 л.

**Биография олонхосутов.** — ф. 5, уоп.3, дь. 840 — 64 л.

**Материалы об олонхосутах и певцах, собранные Г.У. Эргисом** — ф 5, уоп.13, дь. 21 — 93 л.

**Список народных певцов** / Записано в 1940—1957 гг. правительственной комиссией по ССТО при НИИЯиК при СНК ЯАСС — ф.5, оп.6, д.215.

### КЫЛГАТЫЫЛАР

Пек. — Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. в 3 томах 1958 г.

СТБГ. — Толковый словарь якутского языка = Саха тылын бынаарылаах тылдыыта (под ред. П.А. Слепцова) — Новосибирск : Наука, 2004—2010.

ССНК — Саха сиринээби научнай киин.

диал. — диалектнай

дь. — дымала

л. — лиис

лит. — литературнай

оп. — описание

ст. — строка

стлб. — столбец

ф. — фонда

эрг. — эргэрбит

---


## ИНИНЭЭБИТЭ

<i>В.В. Илларионов, Т.В. Илларионова. Е.Г. Охлопков-Буоратай уонна кини «Алантай Боотур» олонхто</i> .....	5
<i>Е.Г. Охлопков-Буоратай. Алантай Боотур (олонхо)</i> .....	19
<i>Е.Г. Охлопков-Буоратай. Үрүн Уолан бухатыр (сюжет)</i> .....	132
<i>Е.Г. Охлопков-Буоратай. Арыгы ырыата (тойук)</i> .....	142
<i>Т.В. Илларионова. Текстологический бынаарылар</i> .....	144
<i>Т.В. Илларионова. Анал заттар ыйынныктара</i> .....	150
<i>Т.В. Илларионова. Олонхо сюжетын хаамынта</i> .....	152
<i>Е.Г. Охлопков-Буоратай аатын үйэтитийгэ дъяналлар</i> .....	156
<i>Буоратай сыла</i> .....	157
<i>П.А. Ойуунускай кэрэхсээбитэ</i> .....	158
<i>Егор Герасимович Охлопков туунан ахтылар, суруйуулар</i> .....	162
<i>Түншнэллэбүт литература</i> .....	189

*Научно-популярное издание*  
Серия «Богатыри саха»  
**Охлопков Егор Герасимович**  
**АЛАНТАЙ БООТУР**  
*Олонхо*  
Том 16  
*Составители:*  
Илларионова Туяара Васильевна,  
Дмитриев Петр Никифорович  
Национальное книжное издательство «Бичик»  
Республики Саха (Якутия) им. С.А. Новгородова. 2015  
*На якутском языке*

*Научный-популярный танаары*  
«Саха боотурлара» серия  
**Охлопков Егор Герасимович**  
**АЛАНТАЙ БООТУР**  
Олонхо  
16 том  
*Хамуян онордулар:*  
Илларионова Туяара Васильевна,  
Дмитриев Петр Никифорович  
Эрэдээсийэ сэбиздиссийэ *Л.Н. Иванова*  
Эрэдээктэр *М.В. Мигалкина*  
Ойту-бичик эрэдээктэрэ *Е.И. Семенова*  
Техн. эрэдээктэр *Р.М. Федотова*  
Комп. танта *Е.А. Васильева*  
04.09.2015 с. бэчээккэ илии баттанина. Кизбэ-кээмэйэ 60×90 1/16.  
12+0,5 усул. бэч. линс. 11,25 учуг.-изд. линс. Ахсаана 1000 экз.  
Сакаанын №-рэ 378/2692-15. Сакаанынан тахсар.  
Саха Фөрестүүбулукэти С. А. Новгородов аатынан  
«Бичик» национальный книга кыната  
677000, Дьокуский к., Курашов уул. 30/1.  
Тел.: 42-20-26, 34-30-98, 42-98-80, 89142702067.  
Интэрништ аад. : [www.bichik.ru](http://www.bichik.ru).  
E-mail. ru: book@bichik.ru  
Отпечатано в соответствии  
с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт»,  
г. Тверь, [www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)

ISBN 978-5-7696-4949-3  
  
9 785769 649493



13-18/6-16

Листок срока возврата книг

6/6 - 5/5-17

5/1 - 7/4-17

**КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ**

указанного здесь срока

6/6 - 10/3-17

183 - 17/11-17

47 - 18/1-18

